

Na osnovu člana 102 Zakona o sportu („Službeni list Crne Gore”, br. 44/2018), Komisija za antidoping donosi

**PRAVILNIK
O USAGLAŠAVANJU ANTIDOPING PRAVILA KOMISIJE ZA ANTIDOPING
SA
SVJETSKIM ANTIDOPING KODEKSOM**

Član 1.

Ovim Pravilnikom se usvajaju Antidoping pravila Komisije za antidoping (u daljem tekstu: Komisija), utvrđena u saradnji sa Svjetskom antidoping agencijom u postupku usaglašavanja pravila antidoping organizacija sa Svjetskim antidoping kodeksom i međunarodnim standardima odobrenim od strane Svjetske antidoping agencije, koji stupaju na snagu danom objavljivanja ovog Pravilnika u “Službenom listu Crne Gore”.

Član 2.

Usaglašeni tekst Antidoping pravila Komisije na crnogorskom jeziku i na engleskom jeziku glasi:

**Komisija za antidoping Crne Gore (Komisija)
Antidoping pravila**

Usvojena 6. avgusta 2021. godine

Uvodne odredbe

Ova antidoping pravila usvajaju se i primjenjuju u skladu sa odgovornostima Komisije prema Kodeksu i u cilju daljeg rada Komisije na sprječavanju dopinga u sportu u Crnoj Gori.

Ova antidoping pravila su sportska pravila koja regulišu uslove pod kojima se učestvuje u sportu. Ona su usmjerena na sprovođenje antidoping pravila na globalni i harmonizovani način, i po svojoj prirodi se razlikuju od krivičnih i građanskih zakona. Ova pravila nijesu podložna ograničenjima koja proističu iz nacionalnih zahtjeva i pravnih standarda koji se primjenjuju na krivične ili građanske postupke, mada se moraju primjenjivati na način koji poštuje principe proporcionalnosti i ljudska prava. Kada sagledavaju činjenice i zakone primjenjive na određeni slučaj, svi sudovi, arbitražna vijeća i druga sudska tijela moraju biti svjesna i poštovati različitu prirodu ovih antidoping pravila, koja sprovode Kodeks, i činjenicu da ova pravila predstavljaju konsenzus širokog spektra zainteresovanih strana širom svijeta o tome šta je neophodno da bi se zaštitio i obezbjedio fer sport.

Kao što je predviđeno Kodeksom, Komisija je odgovorna za sprovođenje svih aspekata doping kontrole. Bilo koji aspekt doping kontrole ili antidoping edukacije Komisija može delegirati na treću stranu, ali u tom slučaju Komisija mora da zahtijeva od te treće strane da sprovodi delegirane aspekte u skladu sa Kodeksom, internacionalnim standardima i ovim antidoping pravilima. Komisija uvijek ostaje u potpunosti odgovorna za obezbjeđivanje da se bilo koji delegirani aspekti sprovode u skladu sa Kodeksom. Komisija može prenijeti svoje odgovornosti za odlučivanje i upravljanje rezultatima na Odjeljenje za borbu protiv dopinga CAS-a (Court of Arbitration for Sport, Sud za sportsku arbitražu).

Izrazi koji se koriste u ovim antidoping pravilima definisani su u dodatku 1.

Ako nije drugačije određeno, upućivanja na članove, odnose se na članove ovih antidoping pravila.

Antidoping programi bi trebalo da očuvaju ono što je suštinski vrijedno u sportu. Ova suštinska vrijednost često se naziva „sportskim duhom”: etičkim traženjem ljudske izvrsnosti kroz posvećeno savršenstvo prirodnih talenata svakog sportiste.

Antidoping programi žele da zaštite zdravlje sportista i pruže mogućnost sportistima da se bave ljudskom izvrsnošću bez upotrebe zabranjenih supstanci i metoda.

Antidoping programi žele da očuvaju integritet sporta u smislu poštovanja pravila, drugih takmičara, poštene konkurencije, jednakih uslova i vrijednosti čistog sporta za svijet.

Duh sporta je proslava ljudskog duha, tijela i uma. To je suština olimpizma i ogleda se u vrijednostima koje pronalazimo u sportu i kroz njih, uključujući:

- Zdravlje
- Etiku, fer-plej i poštenje
- Pravima sportista navedenim u Kodeksu
- Izuzetna dostignuća
- Jačanje karaktera i edukaciju

- Radost i zabavu
- Timski rad
- Posvećenost i prihvatanje obaveza
- Poštovanje pravila i zakona
- Poštovanje sebe i drugih učesnika
- Hrabrost
- Zajedništvo i solidarnost

Sportski duh se izražava u tome koliko smo fer u sportu.
Doping je suštinski u suprotnosti sa sportskim duhom.

Nacionalni antidoping program

Komisija je osnovana u skladu sa Zakonom o sportu sa ciljem djelovanja kao Nacionalna antidoping organizacija za Crnu Goru. Kao takva, a u skladu sa članom 20.5.1 Kodeksa, Komisija naročito ima potrebna ovlašćenja i odgovornosti da bude nezavisna u svojim operativnim odlukama i aktivnostima od sporta i Vlade, kako je propisano Poslovníkom o radu Komisije i ovim Pravilima.

Bez ograničenja, ovo uključuje zabranu bilo kakvog uključivanja u operativne odluke ili aktivnosti bilo koje osobe koja je istovremeno uključena u upravljanje ili operacije bilo koje Međunarodne federacije, Nacionalne federacije, Organizacije velikih događaja, Nacionalnog olimpijskog komiteta, Nacionalnog paraolimpijskog komiteta ili Vladinog tijela nadležnog za sport ili antidoping.

Komisija se sastoji od pet nezavisnih članova sa pravom glasa, koji su operativno nezavisni od sporta i Vlade.

Pored Komisije, formira se i Savjetodavno tijelo koje se sastoji od najmanje tri člana, uključujući dva člana predstavnika države iz oblasti sporta i jednog predstavnika nacionalnog olimpijskog komiteta. Savjetodavno tijelo je stručan i savjetodavni organ koje daje mišljenje o Nacrtu godišnjeg akcionog plana Komisije i Nacrtu godišnjeg budžeta Komisije, kao i mišljenje o planiranim strateškim aktivnostima i politikama Komisije. Savjetodavno tijelo neće se sastajati više od jednom u tri mjeseca.

Komisija je nezavisna u donošenju odluka i uzima u obzir mišljenja Savjetodavnog tijela, ali ih ona ne obavezuju prilikom donošenju odluka.

Pored toga, svi članovi Komisije i Savjetodavnog tijela potpisuju izjave o sukobu interesa i obavezuju se da neće zastupati interese institucija koje predstavljaju/za koje rade, već će djelovati u najboljem interesu Komisije i zaštititi čistog sporta.

Predmet pravila

U skladu sa članom 102 Zakona o sportu („Službeni list Crne Gore”, broj 44/18), pravila Komisije za antidoping su u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga o

sportu („Službeni list CG - Međunarodni ugovori", broj 6/08), Svjetskim antidoping kodeksom i međunarodnim standardima za doping testiranje odobrenim od strane Svjetske antidoping agencije.

Ova antidoping pravila primjenjuju se na:

- (a) Komisiju, uključujući članove odbora, direktore, službenike i određene zaposlene, i delegirane treće strane i njihove zaposlene koji su uključeni u bilo koji aspekt doping kontrole;
- (b) Nacionalne sportske saveze u Crnoj Gori, uključujući članove odbora, direktore, službenike i određene zaposlene, i delegirane treće strane i njihove zaposlene koji su uključeni u bilo koji aspekt doping kontrole;
- (c) Sljedeće sportiste, pomoćno osoblje sportista i druga lica (uključujući zaštićena lica), u svakom slučaju, bez obzira da li je takvo lice državljanin ili ima prebivalište u Crnoj Gori:

(1) svi sportisti i pomoćno osoblje sportista koji su članovi ili nosioci licence bilo kog nacionalnog sportskog saveza u Crnoj Gori, ili bilo kog člana ili pridružene organizacije bilo kog nacionalnog sportskog saveza u Crnoj Gori (uključujući bilo koji klub, timove, saveze ili lige);

(2) svi sportisti i pomoćno osoblje sportista koji učestvuju u takvom svojstvu u događajima, takmičenjima i drugim aktivnostima koje organizuje, saziva, odobrava ili priznaje bilo koji nacionalni sportski savez u Crnoj Gori, ili bilo koji član ili pridružena organizacija bilo kog nacionalnog sportskog saveza u Crnoj Gori (uključujući klubove, timove, asocijacije ili lige) gdje god da su održani;

(3) svi drugi sportisti ili pomoćno osoblje sportista ili druga lica koja na osnovu akreditacije, licence ili drugog ugovornog aranžmana ili na drugi način podliježu nadležnosti bilo kog nacionalnog sportskog saveza u Crnoj Gori, ili bilo kog člana ili pridružene organizacije bilo kog nacionalnog sportskog saveza u Crnoj Gori (uključujući bilo koji klub, tim, asocijaciju ili ligu), u svrhe antidopinga;

(4) svi sportisti i pomoćno osoblje sportista koji učestvuju u bilo kom obimu u bilo kojoj aktivnosti organizovanoj, održanoj, sazvanoj ili odobrenoj od organizatora nacionalnog sportskog događaja ili nacionalne lige koji nijesu povezani sa nacionalnim sportskim savezom;

(5) sportisti rekreativci – svako lice koje, u vremenskom periodu od pet godina prije nego što je počinilo bilo koju povredu antidoping pravila, nije bilo sportista međunarodnog ranga (kako je definisano od svake internacionalne federacije u skladu sa Internacionalnim standardom za testiranje i istragu) ili sportista nacionalnog ranga (kako je definisano od strane svake nacionalne antidoping organizacije u skladu sa Internacionalnim standardom za testiranje i istragu), nije predstavljalo nijednu državu na internacionalnom događaju u otvorenoj kategoriji niti je bilo uključeno u bilo koju registrovanu test ili bilo koji drugi grupu koja pruža podatke o lokaciji, a koju vodi bilo koja internacionalna federacija ili nacionalna antidoping organizacija; i

(6) sportisti amateri – sportisti kojima zarada nije cilj bavljenja sportskim aktivnostima i tim aktivnostima se ne bave u vidu zanimanja.

(d) Sva ostala lica nad kojima je Kodeksom ustanovljena nadležnost Komisije, uključujući sve sportiste koji su državljanin ili stanovnik Crne Gore, i sve sportiste koji borave u Crnoj Gori, bilo da se takmiče ili treniraju ili su iz drugog razloga tu.

Smatra se da je svako od gore navedenih lica, kao uslov za učešće ili bavljenja sportom u Crnoj Gori, pristalo da bude obavjezano ovim antidoping pravilima, i da je pristalo na ovlašćenja

Komisije da primijeni ove antidoping pravila, uključujući tu i kazne zbog kršenja istih, i nadležnost disciplinskih Komisija iz člana 8 i člana 13 za vođenje pretresa i odlučivanje po predmetima i žalbama podnijetim u skladu sa ovim antidoping pravilima.

Pored gore navedenih sportista za koje je utvrđeno da su u obavezi da se pridržavaju ovih pravila, sljedeći sportisti će se smatrati sportistima nacionalnog ranga u svrhe primjene ovih antidoping pravila, te će se određene odredbe ovih pravila koje su primjenjive na sportiste nacionalnog ranga (npr. odredbe koje regulišu testiranje, TUE, obrasci o lokaciji i upravljanje rezultatima) primjenjivati i na ove sportsite:

- (a) Sportisti sa sljedećim rangom: nacionalni rang u skladu sa Pravilnikom o nacionalnoj kategorizaciji vrhunskih sportista;
- (b) Sportisti sa sljedećom licencom: važeća licenca izdata od bilo kog priznatog nacionalnog sportskog saveza u Crnoj Gori;
- (c) Sportisti koji se takmiče u bilo kom od sljedećih nacionalnih sportskih događaja: nacionalna prvenstva organizovana od bilo kog priznatog nacionalnog sportskog saveza u Crnoj Gori.

U svakom slučaju, ako bilo koji od ovih sportista bude određen od strane njihove nadležne internacionalne federacije kao sportista međunarodnog ranga, on će se, u svrhe primjene ovih antidoping pravila, smatrati sportistom međunarodnog ranga (a ne nacionalnog ranga).

ČLAN 1 - DEFINICIJA DOPINGA

Doping je definisan kao postojanje jedne ili više povreda antidoping pravila predviđenih u članovima od 2.1 do 2.11 ovih pravila

ČLAN 2 - POVREDA ANTIDOPING PRAVILA

Svrha člana 2 jeste da se definišu okolnosti i ponašanja koja predstavljaju povrede antidoping pravila. Pretres u slučajevima dopinga pokreće se na osnovu tvrdnje da je nastala jedna ili više povreda antidoping pravila.

Sportisti ili druga lica su dužni da znaju koje su zabranjene supstance ili metodi, koji se nalaze na listi zabranjenih sredstava.

Povreda antidoping pravila postoji u sljedećim slučajevima:

2.1 Prisustvo zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u tjelesnom uzorku sportiste.

2.1.1 Dužnost sportista je da obezbijede da nijedna zabranjena supstance ne uđe u njihova tijela. Sportisti su odgovorni za prisustvo bilo koje zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u njihovim tjelesnim uzorcima. U skladu s tim, da bi se ustanovila povreda antidoping pravila prema članu 2.1, nije neophodno da u postupanju sportiste postoji namjera, propust, nemar ili svesno korišćenje.

2.1.2 Dovoljan dokaz povrede antidoping pravila iz člana 2.1 postoji kada je utvrđeno bilo šta od sljedećeg: prisustvo zabranjene supstance ili njenog metabolita ili markera u uzorku A, a sportista ne zahtijeva analizu uzorka B i uzorak B nije analiziran, ili je uzorak B analiziran i takođe je potvrdio prisustvo zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera koji su nađeni u uzorku A; ili kada je uzorak A ili B podijeljen na dva dijela i kada analiza dijela uzorka koji je ostavljen u svrhe potvrđivanja nalaza, potvrđuje prisustvo zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera pronađenih u prvom dijelu uzorka ili sportista ne zahtijeva analizu dijela uzorka koji je ostavljen u svrhe potvrđivanja nalaza.

2.1.3 Izuzimajući one supstance za koje je posebno određena zahtjevana količina u Listi zabranjenih sredstava ili Tehničkom dokumentu, otkriveno prisustvo bilo koje količine zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u tjelesnom uzorku sportiste predstavljaće povredu antidoping pravila.

2.1.4 Kao izuzetak od opšteg pravila u članu 2.1, Listom zabranjenih sredstava ili Internacionalnim standardom ili Tehničkim dokumentima mogu se ustanoviti posebni kriterijumi za prijavljivanje ili evaluaciju pristustva pojedinih zabranjenih supstanci.

2.2 Korišćenje ili pokušaj korišćenja zabranjene supstance ili zabranjenog metoda od strane sportiste.

2.2.1 Dužnost sportista je da obezbijede da zabranjena supstanca ne dospije u njihova tijela i da ne koriste nijedan zabranjeni metod. Nije neophodna namjera, propust, nemar ili svjesna upotreba od strane sportiste da bi postojala povreda antidoping pravila, korišćenjem zabranjene supstance ili metoda.

2.2.2 Uspjeh ili neuspjeh korišćenja zabranjene supstance ili zabranjenog metoda nije važan. Da bi nastala povreda antidoping pravila dovoljno je da su zabranjena supstanca ili zabranjeni metod korišćeni ili da je postojao pokušaj korišćenja.

2.3 Izbjegavanje, odbijanje ili propuštanje da se da uzorak od strane sportiste.

Izbjegavanje davanja uzorka ili odbijanje ili propuštanje da se da uzorak, bez ubjedljivog opravdanja, posle prijema obavještenja o doping kontroli (notifikacija) kao što je predviđeno odgovarajućim antidoping pravilima.

2.4 Povrede vezane za neispunjavanje obaveze dostupnosti za testiranje od strane sportiste – „whereabouts” propusti

Bilo koja kombinacija od tri propuštena testa i / ili propust pri popunjavanju obrasca o lokaciji (“whereabouts” obrazac), prema uslovima definisanim u Internacionalnim standardima za upravljanje rezultatima, unutar perioda od 12 mjeseci, od strane sportiste koji je uključen u registrovanu test grupu.

2.5 Ometanje ili pokušaj ometanja bilo kog dijela doping kontrole od strane sportiste ili drugog lica.

2.6 Posjedovanje zabranjene supstance ili zabranjenog metoda od strane sportiste ili pomoćnog osoblja sportiste.

2.6.1 Posjedovanje zabranjene supstance ili zabranjenog metoda od strane sportiste na takmičenju ili posjedovanje supstance ili metoda koji su zabranjeni izvan takmičenja od strane sportiste izvan takmičenja, ukoliko sportista ne dokaže da je posjedovanje u skladu s izuzetkom za terapijsku upotrebu, odobrenim u skladu sa članom 4.4 ili pruži drugo prihvatljivo opravdanje

2.6.2 Posjedovanje zabranjene supstance ili zabranjenog metoda od strane pomoćnog osoblja sportiste na takmičenju ili posjedovanje supstance ili metoda koji su zabranjeni izvan takmičenja od strane pomoćnog osoblja sportiste izvan takmičenja, ukoliko je takvo posjedovanje u vezi sa sportistom, takmičenjem ili treningom, osim ukoliko pomoćno osoblje sportiste ne dokaže da je posjedovanje u skladu s izuzetkom za terapijsku upotrebu, odobrenim sportisti u skladu sa članom 4.4 ili pruži drugo prihvatljivo opravdanje.

2.7 Neovlašćena prodaja, transport, slanje, isporuka ili distribucija bilo koje zabranjene supstance ili metoda ili pokušaj takvog postupanja od strane sportiste ili drugog lica

2.8 Davanje ili primjena ili pokušaj davanja ili primjene od strane sportiste ili drugog lica bilo kom sportisti na takmičenju, bilo koje zabranjene supstance ili zabranjenog metoda, ili davanje ili primjena ili pokušaj davanja ili primjene bilo kom sportisti izvan takmičenja bilo koje zabranjene supstance ili zabranjenog metoda koji su zabranjeni izvan takmičenja.

2.9 Saučesništvo ili pokušaj saučesništva od strane sportiste ili drugog lica

Asistiranje, podsticanje, pomaganje, podržavanje, stvaranje uslova, prikrivanje ili bilo koji drugi vid svjesnog saučesništva ili pokušaja saučesništva u povredi antidoping pravila ili pokušaju povrede antidoping pravila ili kršenju člana 10.14.1, od strane drugog lica.

2.10 Zabranjeno udruživanje od strane sportiste ili drugog lica.

2.10.1 Udruživanje sportiste ili drugog lica koje je u nadležnosti antidoping organizacije u profesionalnom ili sa sportom povezanom svojstvu, sa bilo kojim pripadnikom pomoćnog osoblja sportiste koji:

2.10.1.1 je u nadležnosti antidoping organizacije i kome traje mjera izrečena zbog povrede antidoping pravila; ili

2.10.1.2 nije u nadležnosti antidoping organizacije i mjera zabrane mu nije određena u procesu upravljanja rezultatima vođenim u skladu sa Kodeksom, a osuđen je ili je protiv njega u toku krivični, prekršajni, disciplinski ili postupak zabrane obavljanja profesije zbog postupanja koje bi predstavljalo povredu antidoping pravila, kada bi bila primijenjena pravila usaglašena sa Kodeksom. Diskvalifikacioni status takvog lica traje 6 godina od donošenja krivične, prekršajne, disciplinske ili odluke o zabrani obavljanja profesije ili tokom trajanja izrečenih krivičnih, prekršajnih, disciplinskih ili profesionalnih sankcija; ili

2.10.1.3 služi kao predstavnik ili posrednik za lice opisano u članovima 2.10.1.1 ili 2.10.1.2.

2.10.2 Da bi se utvrdila ova povreda antidoping pravila, antidoping organizacija mora da utvrdi da je sportisti ili drugom licu bio poznat diskvalifikacioni status pomoćnog osoblja sportiste.

Teret dokazivanja da povezanost sa pomoćnim osobljem sportiste iz članova 2.10.1.1 i 2.10.1.2 nije profesionalna ili u vezi sa sportom i/ili da se ta povezanost nije mogla razumnim naporima izbjeći, je na sportisti ili drugom licu kome se udruživanje stavlja na teret.

Antidoping organizacija koja ima saznanja o pomoćnom osoblju sportiste koje podleže kriterijumima iz članova 2.10.1.1, 2.10.1.2, ili 2.10.1.3 mora da obavijesti o tome WADA.

2.11 Postupanje sportiste ili drugog lica sa ciljem da se obeshrabi prijavljivanje dopinga nadležnima ili kazni zbog prijavljivanja dopinga nadležnima

Onda kada postupanje ne predstavlja povredu iz člana 2.5:

2.11.1 Svako postupanje koje za posljedicu ima zastrašivanje ili želju da se zastraši drugo lice sa namjerom da se to lice odvрати od pružanja informacija, koje se odnose na potencijalne povrede antidoping pravila ili potencijalnu neusaglašenost sa Kodeksom, u dobroj vjeri, WADA-i, antidoping organizaciji, organima za sprovođenje zakona, regulatornom ili profesionalnom disciplinskom organu, organu za pretres ili licu koje vodi istragu za WADA ili antidoping organizaciju.

2.11.2 Kažnjavanje lica koja je u dobroj vjeri pružilo dokaze ili informacije koje se odnose na potencijalne povrede antidoping pravila ili potencijalnu neusaglašenost sa Kodeksom, WADA-i, antidoping organizaciji, organima za sprovođenje zakona, regulatornom ili profesionalnom disciplinskom organu, organu za pretres ili licu koje vodi istragu za WADA ili antidoping organizaciju.

Za potrebe člana 2.11, kazna, prijetnja i zastrašivanje podrazumijevaju čin koji je preduzet protiv lica, bilo da taj čin nije preduzet u dobroj vjeri, bilo da predstavlja nesrazmjeran odgovor.

ČLAN 3 DOKAZIVANJE DOPINGA

3.1 Teret dokazivanja i zahtijevani stepen vjerovatnosti

Komisija ima obavezu da utvrdi da je došlo do povrede antidoping pravila. Komisija mora da dokaže povredu antidoping pravila na uvjerljiv način, u stepenu vjerovatnosti koji će zadovoljiti organ koji vodi pretres, imajući u vidu ozbiljnost iznijetih optužbi. Zahtijevani stepen vjerovatnosti pri ocjeni dokaza, u svim slučajevima mora biti veći od nivoa podjednake vjerovatnosti, ali manji od dokazivanja na nivou izvan svake osnovane sumnje. Kada je Kodeksom određeno da je teret dokazivanja na sportisti ili drugom licu za koga postoji sumnja da je izvršilo povredu antidoping pravila, za pobijanje pretpostavke ili za dokazivanje određene činjenice ili okolnosti, osim u slučajevima predviđenim u članovima 3.2.2 i 3.2.3, zahtijevani stepen vjerovatnosti će biti dokazivanje na nivou podjednake vjerovatnosti.

3.2 Metodi ustanovljavanja činjenica i pretpostavki

Činjenice u vezi sa povredama antidoping pravila mogu se utvrditi bilo kojim pouzdanim sredstvima, uključujući i priznanje. Na dokazivanje u slučajevima dopinga primjenjuju se sljedeća pravila:

3.2.1 Za analitičke metode ili usvojena ograničenja koje je odobrila WADA nakon konsultacija u okviru relevantne naučne zajednice ili koje su bile predmet stručne ocjene, važi pretpostavka da su naučno validne. Svaki sportista ili drugo lice koje želi da dovede u pitanje osnovanost takve pretpostavke ili da pobije pretpostavku takve naučne zasnovanosti, mora kao preduslov takvom osporavanju, da obavjesti WADA o osporavanju i osnovama za osporavanje. Organ za pretres, žalbeni organ ili CAS na svoju inicijativu mogu, takođe, da obavjeste WADA o takvom osporavanju. U roku od 10 dana od dana prijema obavještenja i dokumentacije, WADA će imati pravo da interveniše kao stranka u sporu, pojavi se kao prijatelj suda (*amicus curiae*) ili na drugi način priloži dokaze u postupku. U slučajevima koji se rješavaju u CAS-u, CAS će, na zahtjev WADA, imenovati odgovarajuće naučne eksperte koji će pružiti stručnu pomoć CAS pri evaluaciji osporavanja.

3.2.2 Za laboratorije koje je WADA akreditovala ili odobrila, važi pretpostavka da su sprovele analizu uzoraka i proceduru čuvanja u skladu sa Internacionalnim standardima za laboratorije. Sportista ili drugo lice može pobiti ovu pretpostavku dokazujući da je došlo do odstupanja od primjene Internacionalnih standarda za laboratorije, za koje je osnovano sumnjati da je prouzrokovalo nepovoljni analitički nalaz.

Ako sportista ili drugo lice pobije pretpostavku ukazujući da je došlo do odstupanja od primjene Internacionalnih standarda za laboratorije, za koje je osnovano sumnjati da je prouzrokovalo nepovoljni analitički nalaz, teret dokazivanja da odstupanje nije prouzrokovalo nepovoljni analitički nalaz snosi antidoping organizacija.

3.2.3 Odstupanje od bilo kog drugog Internacionalnog standarda ili drugog antidoping pravila ili procedure utvrđene u Kodeksu ili u pravilima antidoping organizacije, neće imati uticaja na ništavost dokaza koji ukazuju na povredu antidoping pravila ili rezultate koji predstavljaju nepovoljan analitički nalaz i ne mogu da predstavljaju odbranu za povredu antidoping pravila, ali u slučaju da sportista ili drugo lice dokažu da je odstupanje od jedne od dolje navedenih specifičnih odredbi Internacionalnog standarda razumno moglo da prouzrokuje povredu antidoping pravila zasnovanu na nepovoljnom analitičkom nalazu ili propustu u vezi sa neispunjavanjem obaveza dostupnosti za testiranje, onda je antidoping organizacija dužna da dokaže da takvo odstupanje nije prouzrokovalo nepovoljan analitički nalaz ili propust u vezi sa neispunjavanjem obaveza dostupnosti za testiranje:

- (1) odstupanje od Internacionalnog standarda za testiranje i istragu koje se odnosi na prikupljanje uzoraka ili rukovanje uzorcima, a koje bi razumno moglo da prouzrokuje povredu antidoping pravila zasnovnu na nepovoljnom analitičkom nalazu, u kom slučaju će antidoping organizacija imati teret da utvrdi da takvo odstupanje nije prouzrokovalo nepovoljni analitički nalaz;

- (2) odstupanje od Internacionalnog standarda za upravljanje rezultatima ili Internacionalnog standarda za testiranje i istragu u vezi sa pronalaženjem nepovoljnog nalaza u biološkom pasosu koje bi razumno moglo da prouzrokuje povredu antidoping pravila, u kom slučaju će antidoping organizacija imati teret da utvrdi da takvo odstupanje nije prouzrokovalo povredu antidoping pravila;
- (3) odstupanje od Internacionalnog standarda za upravljanje rezultatima u vezi sa zahtjevom da se sportista obavijesti o otvaranju uzorka B, što bi razumno moglo da prouzrokuje povredu antidoping pravila zasnovanu na nepovoljnom analitičkom nalazu, u kom slučaju će antidoping organizacija imati teret da utvrdi da takvo odstupanje nije prouzrokovalo nepovoljni analitički nalaz;
- (4) odstupanje od Internacionalnog standarda za upravljanje rezultatima u vezi sa obavještavanjem sportiste koje bi razumno moglo da prouzrokuje povredu antidoping pravila zasnovanu na ili propustu u vezi sa neispunjavanjem obaveza dostupnosti za testiranje, u kom slučaju će antidoping organizacija imati teret da utvrdi da je takvo odstupanje nije prouzrokovalo propust u vezi sa neispunjavanjem obaveza dostupnosti za testiranje.

3.2.4 Činjenice ustanovljene odlukom suda ili drugog ovlašćenog disciplinskog organa, koja nije podložna žalbi, prihvataju se kao nepobitan dokaz protiv sportiste ili drugog lica na koje se odnose ove činjenice, osim u slučaju da sportista ili drugo lice dokažu da je ta odluka suprotna načelima prirodnog prava.

3.2.5 Organ koji vodi pretres u cilju utvrđivanja da li je počinjena povreda antidoping pravila ima pravo da utvrdi da su sportista ili drugo lice koji su osumnjičeni za povredu pravila, počinili povredu, ukoliko sportista ili drugo lice odbiju, a obaviješteni su unapred o pretresu u razumnom vremenskom roku, da učestvuju u pretresu (bilo lično, bilo telefonski, kako odredi organ koji vodi pretres) i da odgovore na pitanja organa vodi pretres ili Komisija u vezi sa povredom antidoping pravila za koju se terete.

ČLAN 4 LISTA ZABRANJENIH SREDSTAVA

4.1 Implementacija Liste zabranjenih doping sredstava

Ovim antidoping pravilima implementira se Lista zabranjenih doping sredstava koju objavljuje i revidira WADA, kao što je utvrđeno u članu 4.1. Kodeksa.

Komisija objavljuje Listu zabranjenih doping sredstava koju je objavila i revidirala u Pravilniku o listi zabranjenih doping sredstava na sajtu Komisije.

Ukoliko drugačije nije predviđeno u Listi zabranjenih doping sredstava ili reviziji, Lista zabranjenih doping sredstava ili revizija će stupiti na snagu tri mjeseca nakon objavljivanja Liste zabranjenih doping sredstava od strane WADA, čak iako Komisija ne objavi tu listu ili reviziju u Pravilniku o listi zabranjenih doping sredstava na svom sajtu, odnosno i bez bilo kakvog drugog postupanja Komisije. Svi sportisti i druga lica biće u obavezi da se pridržavaju Liste zabranjenih doping sredstava i svih njenih revizija od dana njihovog stupanja na snagu, bez potrebe za bilo kakvim daljim formalnostima. Obaveza je svih sportista i drugih osoba da se upoznaju sa važećom verzijom liste zabranjenih doping sredstava i svim njenim revizijama.

4.2 Zabranjene supstance i zabranjeni metodi uključeni u Listu zabranjenih doping sredstava

4.2.1 Zabranjene supstance i zabranjeni metodi

Lista zabranjenih sredstava uključuje one zabranjene supstance i zabranjene metode koji su kao doping zabranjeni u svakom trenutku (i za vrijeme takmičenja i izvan takmičenja) zbog njihovog potencijala da poboljšaju učinak na budućim takmičenjima ili njihovog maskirajućeg svojstva i one supstance i metode koji su zabranjeni samo tokom takmičenja. Lista zabranjenih sredstava može biti proširena od strane WADA za pojedine sportove. Zabranjene supstance i zabranjeni metodi mogu biti uključeni na Listu zabranjenih sredstava u okviru opšte kategorije (npr. anabolički agensi) ili posebnim navođenjem određene supstance ili metoda.

4.2.2 Specifične supstance ili specifični metodi

U svrhe primjene člana 10. sve zabranjene supstance smatraće se specifičnim supstancama osim onih koje su navedene kao nespecifične u Listi zabranjenih sredstava. Nijedan zabranjeni metod neće biti specifični metod osim ako je na Listi zabranjenih sredstava identifikovan kao specifični metod

4.2.3 Supstance zloupotrebe

U svrhu primjene člana 10, supstance zloupotrebe uključuju one zabranjene supstance koje su na Listi zabranjenih sredstava posebno identifikovane kao supstance zloupotrebe, jer se često zloupotrebljavaju u društvu izvan konteksta sporta.

4.3 WADA odluka o Listi zabranjenih doping sredstava

Odluka WADA o tome koje će zabranjene supstance i zabranjeni metodi biti uključeni u Listu zabranjenih sredstava, o klasifikaciji supstanci u Listi zabranjenih sredstava, i o određivanju da li je supstanca zabranjena uvijek ili samo na takmičenju, konačna je i ne može biti osporavana od strane sportiste ili drugog lica argumentacijom da supstanca ili metod nijesu maskirajući agensi ili da ne poboljšavaju sportske performanse, ne predstavljaju opasnost po zdravlje ili ne narušavaju sportski duh.

4.4 Izuzeće za terapeutsku upotrebu (TUE)

4.4.1 Prisustvo zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera i / ili korišćenje ili pokušaj korišćenja, posjedovanje ili davanje ili pokušaj davanja zabranjene supstance ili zabranjenog metoda, zasnovani na odobrenom TUE, u skladu sa Internacionalnim standardima za TUE, se neće smatrati povredom antidoping pravila.

4.4.2 Podnošenje TUE zahtjeva

4.4.2.1 Svaki sportista koji nije sportista međunarodnog ranga mora što je pre moguće podnijeti Komisiji zahtjev za TUE, osim ako se primjenjuju članovi 4.1 ili 4.3 Internacionalnog standarda za TUE. Prijava se podnosi u skladu sa članom 6. Internacionalnog standarda za TUE, prema uputstvu objavljenom na veb sajtu Komisije.

4.4.2.2 Komisija ima Odbor za odobravanje izuzetaka za terapijsku upotrebu ("TUE odbor") koji razmatra zahtjeve za TUE

(a) TUE odbor sastoji se od predsjednika i dva (2) druga člana, sa iskustvom u njezi i liječenju sportista i znanjem u oblasti kliničke, sportske medicine i fiziologije fizičke aktivnosti. Članovi se imenuju na period od dvije (2) godine. Ovaj mandat se može obnavljati neograničen broj puta.

(b) Prije nego što postane član TUE odbora svaki član mora potpisati izjavu o nepostojanju sukoba interesa i povjerljivosti. Imenovani članovi ne mogu biti članovi Komisije.

4.4.2.3 TUE odbor će bez odlaganja procesuirati i odlučiti o prijavi u skladu s relevantnim odredbama Internacionalnog standarda za TUE i to (ukoliko se ne postoje vanredne okolnosti) u roku od najviše dvadeset i jednog (21) dana od prijema kompletnog zahtjeva za TUE. Ako se prijava podnese u razumnom roku prije sportskog događaja, TUE odbor mora da uloži sve potrebne napore da donese svoju odluku prije početka događaja.

4.4.2.4 Odluka TUE odbora je konačna odluka i na nju se može žaliti u skladu sa članom 4.4.6. O odluci TUE odbora pismeno će biti obaviješten sportista, a WADA i druge antidoping organizacije u skladu sa Internacionalnim standardom za TUE. Odluke će bez odlaganja biti unijeta i u ADAMS.

4.4.3 Retroaktivni TUE

Kada Komisija odluči da testira sportistu koji nije sportista međunarodnog ili nacionalnog ranga, Komisija mora da dozvoli takvom sportisti da podnese zahtjev za retroaktivni TUE za bilo koju zabranjenu doping supstancu ili metod koji je taj sportista koristio u terapijske svrhe.

4.4.4 Odobrenje TUE

TUE koje je odobrila Komisija je važeći na bilo kom nacionalnom nivou u bilo kojoj zemlji i ne zahtijeva formalno priznavanje od bilo koje druge nacionalne antidoping organizacije.

Međutim, TUE nije automatski važeći ako sportista postane sportista međunarodnog ranga ili se takmiči na internacionalnom sportskom događaju, osim ako nije priznat od strane nadležne internacionalne federacije ili organizatora internacionalnog sportskog događaja u skladu sa Internacionalnim standardom za TUE kako slijedi:

4.4.4.1 Kada sportista već ima odobren TUE od Komisije za konkretnu supstancu ili metod, osim ako njegov TUE već nije automatski priznat od internacionalne federacije ili organizatora internacionalnog sportskog događaja, sportista će podnijeti zahtjev internacionalnoj federaciji ili organizatoru internacionalnog sportskog događaja za priznavanje TUE. Ako taj TUE ispunjava kriterijume Internacionalnog standarda za TUE, onda će internacionalna federacija ili organizator internacionalnog sportskog događaja biti u obavezi da priznaju taj TUE.

Ako internacionalna federacija ili organizator internacionalnog sportskog događaja smatra da TUE koga je odobrila Komisija ne ispunjava kriterijume i odbija da ga prizna, internacionalna federacije će bez odlaganja obavijestiti sportistu i Komisija i navesti razloge odbijanja. Sportista i/ili Komisija imaju pravo da se u roku od dvadeset jednog (21) dana, od prijema takvog obavještenja, obrate WADA sa zahtjevom za reviziju slučaja u skladu sa članom 4.4.6.

Ako je slučaj prijavljen na reviziju WADA u skladu sa članom 4.4.6, TUE koji je odobrila Komisija ostaje važeći za takmičenja na nacionalnom nivou i testiranje izvan takmičenja na nacionalnom nivou (ali nije važeći za internacionalna takmičenja) dok se čeka odluka WADA.

Ako slučaj nije prijavljen na reviziju WADA u roku od dvadeset jednog (21) dana, Komisija mora da odluči da li će originalni TUE koga je odobrila ostati važeći za takmičenja na nacionalnom nivou i testiranje izvan takmičenja (s tim da u tom slučaju sportista prestaje da bude sportista međunarodnog ranga i ne može da učestvuje na internacionalnim takmičenjima). Dok se čeka odluka Komisije, TUE ostaje važeći za takmičenja na nacionalnom nivou i testiranje izvan takmičenja (ali nije važeći za internacionalna takmičenja).

4.4.4.2. Ako sportista već nema TUE koji je odobrila Komisija za konkretnu supstancu ili metod, sportista mora podnijeti zahtjev za TUE direktno internacionalnoj federaciji u skladu sa postupkom predviđenim u Internacionalnom standardu za TUE, čim se ukaže potreba.

Ako internacionalna federacija odbije zahtjev sportiste, o tome će bez odlaganja obavijestiti sportistu, uz navođenje razloga za odbijanje.

Ako internacionalna federacija odobri zahtjev sportiste o tome će obavijestiti sportistu i Komisiju. Ako Komisija smatra da TUE koji je odobrila internacionalna federacija ne ispunjava kriterijume iz Internacionalnog standarda za TUE, Komisija ima pravo da u roku od dvadeset jednog (21) dana od prijema obavještenja, podnese WADA zahtjev za reviziju slučaja.

Ako Komisija pošalje slučaj WADA na reviziju, TUE koji je odobrila internacionalna federacija ostaje važeći za internacionalna takmičenja i testiranja izvan takmičenja na međunarodnom nivou (ali nije važeći za nacionalna takmičenja i testiranja izvan takmičenja na nacionalnom nivou) dok se čeka odluka WADA.

Ako Komisija ne pošalje slučaj WADA na reviziju, TUE koji je odobrila internacionalna federacija postaje važeći za nacionalna takmičenja kada istekne rok od dvadeset jednog (21) dana.

4.4.5 Isticanje roka važenja, povlačenje ili poništavanje TUE

4.4.5.1 TUE odobren na osnovu ovih Antidoping pravila: (a) će automatski isteći krajem bilo kog perioda na koji je odobren, bez potrebe za bilo kakvim dodatnim obavještanjem ili službenom radnjom; (b) će biti povučen ako se sportista ne ponaša u skladu sa zahtjevima i uslovima TUE odbora po odobravanju TUE-a; (c) može biti povučen od strane TUE odbora ako je u toku trajanja utvrđeno da nijesu ispunjeni kriterijumi za odobravanje TUE; ili (d) može biti poništen nakon revizije WADA ili po žalbi.

4.4.5.2 U tom slučaju protiv sportiste neće biti preduzete nikakve mjere po osnovu korišćenja ili posjedovanja ili primjene konkretne zabranjene supstance ili zabranjenog metoda u skladu sa TUE prije datuma isteka, povlačenja, ili poništavanja TUE. Revizija u skladu sa članom 5.1.1.1 Internacionalnog standarda za upravljanje rezultatima, po nepovoljnom analitičkom nalazu, prijavljenom neposredno nakon isteka, povlačenja ili poništavanja TUE će uključiti razmatranje da li je takav nalaz konzistentan sa korišćenjem zabranjene supstance ili zabranjenog metoda prije tog datuma, u kom slučaju neće biti potvrđena nikakva povreda antidoping pravila.

4.4.6 Revizije i žalbe na TUE odluke

4.4.6.1 Ako Komisija odbije zahtjev za TUE, sportista se može žaliti samo tijelu nadležnom za žalbe na nacionalnom nivou kako je utvrđeno članom 13.2.2.

4.4.6.2 WADA mora izvršiti reviziju odluke internacionalne federacije da se ne priznaje TUE koji je odobrila Komisija, a koja je prosljeđena WADA-i od strane sportiste ili Komisije. Takođe, WADA mora izvršiti reviziju odluke internacionalne federacije o odobravanju TUE koja je prosleđena WADA-i od strane Komisije. WADA može izvršiti reviziju bilo koje druge odluke o TUE bilo kada, bilo po zahtjevu onih koji su tom odlukom pogođeni ili na svoju inicijativu. Ako odluka o TUE koja je revidirana ispunjava kriterijume iz Internacionalnog standarda za TUE, WADA neće preduzeti mjere. Ako odluka o TUE ne ispunjava te kriterijume, WADA će je poništiti.

4.4.6.3 Na bilo koju odluku o TUE, donijetu od strane internacionalne federacije (ili Komisija kada je dogovoreno da Komisija razmatra zahtjev u ime internacionalne federacije) koju nije revidirala WADA, ili koju je revidirala WADA ali nije poništena nakon revizije, sportista i/ili Komisija se mogu žaliti jedino CAS-u.

4.4.6.4 Na odluku WADA-e da poništi odluku o TUE može se žaliti sportista, Komisija i/ili odlukom pogođena internacionalna federacija, i to samo CAS-u.

4.4.6.5 Propuštanje da se donese odluka po odgovarajućem zahtjevu za odobravanje/priznavanje TUE-a ili za reviziju TUE odluke, u razumnom vremenskom roku, smatra se kao odbijanje zahtjeva i uspostavlja primjenjiva prava na reviziju/žalbu.

ČLAN 5 TESTIRANJE I ISTRAGA

5.1 Svrha testiranja i istrage

5.1.1 Testiranje i istraga se mogu preduzimati u bilo koje antidoping svrhe. Ove aktivnosti moraju biti preduzete u skladu sa odredbama Internacionalnog standarda za testiranje i istragu.

5.1.2 Svrha testiranja je prikupljanje analitičkih dokaza o tome da li je sportista počinio povredu antidoping pravila iz člana 2.1 (Prisustvo zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u tjelesnom uzorku sportiste) ili člana 2.2. (Korišćenje ili pokušaj korišćenja zabranjene supstance ili zabranjenog metoda od strane sportiste) Kodeksa.

5.2 Nadležnost za testiranje

5.2.1 Uzimajući u obzir ograničenja za testiranje na sportskom događaju navedena u članu 5.3, Komisija će imati nadležnost za testiranje na takmičenju i izvan takmičenja nad svim sportistima koji su navedeni u uvodu ovih antidoping pravila (Dio "Predmet pravila").

5.2.2 Komisija može da zahtijeva od bilo kog sportiste nad kojim ima nadležnost za testiranje (uključujući bilo kog sportistu koji služi period zabrane učešća u sportu) da da uzorak bilo kada i bilo gdje.

5.2.3 WADA je nadležna za testiranja na takmičenju i izvan takmičenja na način kako je definisano u članu 20.7.10. Kodeksa

5.2.4 Ako internacionalna federacija ili organizator internacionalnog sportskog događaja delegira ili ugovorom ovlasti za bilo koji dio testiranja Komisija (direktno ili preko nacionalnih saveza), onda Komisija može prikupiti dodatne uzorke ili da traži od laboratorije da uradi dodatne tipove analize čiji trošak snosi Komisija. Ukoliko se dodatni uzorci prikupljaju ili se rade dodatne analize, internacionalna federacija ili organizator internacionalnog sportskog događaja treba da budu obaviješteni.

5.3 Testiranje na sportskom događaju

5.3.1 Osim ako drugačije nije navedeno ispod, samo jedna organizacija treba da bude nadležna za testiranje na mjestu održavanja sportskog događaja, tokom perioda održavanja događaja. Na internacionalnim sportskim događajima u Crnoj Gori, internacionalna organizacija koja je organizator tog događaja nadležna je za sprovođenje testiranja. Na nacionalnim sportskim događajima u Crnoj Gori, Komisija je nadležna za sprovođenje testiranja. Na zahtjev organizatora događaja, svako testiranje tokom perioda održavanja događaja van mesta održavanja događaja treba da bude koordinisano sa tim organizatorom.

5.3.2 Ukoliko antidoping organizacija koja bi inače imala nadležnost za testiranje, ali nije odgovorna za iniciranje i upravljanje testiranjem na događaju, želi da sprovodi testiranje sportista na događaju tokom održavanja događaja, antidoping organizacija treba da se obrati organizatoru događaja kako bi dobila dozvolu za testiranje, kao i da koordiniše ta testiranja. Ako antidoping organizacija nije zadovoljna sa odgovorom organizatora, ona može, u skladu sa procedurama

propisanim u Internacionalnom standardu za testiranje i istragu, da se obrati WADA-i i traži dozvolu za testiranje kao i određivanje načina na koji će to testiranje biti koordinisano. WADA neće izdati dozvolu za testiranje prije nego što izvrši konsultacije i obavijesti nadležnog organizatora. Odluka WADA po ovom pitanju je konačna i na nju ne postoji pravo žalbe. Ukoliko nije drugačije navedeno u odobrenju za vršenje testiranja, takvo testiranje će se smatrati testiranjem van takmičenja. Upravljanje rezultatima takvih testiranja će biti nadležnost antidoping organizacije koja je inicirala testiranja ukoliko drugačije nije definisano u pravilima organizatora događaja

5.4 Zahtjevi u pogledu testiranja

5.4.1 Komisija sprovodi planiranje i testiranje u skladu sa zahtjevima iz Internacionalnog standarda za testiranje i istragu.

5.4.2 Tamo gdje je razumno moguće, testiranje treba da bude koordinisano kroz ADAMS kako bi se ostvarili maksimalni efekti kombinovanih testiranja i kako bi se izbeglo nepotrebno ponavljanje testiranja.

5.5 Informacije iz obrazaca o lokaciji sportista

5.5.1 Komisija će ustanoviti nacionalnu registrovanu test grupu koja će biti sastavljena od sportista koji su u obavezi da dostavljaju podatke o lokaciji u skladu s Internacionalnim standardom za testiranje i istragu i koji mogu biti predmet preduzimanja mjera zbog povrede iz člana 2.4 kako je to utvrđeno članom 10.3.2. Komisija će koordinisati svoje aktivnosti sa internacionalnim federacijama kako bi se identifikovali odgovarajući sportisti i kako bi se prikupile informacije o njihovoj lokaciji.

5.5.2 Komisija će kroz ADAMS učiniti dostupnom listu kojom se identifikuju sportisti koji su uključeni u nacionalnu registrovanu test grupu imenom i prezimenom. Komisija mora redovno revidirati i ažurirati ako je potrebno svoje kriterijume za uključivanje sportista u registrovanu test grupu i periodično će (ali ne manje od svaka tri mjeseca) revidirati listu sportista u grupi kako bi se osiguralo da svaki uključeni sportista ni dalje ispunjava relevantne kriterijume. Sportisti treba da su obavješteni pre uključivanja u registrovanu test grupu i po isključivanju iz grupe. Obavještenje mora da sadrži informacije koje su predviđene Internacionalnim standardom za testiranje i istragu.

5.5.3 Ako je sportista uključen istovremeno i u registrovanu test grupu internacionalne federacije i registrovanu test grupu Komisije, onda njegova internacionalna federacija i Komisija moraju da se dogovore ko će preuzimati popunjene obrasce o lokaciji sportiste i obavijestiti sportistu o tome; od sportiste se ne smije zahtijevati da šalje popunjene obrasce o lokaciji više nego jednoj antidoping organizaciji.

5.5.4 U skladu sa Internacionalnim standardom za testiranje i istragu, svaki sportista iz registrovane test grupe će uraditi sljedeće: (a) obavijestiti Komisiju o svojoj lokaciji svaka tri mjeseca; (b) ažurirati te informacije ako je potrebno tako da su tačne i potpune sve vrijeme; i (c) učiniti sebe dostupnim za testiranje na toj navedenoj lokaciji.

5.5.5 U smislu člana 2.4, propuštanje sportiste da postupi u skladu sa propisima iz Internacionalnog standarda za testiranje i istragu će se smatrati propustom popunjavanja obrasca ili propuštenim testom, kako je definisano u Dodatku B Internacionalnog standarda za upravljanje rezultatima, kada su ispunjeni uslovi iz Dodatka B.

5.5.6 Sportista iz registrovane test grupe Komisije će biti u obavezi da postupa u skladu sa zahtjevima popunjavanja obrasca o lokaciji iz Internacionalnog standarda za testiranje i istragu osim ako (a) sportista pošalje pisano obavještenje Komisiji da se penzionisao/povukao iz sporta ili (b) Komisija infomiše sportistu da više ne ispunjava kriterijume za uključivanje u registrovanu test grupu Komisije.

5.5.7 Informacije o lokaciji koje je dao sportista dok je član registrovane test grupi dostupne su kroz ADAMS, WADA-i i drugim antidoping organizacijama koje imaju nadležnost nad sportistom kako je utvrđeno članom 5.2. Informacije o lokaciji se strogo čuvaju sve vrijeme; koriste se samo u svrhe planiranja, koordinisanja i sprovođenja doping kontrole, davanja informacija relevantnih za biološki pasoš sportiste ili druge analitičke rezultate, da bi se podržala istraga o potencijalnom kršenju antidoping pravila; i uništavaju se u skladu sa Internacionalnim standardom za zaštitu privatnosti i ličnih podataka onda kada više nijesu relevantne.

5.5.8 Komisija može, u skladu sa Internacionalnim standardom za testiranje i istragu prikupiti informacije o lokaciji od sportista koji nijesu uključeni u registrovanu test grupu. Ako izabere da to uradi, propust sportiste da da informacije o lokaciji na dan ili prije dana koji traži Komisija ili propust da da tačne informacije o lokaciji će kao rezultat imati uključivanje sportiste u registrovanu test grupu Komisije.

5.6 Povratak takmičenju penzionisanih sportista

5.6.1 Ukoliko se sportista međunarodnog ili nacionalnog ranga koji je u registrovanoj test grupi penzionisao a zatim želi da se vrati aktivnom takmičenju u sportu, neće se moći takmičiti na internacionalnim ili nacionalnim sportskim događajima sve dok ne bude dostupan za testiranje u periodu od šest (6) mjeseci nakon pisanog obavještenja svojoj internacionalnoj federaciji i nacionalnoj antidoping organizaciji da želi da se ponovo takmiči.

WADA, u saradnji sa Komisijom i internacionalnom federacijom sportista, može odobriti izuzeće od perioda od šest (6) mjeseci pre pisanog obavještenja ukoliko bi primjena tog pravila bila nefer prema sportisti. Na ovu odluku može se podnijeti žalba u skladu sa članom 13

Svaki takmičarski rezultat koji je postignut uz kršenje člana 5.6.1 biće diskvalifikovan, osim ako sportista ne dokaže da nije mogao razumno znati da je to takmičenje internacionalni ili nacionalni sportski događaj.

5.6.2 Ukoliko se sportista penzionisao iz sporta u periodu dok mu traje mjera zabrane učešća u sportu, mora o tome obavijesti antidoping organizaciju koja mu je izrekla zabranu pismenim putem. Ako sportista kasnije želi da se vrati aktivnom takmičenju u sportu, neće se moći takmičiti na internacionalnim ili nacionalnim sportskim događajima sve dok ne bude dostupan za testiranje u periodu od šest (6) mjeseci nakon pisanog obavještenja (ili u periodu ekvivalentnom periodu

zabrane koji je preostao na dan kada se sportista penzionisao, ukoliko je taj period duži od šest mjeseci) Komisiji i svojoj internacionalnoj federaciji.

5.7 Program nezavisnih posmatrača

Komisija i bilo koji organizacioni odbor nacionalnih sportskih događaja u Crnoj Gori, ovlastiće i pomoći program nezavisnih posmatrača na tim sportskim događajima.

ČLAN 6 ANALIZA UZORAKA

Uzorci za doping kontrolu biće analizirani u skladu sa sljedećim principima:

6.1 Upotreba akreditovanih i odobrenih laboratorija i drugih laboratorija

6.1.1 Za potrebe direktnog uspostavljanja nepovoljnog analitičkog nalaza iz člana 2.1, prikupljeni uzorci biće analizirani jedino u laboratorijama akreditovanim od strane WADA ili laboratorijama koje WADA odobri na drugi način. Izbor WADA akreditovanih ili WADA odobrenih laboratorija u kojima se analiziraju uzorci biće izvršen isključivo od strane Komisije.

6.1.2 Kao što je predviđeno članom 3.2, činjenice u vezi sa povredama antidoping pravila mogu se utvrditi na bilo koji pouzdan način. To bi uključivalo, na primjer, pouzdane laboratorijske ili druge forenzičke pretrage koje se sprovode izvan laboratorija koje su akreditovane ili odobrene od WADA.

6.2 Svrha analize uzoraka i podataka

6.2.1 Uzorci i povezani analitički podaci ili informacije prikupljene na doping kontroli biće analizirani da bi se otkrile zabranjene supstance i zabranjeni metodi koji se nalaze na Listi zabranjenih sredstava i druge supstance koje WADA može odrediti u skladu s članom 4.5 Kodeksa ili da bi Komisija formirala bazu relevantnih podataka vezanih za uzorke urina i krvi sportista ili druge parametre, uključujući DNK ili genske profile, ili u svrhu bilo koje legitimne antidoping svrhe

6.3 Istraživanje uzoraka i podataka

Uzorci i povezani analitički podaci ili informacije prikupljene na doping kontroli mogu biti korišćeni u svrhe antidoping istraživanja, s tim da se nijedan uzorak ne može koristiti za istraživanje bez pismenog odobrenja sportiste. Uzorci i povezani analitički podaci ili informacije o doping kontroli korišćeni u istraživačke svrhe, biće obrađivani na takav način da nije moguće da se identifikuje sportista o kome se radi. Svako istraživanje koje uključuje uzorke i povezane analitičke podatke ili informacije o doping kontroli treba da se pridržava principa iznijetih u članu 19 Kodeksa.

6.4 Standardi za analizu uzoraka i izvještavanje

U skladu sa članom 6.4 Kodeksa, Komisija će tražiti od laboratorija da analiziraju uzorke u skladu sa Internacionalnim standardom za laboratorije i članom 4.7 Internacionalnog standarda za testiranje i istragu.

Laboratorije mogu na svoju inicijativu i o svom trošku analizirati uzorke na zabranjene supstance ili zabranjene metode koji nijesu u standardnom meniju za analizu uzorka ili po zahtjevu Komisije. Rezultati takvih analiza biće prijavljeni Komisiji i imaju istu važnost i biti podložne istim mjerama kao i svaki drugi analitički rezultat.

6.5 Dalja analiza uzorka prije ili u toku procesa upravljanja rezultatima

Nema ograničenja u pogledu ovlaštenja laboratorija da vrši ponovljenu ili dodatnu analizu na uzorku prije trenutka kada Komisija obavijesti sportistu da je uzorak osnova za pokretanje postupka za ustanovljavanje povrede antidoping pravila iz člana 2.1. Ako nakon takvog obavještenja, Komisija želi da izvrši dodatnu analizu na tom uzorku, to može učiniti uz saglasnost sportiste ili odobrenje tijela koje vodi pretres.

6.6 Dalja analiza uzorka nakon što je analizom ustanovljeno da je rezultat negativan ili na drugi način nije rezultiralo stavljanjem na teret povrede antidoping pravila

Nakon što laboratorija objavi da je uzorak negativan ili ako na neki drugi način nije došlo do stavljanja na teret povrede antidoping pravila, uzorak se može skladištiti i podvrgnuti daljim analizama u svrhe iz člana 6.2 u bilo koje vrijeme isključivo po nalogu antidoping organizacije koja je inicirala i sprovela prikupljanje uzoraka ili WADA. Bilo koja druga antidoping organizacija koja je ovlaštena da testira sportistu, a koja želi da izvrši dalje analize na uskladištenom uzorku, može to učiniti uz dozvolu antidoping organizacije koja je inicirala i sprovela prikupljanje uzoraka ili WADA, i odgovorna je za upravljanje rezultatima koja iz toga eventualno proistekne. Svako skladištenje uzoraka ili dodatna analiza koju je pokrenula WADA ili neka druga antidoping organizacija biće na trošak WADA-e ili te organizacije. Dalja analiza uzoraka mora biti u skladu sa zahtjevima iz Internacionalnog standarda za laboratorije.

6.7 Dijeljenje A ili B uzorka

Kada WADA, antidoping organizacija nadležna za upravljanje rezultatima i ili laboratorija akreditovana od WADA (uz odobrenje WADA ili antidoping organizacije nadležne za upravljanje rezultatima) želi da podijeli uzorak A ili B u svrhe korišćenja prvog dijela podijeljenog uzorka za analizu A uzorka i drugog dijela podijeljenog uzorka za potvrdu, treba slijediti postupke utvrđene u Internacionalnom standardu za laboratorije.

6.8 Pravo WADA-e da preuzme u posjed uzorke i podatke

WADA može, prema vlastitom nahođenju, u bilo koje vrijeme, sa ili bez prethodnog obavještenja, da fizički preuzme bilo koji uzorak i povezane analitičke podatke ili podatke koji poseduju laboratorija ili antidoping organizacija. Na zahtjev WADA-e, laboratorija ili antidoping organizacija koja posjeduje uzorak ili podatak će odmah odobriti pristup i omogućiti WADA-u da fizički preuzme uzorak ili podatak. Ako WADA nije prethodno obavijestila laboratoriju ili antidoping organizaciju o preuzimanju uzoraka ili podataka, onda je dužna da takvo dostavi

laboratoriji i svakoj antidoping organizaciji čije uzorke ili podatke je uzela u razumnom roku nakon preuzimanja. Ukoliko analiza i bilo koje istraga oduzetog uzorka ili podatka ukažu na potencijalnu povredu antidoping pravila, WADA može uputiti drugu antidoping organizaciju koja ima ovlaštenje da testira sportistu da preuzme odgovornost za upravljanje rezultatima.

ČLAN 7 UPRAVLJANJE REZULTATIMA: ODGOVORNOST, POČETNA REVIZIJA, OBAVJEŠTAVANJE I PRIVREMENE SUSPENZIJE

Upravljanje rezultatima prema ovim antidoping pravilima uspostavlja postupak osmišljen za rješavanje pitanja povreda antidoping pravila na pravičan, brz i efikasan način.

7.1 Odgovornost za upravljanje rezultatima

7.1.1 Osim u slučajevima kada je drugačije predviđeno u članovima 6.6, 6.8 i 7.1. Kodeksa, upravljanje rezultatima je u nadležnosti, i biće sprovedeno prema pravilima, antidoping organizacije koja je inicirala i sprovela prikupljanje uzorka (ili, ukoliko se ne radi o prikupljanju uzorka, antidoping organizacije koja je prva obavijestila sportistu ili drugo lice o potencijalnoj povredi antidoping pravila koje im se stavlja na teret i koja je istrajna u procesuiranju te povrede antidoping pravila).

7.1.2 U situaciji kada pravila nacionalne antidoping organizacije ne daju nacionalnoj antidoping organizaciji nadležnost nad sportistom ili drugim licem koje nije državljanin, nema licencu ili nije član sportske organizacije te zemlji, ili nacionalna antidoping organizacije ne prihvata nadležnost nad sportistom, upravljanje rezultatima će biti sprovedeno od internacionalne federacije ili od treće strane koja ima nadležnost nad sportistom ili drugim licem prema pravilima internacionalne federacije.

7.1.3 Upravljanje rezultatima u vezi sa potencijalnim propustima vezanim za neispunjavanje obaveze dostupnosti za testiranje (propust vezan za popunjavanje i dostavljanje obrasca o lokaciji ili propušten test) biće sprovedeno od strane internacionalne federacije ili Komisije, u zavisnosti od toga kome sportista dostavlja informacije o lokaciji, u skladu sa Internacionalnim standardima za upravljanje rezultatima. Ako Komisija utvrdi propust u vezi sa popunjavanjem i dostavljanjem obrasca o lokaciji ili propušten test prosljediće o tome informaciju WADA-i kroz ADAMS, tako da informacija bude dostupna i drugim relevantnim antidoping organizacijama.

7.1.4 Druge okolnosti u kojima će Komisija preuzeti odgovornost za sprovođenje upravljanja rezultatima u vezi sa povredama antidoping pravila koje uključuju sportiste i druga lica pod nadležnošću Komisija biće određena prema i u skladu sa članom 7 Kodeksa.

7.1.5 WADA može odrediti da Komisija ima nadležnost za upravljanje rezultatima u određenom slučaju. Ako Komisija odbije da sprovede upravljanje rezultatima u razumnom roku koji je odredila WADA, takvo odbijanje smatra se činom neusaglašenosti, a WADA može odrediti drugu antidoping organizaciju koja ima nadležnost nad sportistom ili drugim licem, i koja je voljna da to učini, da preuzme odgovornost za upravljanje rezultatima umjesto antidoping organizacije koja je odbila ili, ako ne postoji takva antidoping organizacija, bilo koju drugu antidoping organizaciju koja je voljna da to učini. U tom slučaju, Komisija snosi troškove postupka i advokatske naknade za upravljanje rezultatima drugoj antidoping organizaciji koju je odredila WADA, a nesnošenje

troškova i advokatske naknade smatraće se činom neusaglašenosti.

7.2 Početna revizija i obavještanje kod potencijalnih povreda antidoping pravila

Komisija sprovodi početnu reviziju i obavještanje kod potencijalnih povreda antidoping pravila, u skladu sa zahtjevima iz Internacionalnog standarda za upravljanje rezultatima.

7.3 Identifikovanje prethodnih povreda antidoping pravila

Prije nego što obavijesti sportistu ili drugo lice o potencijalnoj povredi antidoping pravila na način predviđen prethodnim članovima, Komisija će izvršiti provjeru u ADAMS-u i obratiti se WADA-i ili drugim relevantnim antidoping organizacijama, kako bi utvrdila da li postoje prethodne povrede antidoping pravila od strane sportiste ili drugog lica.

7.4 Privremene suspenzije

7.4.1 Obavezna privremena suspenzija nakon nepovoljnog analitičkog nalaza ili nepovoljnog nalaza u biološkom pasošu sportiste

Ako Komisija dobije nepovoljan analitički nalaz ili nepovoljan nalaz pasošu (po završetku postupka revizije nepovoljnog nalaza pasošu) za zabranjenu supstancu ili zabranjeni metod koji nijesu specifična supstanca ili specifični metod, izreći će privremenu suspenziju odmah nakon revizije i obavještanja u skladu sa članom 7.2.

Obavezna privremena suspenzija može biti ukinuta ako: (1) sportista dokaže disciplinskoj komisiji nacionalnog sportskog saveza da se povreda desila vjerovatno zbog kontaminiranog proizvoda ili (2) povreda uključuje supstancu zloupotrebe i sportista pokaže da postoje uslovi za umanjenje perioda zabrane učešća u skladu sa članom 10.2.4.1.

Odluka disciplinske komisije sportistinog nacionalnog saveza da ne ukine obaveznu privremenu suspenziju na osnovu tvrdnje sportiste o kontaminiranom proizvodu ne može biti predmet žalbe.

7.4.2 Moguća privremena suspenzija bazirana na nepovoljnom analitičkom nalazu specifične supstance, specifičnog metoda, kontaminiranih proizvoda ili drugim povredama antidoping pravila

Komisija može izreći privremenu suspenziju za povrede antidoping pravila koje nijesu pokrivena članom 7.4.1 pre analize B uzorka sportiste ili konačnog pretresa koji je opisan u članu 8.

Opciona privremena suspenzija može biti ukinuta bilo kada prije odluke disciplinske komisije nacionalnog saveza u skladu sa članom 8, osim ako je drugačije utvrđeno u Internacionalnom standardu za upravljanje rezultatima.

7.4.3 Mogućnost pretresa ili žalba

Bez obzira na članove 7.4.1 i 7.4.2 Privremena suspenzija ne može biti izrečena ukoliko pravila antidoping organizacije ne obezbjeđuju da sportista ili drugo lice imaju: (a) priliku za privremeno izjašnjenje bilo pre izricanja privremene suspenzije ili u odgovarajućem roku posle izricanja privremene suspenzije; ili (b) priliku za pretres, bez odugovlačenja, u skladu s članom 8, u odgovarajućem vremenskom roku posle izricanja privremene suspenzije.

Na odluku da se izrekne privremena suspenzije ili odluku da se ne izrekne privremena suspenzija, može se uložiti žalba po ubrzanoj proceduri u skladu sa članom 13.2

7.4.4 Dobrovoljno prihvatanje privremene suspenzije

Sportisti na sopstvenu inicijativu mogu dobrovoljno prihvatiti privremenu suspenziju ako to učine prije nastupanja kasnijeg od ova dva navedena datuma: (1) isteka 10 dana od izvještaja o analizi uzorka B (ili odricanja od analize uzorka B) ili 10 dana od obavještenja o bilo kojoj drugoj povredi antidoping pravila ili (2) datuma kada se sportista prvi put takmiči nakon prijema obavještenja o povredi antidoping pravila.

Ostala lica na sopstvenu inicijativu mogu dobrovoljno prihvatiti privremenu suspenziju ako to učine u roku od 10 dana od prijema obavještenja o povredi antidoping pravila.

Nakon takvog dobrovoljnog prihvatanja, privremena obustava ima puni efekat i tretira se na isti način kao da je privremena suspenzija izrečena u skladu sa članovima 7.4.1 ili 7.4.2; pod uslovom da, u svakom trenutku, nakon što dobrovoljno prihvati privremenu suspenziju, sportista ili drugo lice može povući takvo prihvatanje, u kom slučaju sportista ili drugo lice neće dobiti umanjenje kazne za period koji je prethodno provelo pod privremenom suspenzijom.

7.4.5 Ako je privremena suspenzija izrečena na osnovu nepovoljnog analitičkog nalaza analize uzorka A, i ako naknadna analiza uzorka B (ako je zahtjevana od sportiste ili Komisija) ne potvrdi nalaze analize uzorka A, sportisti prestaje privremena suspenzija na bazi povrede iz člana 2.1. U okolnostima kada je sportista (ili njegov tim, kao što može biti predviđeno u pravilima organizatora velikih sportskih događaja ili internacionalnih federacija), isključen sa sportskog događaja, na bazi povrede iz člana 2.1, a naknadna analiza uzroka B ne potvrđuje nalaze analize uzorka A, ako to na neki drugi način ne utiče na sportski događaj i još je moguće da sportista ili tim budu ponovo uključeni, tada sportista ili tim mogu nastaviti učešće na događaju.

7.5 Odluke u procesu upravljanja rezultatima

Odluke ili presude donijete u procesu upravljanje rezultatima od strane Komisije ili nacionalnog sportskog saveza nadležnog za sportistu ili drugo lice, ne smiju da se ograničavaju na određeno geografsko područje ili sport i moraju da rješavaju i utvrđuju sljedeća pitanja: (1) kada je počinjena povreda antidoping pravila ili treba da se uvede privremena suspenzija - činjeničnu osnovu za takvu odluku i koji je član prekršen i (2) sve posljedice koje proizlaze iz antidoping pravila, uključujući primjenljive diskvalifikacije iz člana 9 i 10.10, bilo koje oduzimanje medalja ili nagrada, bilo koji period zabrane učešća u sportu (i datum kada počinje da teče) i bilo kakve finansijske posljedice.

7.6 Obavještanje o odlukama u procesu upravljanja rezultatima

Osim kada je relevantna odluka u procesu upravljanja rezultatima donijeta od strane Komisije, nacionalni sportski savez nadležan za sportistu ili drugo lice mora da obavijesti Komisiju, sportistu ili drugo lice o bilo kojoj odluci koju donese u procesu upravljanja rezultatima. O toj odluci, Komisija će obavijestiti relevantne potpisnike Kodeksa i WADA, u skladu sa članom 14.2. i Internacionalnim standardom za upravljanje rezultatima.

Kada Komisija donese odluku u procesu upravljanja rezultatima, obavijestiće o toj odluci sportistu ili drugo lice i njihov nacionalni sportski savez, kao i relevantne potpisnike Kodeksa i WADA, u skladu sa članom 14.2. i Internacionalnim standardom za upravljanje rezultatima

7.7 Povlačenje iz sporta

Ukoliko se sportista ili drugo lice povuče iz sporta, dok je u toku proces upravljanja rezultatima, Komisija zadržava nadležnost da isti dovode do kraja. Ukoliko se sportista ili drugo lice povuku iz sporta prije nego što je započeo proces upravljanja rezultatima, a Komisija je imala nadležnost za upravljanje rezultatima nad sportistom ili drugim licem u vrijeme kada su oni počinili povredu antidoping pravila, Komisija zadržava nadležnost da sprovede proces upravljanja rezultatima.

ČLAN 8 UPRAVLJANJE REZULTATIMA: PRAVO NA PRAVIČAN PRETRES I OBAVJEŠTENJE O ODLUCI

Svakom licu za koje postoji sumnja da je počinilo povredu antidoping pravila, Komisija je dužna da obezbijedi pravičan pretres, u razumnom vremenskom roku, od strane pravičnog, nepristrasnog i operativno nezavisnog tijela za vođenje pretresa, u skladu sa Internacionalnim standardom za upravljanje rezultatima.

8.1 Pravičan pretres

8.1.1 Pravično, nepristrasno i operativno nezavisnog tijela za vođenje pretresa

8.1.1.1 Komisija će uspostaviti tijelo za pretres - Disciplinsku komisiju koja ima nadležnost da sprovede pretres i odredi da li je sportista ili drugo lice, na koje se primjenjuju ova antidoping pravila, počinilo povredu antidoping pravila i, ako je primjenjivo, izreći odgovarajuće mjere.

8.1.1.2 Članovi Disciplinske komisije ne smiju biti u sukobu interesa, pa će se obezbijediti da sastav, mandat, profesionalno iskustvo, operativna nezavisnost i adekvatno finansiranje budu u skladu sa zahtjevima iz Internacionalnog standarda za upravljanje rezultatima.

8.1.1.3 Članovi odbora, osoblje, članovi Komisije, konsultanti i službenici Komisije i Savjetodavnog tijela Komisije, kao i bilo koje lice koje je uključeno u istragu i prethodni postupak po određenom pitanju, ne mogu biti imenovani kao članovi i/ili službenici (do nivoa da taj službenik ne smije biti uključen u postupak razmatranja i/ili donošenja bilo kakve odluke) Disciplinske komisije koja vodi pretres po pitanju povrede antidoping pravila. Preciznije, nijedan član ne smije biti uključen u prethodno razmatranje TUE zahtjeva, odluke u procesu upravljanja rezultatima ili žalbe u tom konkretnom slučaju.

8.1.1.4 Disiplinska komisija se sastoji od nezavisnog predsjednika i najmanje dva (2) druga nezavisna člana.

8.1.1.5 Svaki član će biti imenovan uzimajući u obzir njegovo neophodno iskustvo u antidopingu uključujući pravnu, sportsku, medicinsku i/ili naučnu ekspertizu. Svaki član može biti ponovno imenovan po isteku mandata, a trajanje mandata ne može biti kraće od dvije godine.

8.1.1.6 Disiplinska komisija će biti u poziciji da sprovedi pretres i postupak donošenja odluke bez uplitanja Komisije ili bilo koje treće strane.

8.1.2 Pretres

8.1.2.1 Kada Komisija pošalje obavještenje sportisti ili drugom licu o potencijalnoj povredi antidoping pravila koja mu se stavlja na teret, a sportista ili drugo lice ne odustanu od pretresa u skladu sa čl. 8.3.1 ili 8.3.2, onda se slučaj šalje Disciplinskoj komisiji na dalje postupanje - vođenje pretresa i donošenje odluke, koji moraju biti sprovedeni u skladu sa principima utvrđenim u čl. 8 i 9 Internacionalniog standarda za upravljanje rezultatima.

8.1.2.2 Predsjednik će imenovati tri (3) člana (predsjednik može biti član) da izvrše pretres u konkretnom slučaju. Kada vrši pretres, jedan (1) član tijela treba da bude kvalifikovani pravnik, sa ne manje od tri (3) godine relevantnog pravnog iskustva, a jedan (1) član odbora kvalifikovani ljekar, sa ne manje od tri (3) godine relevantnog medicinskog iskustva.

8.1.2.3 Po imenovanju od strane predsjednika, za člana tijela koje vrši pretres u konkretnom slučaju, svaki član mora da potpiše izjavu da ne postoje činjenice ili okolnosti koji su njemu ili njoj poznate a koje bi mogle da dovedu u pitanje njihovu nepristrasnost u očima bilo koje strane, osim onih okolnosti objavljenih u izjavi.

8.1.2.4 Pretresi koji su u vezi sa sportskim događajima u pogledu sportista i drugih lica na koja se odnose ova antidoping pravila mogu se sprovesti u hitnom postupku kada to dozvoli Disciplinska komisija.

8.1.2.5 WADA, internacionalna federacija i nacionalni sportski savezi sportiste ili drugo lice mogu prisustvovati pretresu kao posmatrači. U svakom slučaju Komisija će ih potpuno informisati o statusu slučajeva koji su u toku i rezultatima pretresa.

8.2 Obavještavanje o odlukama

8.2.1 Na kraju pretresa, ili neposredno posle, Disciplinska komisija donijeće pisanu odluku u skladu sa članom 9 Internacionalnog standarda za upravljanje rezultatima, koja uključuje puno obrazloženje za donijetu odluku, period zabrane učešća koja je izrečena, diskvalifikovanje rezultata na osnovu člana 10.10 i, ako je primjenjivo, obrazloženje zašto nijesu izrečene najstrože mjere.

8.2.2 Komisija će obavijestiti o donijetoj odluci sportistu ili drugo lice i druge antidoping organizacije sa pravom žalbe po članu 13.2.3, i odmah unijeti odlučeno u ADAMS. Na odluku se može žaliti u skladu sa utvrđenim u članu 13.

8.3 Odustajanje od pretresa

8.3.1 Sportista ili drugo lice za koje se tvrdi da je počinilo povredu antidoping pravila može priznati tu povredu bilo kada, odustati od pretresa i prihvatiti mjere predložene od strane Komisije.

8.3.2 U svakom slučaju, ako sportista ili drugo lice za koje se tvrdi da je počinilo povredu antidoping pravila propusti da ospori te optužbe u roku određenom u pisanom obavještenju Komisiji u kome se tvrdi da je počinjena povreda, smatraće se da je priznalo povredu, odustalo od pretresa i prihvatilo predložene posljedice.

8.3.3 U slučajevima kada se primjenjuje član 8.3.1 ili 8.3.2, pretres pred Disciplinskom komisijom neće biti potreban. Umjesto toga, Komisija će hitno donijeti pisanu odluku u skladu sa članom 9 Internacionalnog standarda za upravljanje rezultatima, koja uključuje puno obrazloženje za donijetu odluku, period zabrane učešća koji je izrečen, diskvalifikovanje rezultata na osnovu člana 10.10 i, ako je primjenjivo, obrazloženje zašto nijesu izrečene najstrože mjere.

8.3.4 Komisija će obavijestiti o donijetoj odluci sportistu ili drugo lice i druge antidoping organizacije sa pravom žalbe po članu 13.2.3. Komisija će odmah unijeti odlučeno u ADAMS i javno objaviti odluku u skladu sa članom 14.3.2.

8.4 Objedinjeni pretres pred Međunarodnom arbitražom za sport (CAS)

Zbog povrede antidoping pravila koju je počinio sportista internacionalnog ili nacionalnog ranga ili drugo lice, uz saglasnost sportiste ili drugog lica, Komisija (kada je Komisija nadležna za upravljanje rezultatima u skladu sa članom 7) i WADA-e, može se sprovesti objedinjeni pretres direktno pred CAS-om.

ČLAN 9 AUTOMATSKA DISKVALIFIKACIJA POJEDINAČNIH REZULTATA

Povreda antidoping pravila u individualnim sportovima u vezi sa testiranjem na takmičenju, automatski dovodi do diskvalifikacije pojedinačnog rezultata postignutog na tom takmičenju uz sve prateće posljedice, uključujući i oduzimanje svih medalja, bodova i nagrada.

ČLAN 10 KAZNE ZA POJEDINCE

10.1 Diskvalifikacija rezultata na sportskom događaju kada je počinjena povreda antidoping pravila

10.1.1 Povreda antidoping pravila koja je nastupila tokom ili u vezi sa sportskim događajem, prema odluci nadležnog tijela, dovodi do diskvalifikacije svih pojedinačnih rezultata sportiste

postignutih na tom sportskom događaju sa svim pratećim posljedicama, uključujući i oduzimanje svih medalja, bodova i nagrada, osim u slučajevima predviđenim u članu 10.1.2.

Činioci koji moraju biti uzeti u obzir pri razmatranju da li diskvalifikovati druge rezultate na sportskom događaju, mogli bi uključivati, na primjer, ozbiljnost povrede antidoping pravila i da li je sportista testiran negativno na drugim takmičenjima.

10.1.2 Ako sportista dokaže da u njegovom postupanju nije bilo propusta ili nemara pri povredi, pojedinačni rezultati sportiste na drugim takmičenjima neće biti diskvalifikovani, osim ako ne postoji velika vjerovatnoća da su rezultati na drugim takmičenjima postignuti pod uticajem njegove povrede antidoping pravila.

10.2 Zabrana učešća zbog prisustva, korišćenja ili pokušaja korišćenja, ili posjedovanja zabranjene supstance ili zabranjenog metoda

Period zabrane učešća na osnovu prve povrede iz članova 2.1, 2.2, ili 2.6 biće sljedeći, uz mogućnost potencijalnog ukidanja, smanjenja ili suspenzije kazne prema članovima 10.5, 10.6 ili 10.7:

10.2.1 Period zabrane će, u skladu sa članom 10.2.4, biti četiri (4) godine kada:

10.2.1.1 Povreda doping pravila ne uključuje specifičnu supstancu ili specifični metod, osim ako sportista ili drugo lice može da dokaže da povreda antidoping pravila nije bila namjerna.

10.2.1.2 Povreda antidoping pravila uključuje specifičnu supstancu ili specifični metod i Komisija može da dokaže da je povreda antidoping pravila namjerna.

10.2.2 Ako se član 10.2.1 ne primjenjuje, period zabrane će, u skladu sa članom 10.2.4.1, biti dvije (2) godine.

10.2.3 Termin "namjerno" u članu 10.2 označava one sportiste ili druga lica koji postupaju sa sviješću da čine povredu antidoping pravila ili sviješću da postoji značajan rizik od nastupanja povrede antidoping pravila i svjesno zanemaruju taj rizik. Povreda antidoping pravila usljed nepovoljnog analitičkog nalaza na supstancu koja je zabranjena samo na takmičenju biće smatrana nenamjernom ako je u pitanju specifična supstanca i ako sportista može da dokaže da je koristio zabranjenu supstancu izvan takmičenja. Povreda antidoping pravila usljed nepovoljnog analitičkog nalaza na supstancu koja je zabranjena samo na takmičenju neće se smatrati namjernom ako supstanca nije specifična pod uslovom da sportista može da dokaže da je zabranjena supstanca korišćena izvan takmičenja iz razloga koji nijesu u vezi sa poboljšanjem sportskih performansi.

10.2.4 Bez obzira na bilo koju drugu odredbu člana 10.2, kada povreda antidoping pravila uključuje supstancu zloupotrebe:

10.2.4.1 Ako sportista može dokazati da su bilo kakav unos ili upotreba nastali izvan takmičenja i da nijesu povezani sa poboljšanjem sportskih performansi, tada period zabrane učešća u sportu iznosi tri (3) mjeseca.

Pored toga, period zabrane učešća određen primjenom ovog člana 10.2.4.1 može se smanjiti na mjesec dana ako sportista ili druga osoba zadovoljavajuće ispuni program liječenja od supstanci zloupotrebe koji je odobren od strane Komisije. Period zabrane učešća utvrđen u ovom članu 10.2.4.1 ne podliježe smanjenju zasnovanom na bilo kojoj odredbi člana 10.6.

10.2.4.2 Ako su se unos, upotreba ili posjedovanje desili tokom takmičenja, a sportista može dokazati da kontekst unosa, upotrebe ili posjedovanja nije bio u vezi sa poboljšanjem sportskih performansi, onda se unos, upotreba ili posjedovanje neće smatrati namjernim u svrhe iz člana 10.2.1. i ne pružaju osnovu za utvrđivanje otežavajućih okolnosti prema članu 10.4.

10.3 Zabrane zbog drugih povreda antidoping pravila

Period zabrane za druge povrede antidoping pravila, osim za one navedene u članu 10.2 biće sljedeći, u slučaju da nijesu primjenjivi članovi 10.6 ili 10.7:

10.3.1 Za povredu iz člana 2.3 ili 2.5 period zabrane je četiri (4) godine, osim (1) ako u slučaju propuštanja da se da uzorak, sportista može da dokaže da počinjena povreda antidoping pravila nije namjerna kada će period zabrane biti dvije (2) godine; (2) u svim ostalim slučajevima, ako sportista ili drugo lice mogu dokazati izuzetne okolnosti koje opravdavaju smanjenje perioda zabrane učešća, period zabrane biće u rasponu od dvije (2) godine do četiri (4) godine, zavisno od stepena propusta sportiste ili drugog lica; ili (3) u slučaju koji uključuje zaštićeno lice ili rekreativnog sportistu, period zabrane će biti u rasponu između najviše dvije (2) godine i, u najmanju ruku, opomena, a ne period zabrane, zavisno od stepena propusta zaštićenog lica ili rekreativnog sportiste.

10.3.2 Za povredu člana 2.4 period zabrane će biti dvije (2) godine, uz mogućnost smanjenja na minimum od (1) jedne godine u zavisnosti od stepena propusta sportiste. Fleksibilnost između dvije (2) godine i jedne (1) godine perioda zabrane iz ovog člana nije primjenjiva na sportistu za koga, usled izmjena obrasca o lokaciji u posljednjem trenutku ili drugog postupanja, postoji ozbiljna sumnja da je želio da izbjegne dostupnost za testiranje.

10.3.3 Za povrede čl. 2.7 ili 2.8 period zabrane biće najmanje četiri (4) godine do doživotne zabrane, u zavisnosti od težine povrede. Povreda antidoping pravila iz čl. 2.7 ili 2.8 koja uključuje zaštićeno lice smatraće se izuzetno teškom povredom, i, ako je počinjena od strane pomoćnog osoblja sportiste, izuzev za povrede vezane za specifične supstance, rezultiraće doživotnom zabranom za to pomoćno osoblje sportiste. Pored toga, povrede takvih članova koji u isto vrijeme krše ne-sportske zakone i pravila, mogu biti prijavljeni nadležnim organima uprave, profesionalnim ili sudskim vlastima.

10.3.4 Za povredu člana 2.9 period zabrane biće minimum od dvije (2) godine do doživotne zabrane u zavisnosti od težine povrede.

10.3.5 Za povredu člana 2.10 kazna će biti dvije (2) godine uz mogućnost smanjenja na minimum od jedne (1) godine u zavisnosti od stepena propusta sportiste ili drugog lica i drugih okolnosti vezanih za slučaj.

10.3.6 Za povredu člana 2.11, period zabrane biće najmanje dvije (2) godine, do doživotne zabrane u zavisnosti od težine povrede od strane sportiste ili drugog lica.

10.4 Otežavajuće okolnosti koje mogu da povećaju period zabrane

Ako Komisija utvrdi da su u pojedinačnom slučaju povrede antidoping pravila, izuzimajući povrede iz člana 2.7 (neovlašćena prodaja ili pokušaj prodaje), 2.8 (davanje ili pokušaj davanja), 2.9 (saučesništvo ili pokušaj saučesništva) ili 2.11 (postupanje sportiste ili drugog lica sa ciljem da se obeshrabi prijavljivanje dopinga nadležnima ili kazni zbog prijavljivanja dopinga nadležnima), prisutne otežavajuće okolnosti koje opravdavaju izricanje perioda zabrane većeg od standardne kazne, tada se inače primjenjivi period zabrane učešća u sportu može uvećati za dodatni period do dvije (2) godina u zavisnosti od ozbiljnosti povrede i prirode otežavajućih okolnosti, osim ako sportista ili drugo lice dokažu da nijesu svjesno počinili povredu antidoping pravila.

10.5 Ukidanje perioda zabrane kada ne postoji propust ili nemar

Ako sportista ili drugo lice dokažu u pojedinačnom slučaju da nije bilo propusta ili nemara kod njih, onda će period zabrane koji se inače primjenjuje biti ukinut.

10.6 Smanjenje perioda zabrane na osnovu nepostojanja značajnog propusta ili nemara

10.6.1 Smanjenje kazne u posebnim okolnostima za povredu članova 2.1, 2.2 ili 2.6.

Sva smanjenja predviđena u članu 10.6.1 su međusobno isključujuća i nijesu kumulativna.

10.6.1.1 Specifične supstance ili specifični metodi

Kada povreda antidoping pravila uključuje specifične supstance (osim supstanci zloupotrebe) ili specifične metode, i sportista ili drugo lice mogu da dokažu da u njihovom postupanju nije bilo značajnog propusta ili nemara, onda će kazna biti najmanje opomena bez izricanja perioda zabrane, a najviše dvije (2) godine zabrane, u zavisnosti od stepena propusta sportiste ili drugog lica.

10.6.1.2 Kontaminirani proizvodi

U slučaju da sportista ili drugo lice mogu da dokažu i da nije bilo značajnog propusta ili nemara i da je otkrivena zabranjena supstanca (osim supstanci zloupotrebe) porijeklom iz kontaminiranog proizvoda, onda će kazna biti najmanje opomena bez izricanja perioda zabrane, a najviše dvije (2) godine zabrane, u zavisnosti od stepena propusta sportiste ili drugog lica.

10.6.1.3 Zaštićena lica ili rekreativni sportisti

Ako povredu antidoping pravila koja ne uključuje supstancu zloupotrebe počini zaštićeno lice ili rekreativni sportista, a zaštićeno lice ili rekreativni sportista mogu dokazati odsustvo značajnog propusta ili nemara u postupanju, tada će period zabrane učešća biti određen u rasponu od opomene

bez izricanja perioda zabrane do dvije (2) godine zabrane učešća, u zavisnosti od stepena propusta zaštićenog lica ili rekreativnog sportiste.

10.6.2 Primjena pravila nepostojanja značajnog propusta ili nemara izvan primjene člana 10.6.1

Ako sportista ili drugo lice dokažu u konkretnom slučaju, na koji član 10.6.1 nije primjenljiv, da nije bilo značajnog propusta ili nemara kod njih, onda u svrhe daljeg smanjenja ili ukidanja, shodno članu 10.7, inače primjenjivi period zabrane može biti smanjen u zavisnosti od stepena propusta sportiste ili drugog lica, ali to smanjenje ne može biti veće od polovine inače primjenjivog perioda zabrane. Ako je period zabrane koji bi inače bio primijenjen doživotna zabrana, smanjeni period zabrane ne može biti manje od osam (8) godina.

10.7 Ukidanje, smanjenje ili suspenzija perioda zabrane ili drugih izrečenih mjera vezano za druge razloge osim propusta

10.7.1 Značajan doprinos u otkrivanju ili utvrđivanju povrede Svjetskog antidoping kodeksa

10.7.1.1 Komisija može prije donošenja odluke po žalbi u skladu sa članom 13, ili prije isticanja roka za žalbu, umanjiti dio kazne (osim diskvalifikacije i obaveznog javnog objavljivanja) u pojedinačnom slučaju kada su sportista ili drugo lice značajno pomogli antidoping organizaciji, krivičnim organima ili disciplinskim tijelima, što je rezultiralo činjenicom (1) da je antidoping organizacija otkrila ili utvrdila povredu antidoping pravila počinjenu od strane drugog lica; ili (2) da je krivični organ ili disciplinsko tijelo, otkrilo krivično djelo ili drugi prekršaj od strane drugog lica i da je o tome obaviještena Komisija ili druga antidoping organizacija odgovorna za upravljanje rezultatima; ili (3) da je WADA pokrenula postupak protiv potpisnika, laboratorije akreditovane od WADA ili APMU jedinice za administraciju pasoša sportista (kao što je definisano u Internacionalnom standardu za laboratorije) zbog neusaglašenosti sa Kodeksom, internacionalnim standardom ili tehničkim dokumentom; ili (4) uz odobrenje WADA-e, ako je krivično ili disciplinsko tijelo pokrenulo krivični ili postupak zbog kršenja profesionalnih ili sportskih pravila, a u vezi sa narušavanjem integriteta sporta koje nije u vezi sa dopingom. Posle donošenja odluke po žalbi u skladu sa članom 13, ili isticanju roka za žalbu, Komisija može umanjiti dio kazne, samo uz odobrenje WADA-e i nadležne internacionalne federacije.

Za koliki se vremenski period može umanjiti period zabrane biće odlučeno imajući u vidu: težinu povrede koju je učinio sportista ili drugo lice i koliko je bila značajna pomoć koja je pružena u naporima da se doping eliminiše iz sporta ili da se otkrije neusaglašenost sa Kodeksom i/ili narušavanje integriteta sporta. Period zabrane ne može, međutim, biti umanjen više od tri četvrtine perioda zabrane koji se inače primjenjuje. Ako period zabrane koji bi inače bio izrečen jeste doživotna zabrana, onda umanjeni period po ovom osnovu ne može biti kraći od osam (8) godina. U svrhe primjene ovog stava, inače primjenjivi period zabrane ne uključuje bilo koji period zabrane koji se može dodati u skladu sa članom 10.9.3.2. ovih antidoping pravila.

Ako sportista ili drugo lice koji traže da pruže značajnu pomoć, to zahtijevaju Komisija će sa sportistom ili drugim licem zaključiti sporazum po kome se pružene informacije neće koristiti protiv sportiste ili drugog lica ili treće strane na koje se odnose, ukoliko institut pružanja značajne pomoći ne bude primijenjen/realizovan.

Ukoliko sportista ili drugo lice prekinu da sarađuju i da pruže kompletnu i vjerodostojnu pomoć pri otkrivanju povrede antidoping pravila, umanjena kazna po osnovu pomoći će biti preinačena na kaznu koja je prvobitno trebalo da bude izrečena. Ukoliko Komisija odluči da preinači umanjenu kaznu ili odluči da je ne preinači, na takvu odluku se može žaliti svako zainteresovano lice sa pravom žalbe, u skladu sa članom 13.

10.7.1.2 Da bi ohrabрили sportistu ili drugo lice da pruže značajan doprinos u otkrivanju ili utvrđivanju povrede antidoping pravila antidoping organizacijama, na zahtjev Komisije ili na zahtjev sportiste ili drugog lica koji su počinili, ili koji su optuženi za povredu antidoping pravila ili druge povrede Kodeksa, WADA se može izjasniti, u bilo kome stadijumu upravljanja rezultatima, uključujući i period nakon donošenja odluke po žalbi prema članu 13, o tome šta smatra odgovarajućim umanjenjem inače primjenjivog perioda zabrane i drugih kaznenih mjera. U izuzetnim okolnostima, WADA se može složiti da smanjenje perioda zabrane i drugih kaznenih mjera bude veća nego što je predviđeno ovim članom, ili čak da nema perioda zabrane, obaveznog javnog objavljivanja i/ili povraćaja novčanih nagrada ili plaćanja novčanih kazni ili troškova. WADA-ino odobrenje može da bude predmet preinačenja posljedica, kao što je predviđeno ovim članom. Nasuprot članu 13, WADA-ina odluka u kontekstu ovog člana 10.7.1.2 ne može biti predmet žalbe.

10.7.1.3 Ako Komisija ukine bilo koji dio inače primjenjive kazne zbog značajnog doprinosa, onda je u obavezi da obavještenje sa odgovarajućim opravdanjem odluke dostavi svim antidoping organizacijama koje imaju pravo žalbe po članu 13.2.3, kako je definisano članom 14.2. U posebnim situacijama kada WADA odredi da je to u najboljem interesu antidoping borbe, WADA može da ovlasti Komisiju da napravi odgovarajući tajni ugovor koji ograničava ili odlaže ugovor o značajnom doprinosu ili prirodu značajnog doprinosa koji je pružen.

10.7.2 Priznanje povrede antidoping pravila u odsustvu drugih dokaza

Kada sportista ili drugo lice dobrovoljno priznaju povredu antidoping pravila prije nego što su primili obavještenje o doping kontroli odnosno prikupljanju uzorka kojim se može ustanoviti povreda antidoping pravila (ili u slučajevima povrede antidoping pravila izvan člana 2.1., pre primanje obavještenja o počinjenoj povredi u skladu sa članom 7), i to je priznanje jedini pouzdan dokaz povrede u vrijeme priznanja, onda se period zabrane može umanjiti, ali ne više od polovine inače predviđenog perioda zabrane

10.7.3 Primjena više osnova za smanjenje kazne

Kada sportista ili drugo lice ostvare pravo na smanjenje kazne po više osnova u skladu sa članovima 10.5, 10.6 ili 10.7, prije primjene bilo kakvog smanjenja ili suspenzije kazne po članu 10.7, treba odrediti inače primjenjivi period zabrane prema članovima 10.2, 10.3, 10.5 i 10.6. Ako su sportista ili drugo lice ostvarili pravo na smanjenje ili suspenziju perioda zabrane po članu 10.7, onda će period zabrane biti smanjen ili suspendovan, ali tako da ne iznosi ispod jedne četvrtine inače primjenjivog perioda zabrane.

10.8 Sporazumi u procesu upravljanja rezultatima

10.8.1 Jednogodišnje umanjnje za određene povrede antidoping pravila zasnovano na ranom priznanju i prihvatanju sankcije

Kada sportista ili drugo lice, nakon što je od strane antidoping organizacije obaviješten o potencijalnoj povredi antidoping pravila, za koju je utvrđen period zabrane učešća od četiri ili više godina (uključujući bilo koji period zabrane utvrđen u skladu sa članom 10.4), prizna povredu i prihvati utvrđeni period zabrane učešća najkasnije u roku od dvadeset (20) dana od prijema obavještenja o optužbi za povredu antidoping pravila, sportista ili drugo lice može dobiti jednogodišnje smanjenje perioda zabrane koji je utvrdila Komisija. Kada sportista ili drugo lice dobije jednogodišnje umanjnje u odnosu na utvrđeni period zabrane prema ovom članu 10.8.1, nije dopušteno dalje umanjnje utvrđenog perioda zabrane prema bilo kom drugom članu.

10.8.2 Sporazum o rješavanju slučaja

Ako sportista ili drugo lice prizna povredu antidoping pravila nakon što ga Komisija suoči sa optužbom za povredu antidoping pravila i pristane na posljedice koje Komisija i WADA po sopstvenom nahođenju smatraju prihvatljivim, tada: (a) sportista ili drugo lice može dobiti umanjnje perioda zabrane na osnovu procjene Komisije i WADA o primjenjivosti članova 10.1 do 10.7 na utvrđenu povredu antidoping pravila, ozbiljnosti povrede, stepena propusta sportiste ili drugog lica i koliko je brzo sportista ili drugo lice priznalo povredu; i (b) period zabrane može početi već od datuma uzimanja uzorka ili datuma posljednjeg postupanja koje predstavlja povredu antidoping pravila. Međutim, u svakom slučaju, kada se primjenjuje ovaj član, sportista ili drugo lice će odslužiti najmanje polovinu dogovorenog perioda zabrane nakon datuma koji je nastupio prije od ova dva: datuma prihvatanja kazne od strane sportista ili drugog lica ili datuma početka privremene suspenzije koju su sportista ili drugo lice poštovali. Odluka WADA-e i Komisija da zaključe ili ne zaključe sporazum o rješavanju slučaja, i iznos umanjenja i datum početka perioda zabrane nijesu pitanja koja treba da utvrde ili revidiraju tijela za pretres i ne podležu žalbi na osnovu člana 13.

Ako sportista ili drugo lice koje želi da sklopi sporazum o rješavanju slučaja prema ovom članu, to traži, Komisija će dozvoliti sportisti ili drugom licu da razgovara o priznanju povrede antidoping pravila sa antidoping organizacijom, s tim da dobijene informacije neće koristiti protiv sportiste ili drugog lica koje se odnose, ukoliko sporazum ne bude zaključen.

10.9 Višestruke povrede

10.9.1 Druga ili treća povreda antidoping pravila

10.9.1.1 Za drugu po redu povredu antidoping pravila počinjenu od strane sportiste ili drugog lica, period zabrane će biti onaj koji je veći od sljedećih perioda zabrane:

- (a) period zabrane od šest (6) mjeseci; ili
- (b) period zabrane u rasponu od

- (1) zbiru perioda zabrane izrečenog za prvu povredu antidoping pravila i perioda zabrane inače primjenjivog za drugu povredu antidoping pravila ukoliko bi se ta druga povreda tretirala kao da je prva povreda, i
- (2) duplog perioda zabrane inače primjenjivog za drugu povredu antidoping pravila ukoliko bi se ta druga povreda tretirala kao da je prva povreda.

Period zabrane u okviru ovog raspona određuje se prema okolnostima i stepenu propusta sportiste ili drugog lica prilikom druge povrede.

10.9.1.2 Treća povreda antidoping pravila će uvijek rezultirati doživotnom zabranom, osim u slučajevima kada se ispune uslovi za ukidanje ili smanjenje perioda zabrane prema članovima 10.5 ili 10.6 ili se treća povreda odnosi na povredu iz člana 2.4. Samo u ovim izuzetnim slučajevima period zabrane će biti od osam (8) godina do doživotne zabrane.

10.9.1.3 Period zabrane utvrđen u članovima 10.9.1.1. i 10.9.1.2. može biti dalje smanjen primjenom člana 10.7.

10.9.2 Povreda antidoping pravila za koju sportista ili drugo lice dokažu da u njihovom postupanju nije bilo propusta ili nemara, neće biti razmatrana kao povreda u svrhe primjene člana 10.9. Takođe, povrede antidoping pravila sankcionisane po članu 10.2.4.1 neće se smatrati povredama u svrhe iz člana 10.9.

10.9.3 Dodatna pravila za određene potencijalne višestruke povrede

10.9.3.1 U svrhe izricanja kazne prema članu 10.9 osim u slučajevima navedenim u članovima 10.9.3.2 i 10.9.3.3, povreda antidoping pravila smatraće se kao druga po redu povreda, samo ako Komisija može da dokaže da su sportista ili drugo lice počinili dodatnu povredu antidoping pravila nakon prijema obavještenja prema članu 7, ili nakon što je Komisija uložila razuman napor da im dostavi obavještenje o prvoj povredi antidoping pravila; ako Komisija ne može da dokaže ovo, povrede će se razmatrati zajedno kao prva povreda, a izrečena kazna biće zasnovana na povredi koja zahtijeva strože kažnjavanje, uključujući i primjenu otežavajućih okolnosti. Rezultati na svim takmičenjima koja su se desila posle ranije povrede antidoping pravila, biće diskvalifikovani u skladu sa članom 10.10.

10.9.3.2 Ako Komisija utvrdi da su sportista ili drugo lice počinili dodatnu povredu antidoping pravila prije obavještenja i da se dodatna povreda dogodila dvanaest (12) ili više mjeseci prije ili posle prve primijećene povrede, tada se period zabrane za dodatnu povredu izračunava kao da je dodatna povreda bila samostalna prva povreda i ovaj period zabrane se služi uzastopno, a ne istovremeno, sa periodom zabrane utvrđenim za ranije uočenu povredu. Ako se primjenjuje ovaj član 10.9.3.2., povrede će zajedno da predstavljaju jedinstvenu povredu u svrhe primjene člana 10.9.1.

10.9.3.3 Ako Komisija utvrdi da su sportista ili drugo lice počinili povredu člana 2.5 u vezi sa postupkom doping kontrole kojim je utvrđena osnovna povreda antidoping pravila, povreda člana 2.5 tretira se kao samostalna prva povreda i period zabrane za takvu povredu služi se uzastopno, a ne istovremeno, sa periodom zabrane, ako postoji, utvrđenim za osnovnu povredu antidoping pravila.

Kada se primjenjuje ovaj član 10.9.3.3, povrede će zajedno da predstavljaju jedinstvenu povredu u svrhe primjene člana 10.9.1.

10.9.3.4 Ako Komisija utvrdi da je sportista ili drugo lice počinilo drugu ili treću povredu antidoping pravila tokom perioda zabrane učešća u sportu periodu zabrane za višestruke povredu teku uzastopno, a ne istovremeno.

10.9.4 Višestruke povrede antidoping pravila tokom desetogodišnjeg perioda

U svrhe primjene člana 10.9, sve povrede antidoping pravila koje se tretiraju kao višestruke moraju biti učinjene u istom desetogodišnjem periodu.

10.10 Diskvalifikacija rezultata na takmičenju posle prikupljanja uzoraka ili povrede antidoping pravila

Pored automatske diskvalifikacije rezultata ostvarenog na takmičenju na kome je prikupljen pozitivan uzorak, iz člana 9, svi drugi rezultati na takmičenjima koji su postignuti od datuma kada je prikupljen pozitivan uzorak (bilo na takmičenju ili izvan takmičenja), ili od kada je počinjena neka druga povreda antidoping pravila, pa do početka privremene suspenzije ili perioda zabrane, biće, osim ako pravičnost ne nalaže drugačije, diskvalifikovani uz sve posljedice koje iz toga proizilaze, uključujući oduzimanje svih medalja, bodova i nagrada.

10.11 Oduzimanje novčanog dijela nagrade

Ako je nacionalni sportski savez povratio novčani dio nagrade oduzet usljed povrede antidoping pravila, onda će preduzeti razumne mjere da dodijeli i podijeli taj novac sportistima koji bi imali pravo na njega, a da se dopingovani sportisti nijesu takmičili.

10.12 Finansijske mjere

10.12.1 Kada sportista ili drugo lice počine povredu antidoping pravila, nacionalni savez može, po svom diskrecionom pravu i po principu proporcionalnosti, izabrati da (a) nadoknadi od sportiste ili drugog lica troškove u vezi sa povredom antidoping pravila, bez obzira na period zabrane učešća u sportu koji je izrečen i/ili (b) kazniti sportistu ili drugo lice u iznosu do 5000 evra, samo u slučajevima kada je izrečen maksimalni primjenjivi period zabrane učešća u sportu.

10.12.2 Izricanje finansijskih mjera ili nadoknada troškova nacionalnog saveza neće se smatrati osnovom za umanjenje perioda zabrane ili druge sankcije koja bi inače bila primjenjiva po ovim antidoping pravilima.

10.13 Početak perioda zabrane

Kada sportista već služi period zabrane zbog povrede antidoping pravila, bilo koji novi period zabrane počinje prvog dana nakon isteka trenutnog perioda zabrane. U drugim slučajevima, osim u izuzecima iznijetim u daljem tekstu ovog člana, period zabrane počće od datuma kada je na

pretresu donijeta odluka o zabrani, ili u slučaju da se optuženi odrekao prava na saslušanje, od datuma kada je zabrana prihvaćena ili na neki drugi način uspostavljena.

10.13.1 Odlaganje koje ne zavisi od sportiste ili drugog lica

Kada god postoje značajna odlaganja u vođenju pretresa ili drugih aspekata doping kontrole i kada sportista ili drugo lice mogu da dokažu da takva odlaganja ne zavise od sportiste ili drugog lica, Komisija ili disciplinska Komisija nacionalnog saveza, u zavisnosti od toga ko odlučuje o kazni, mogu odrediti raniji početak perioda zabrane, ali ne ranije od dana prikupljanja uzorka ili dana kada je počinjena neka druga povreda antidoping pravila. Svi rezultati na takmičenju koji su postignuti tokom perioda zabrane, uključujući retroaktivnu zabranu, biće diskvalifikovani

10.13.2 Uračunavanje privremene suspenzije ili perioda zabrane koji je izdržan

10.13.2.1 Ako je privremena suspenzija poštovana od strane sportiste ili drugog lica, onda se period privremene suspenzije uračunava u period zabrane koji na kraju bude određen. Ako sportista ili drugo lice nijesu poštovali privremenu suspenziju, onda sportisti ili drugom licu neće biti uračunat bilo koji period privremene suspenzije koji je izdržan. Period zabrane izdržan prije donošenja odluke po žalbi uračunava se u period zabrane koji bude određen nakon žalbe.

10.13.2.2 Ako sportista ili drugo lice dobrovoljno prihvati u pisanoj formi, privremenu suspenziju od strane Komisije i nakon toga se povuče iz takmičenja, onda se period dobrovoljne privremene suspenzije uračunava u period zabrane koji na kraju bude određen. Kopija dobrovoljnog pristanka na privremenu suspenziju sportiste ili drugog lica biće odmah proslijeđena svakoj strani koja prima obavještenje o počinjenoj povredi antidoping pravila po članu 14.1

10.13.2.3 Nikakav period prije početka izrečene ili dobrovoljne privremene suspenzije neće biti uračunat u period zabrane koji na kraju bude određen, bez obzira da li je sportista odlučio da se ne takmiči ili je suspendovan od strane svog tima.

10.13.2.4 U timskim sportovima, kada je period zabrane izrečen timu, osim ako pravednost zahtijeva drugačije, period zabrane će početi od dana kada je završen pretres i donijeta odluka o zabrani, ili ako pretres nije održan, od dana kada je zabrana je prihvaćena ili drugačije uspostavljena. Bilo koji period privremene suspenzije timu (bilo da je nametnut ili dobrovoljno prihvaćen) uračunava se u period zabrane koji na kraju bude određen.

10.14 Status za vrijeme perioda zabrane ili privremene suspenzije

10.14.1 Zabrana učesća tokom perioda zabrane ili privremene suspenzije

Nijedan sportista ili drugo lice kojima je izrečena zabrana ili privremena suspenzija, ne mogu, za vrijeme trajanja zabrane ili privremena suspenzija, učestvovati u bilo kom svojstvu u takmičenju ili aktivnostima (izuzev u zvaničnim programima antidoping edukacije ili rehabilitacije) koje su u nadležnosti ili su organizovane od bilo kog potpisnika ili organizacije članice potpisnika, ili kluba ili drugog člana organizacije organizacija članica potpisnika, ili u takmičenju koje je u nadležnosti ili ga je organizovala bilo koja profesionalna liga ili u bilo kom događaju internacionalnog ili

nacionalnog nivoa ili u sportskim aktivnostima elitnog ili nacionalnog nivoa finansiranim od strane države

Sportista ili drugo lice kome je izrečen period zabrane u trajanju dužem od četiri (4) godine može, nakon izdržane četiri (4) godine perioda zabrane, učestvovati kao sportista u lokalnim sportskim događajima koje nijesu u nadležnosti potpisnika Kodeksa ili člana potpisnika, ali samo dok lokalni sportski događaj nije na nivou koji bi omogućio sportisti ili drugom licu da se kvalifikuje direktno ili indirektno za takmičenje (ili da sakupi bodove koji bi mu donijeli učešće) na nacionalnom prvenstvu ili internacionalnom događaju i dok ne uključuje sportistu ili drugo lice u bilo kakav rad sa zaštićenim licima.

Sportista ili drugo lice koji izdržavaju period zabrane ostaju podložni testiranju i bilo kojim zahtjevima od strane Komisije u pogledu dostavljanja obrazaca o lokaciji.

10.14.2 Povratak na trening

Kao izuzetak od primjene člana 10.14.1, sportista može da se vrati na trening sa timom ili da koristi prostorije ili terene kluba ili drugog člana organizacije koja je potpisnik ili članica potpisnika tokom (1) poslednja dva mjeseca zabrane za sportistu ili (2) tokom poslednjeg kvartala zabrane ukoliko je kvartal kraći od dva mjeseca.

10.14.3 Kršenje zabrane učešća tokom perioda zabrane ili privremene suspenzije

Kada sportista ili drugo lice kome je izrečen period zabrane učešća prekrši tu zabranu postupajući protivno članu 10.14.1, rezultati takvog učešća će biti diskvalifikovani i novi period zabrane jednak prvobitno izrečenom periodu zabrane, biće dodat tom prvobitno izrečenom periodu. Novi period zabrane, uključujući tu i opomenu bez perioda zabrane, može biti prilagođen stepenu propusta sportiste ili drugog lica i u zavisnosti od okolnosti slučaja. Za odlučivanje o tome da li je došlo do kršenja zabrane i da li postoji osnov da se novi period zabrane prilagodi stepenu propusta ili okolnostima, nadležna je antidoping organizacija koja je upravljala rezultatima u procesu izricanja prvobitnog perioda zabrane. Na odluku se može žaliti u skladu sa članom 13.

Sportisti ili drugom licu koje prekrši zabranu učestvovanja u sportu tokom privremene suspenzije opisanu u članu 10.14.1 neće biti umanjen izrečeni period zabrane učešća u sportu ni za jedan period služenja privremene suspenzije i rezultati takvog učešća u sportu biće diskvalifikovani.

Kada pomoćno osoblje sportiste ili drugo lice pomogne sportisti u kršenju zabrane učešća tokom perioda zabrane ili privremene suspenzije, antidoping organizacija u čijoj su nadležnosti pomoćno osoblje sportiste ili drugo lice, treba da im, za takvu pomoć, izrekne odgovarajuće kazne zbog povrede iz člana 2.9.

10.14.4 Povlačenje finansijske pomoći tokom perioda zabrane učešća

Takođe, za svaku povredu antidoping pravila, za koju nije umanjena kazna shodno članovima 10.5 ili 10.6, neki ili svi izvori finansijske pomoći, povezani sa sportom, ili druge beneficije, povezane sa sportom, biće ukinuti za lice koje je povrijedilo antidoping pravilo, od strane Komisije, vlade

Crne Gore, Crnogorskog olimpijskog komiteta, Paraolimpijskog komiteta Crne Gore i nacionalnih sportskih saveza.

10.15 Automatsko objavljivanje kazne

Obavezni dio svake kazne uključuje automatsko objavljivanje kazne, kako je predviđeno članom 14.3.

ČLAN 11 MJERE U TIMSKIM SPORTOVIMA

11.1 Testiranje u timskim sportovima

Ako je više od jednog člana tima u timskom sportu obaviješteno o mogućoj povredi antidoping pravila prema članu 7 u vezi sa učešćem na sportskom događaju, nadležno tijelo za taj događaj treba da sprovede odgovarajuće ciljano testiranje tima tokom trajanja događaja.

11.2 Mjere u timskim sportovima

Ako se utvrdi da je više od dva (2) člana tima u nekom timskom sportu povrijedilo antidoping pravilo za vreme sportskog događaja, nadležno tijelo za taj događaj treba da izrekne odgovarajuću kaznu za tim (npr. gubitak bodova, diskvalifikacija sa takmičenja ili događaja ili neke druge kazne), kao dodatak bilo kojoj kazni izrečenoj sportistima koji su počinili povredu antidoping pravila.

11.3 Pravo nadležnih organizacija ili internacionalnih federacija da ustanove stroža pravila u vezi sa mjerama u timskim sportovima

Nadležno tijelo za sportski događaj može da ustanovi na tom događaju i stroža pravila u vezi sa mjerama u timskim sportovima, od onih navedenih u članu 11.2.

ČLAN 12 KAZNENE MJERE Komisije PREMA DRUGIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

Kada Komisija sazna da nacionalni sportski savez u Crnoj Gori ili druga sportska organizacija u Crnoj Gori nad kojim ima nadležnost nije usklađena sa ovim pravilima ili ih nije implementirala, nije ih se pridržavala ili ih nije sprovedla u okvirima svoje nadležnosti, Komisija može izabrati da od Crnogorskog olimpijskog komiteta, ministarstva nadležnog za oblast sporta ili internacionalnih federacija traži sljedeće dodatne disciplinske mjere, ili, tamo gdje ima nadležnost, može sama preduzeti određene disciplinske mjere:

12.1 Isključiti sve, ili grupu, članova te organizacije ili tijela sa određenih budućih sportskih događaja ili svih sportskih događaja u određenom vremenskom periodu.

12.2 Preduzeti dodatne disciplinske mjere u vezi sa statusom u pogledu prepoznatosti te organizacije ili tog tijela, podobnosti njenih članova da učestvuju u aktivnostima Komisije i/ili novčano kazniti tu organizaciju ili tijelo na osnovu:

12.2.1 Četiri (4) ili više povreda ovih antidoping pravila (osim povreda koja uključuju član 2.4) koja počine sportisti ili druga lica koja su u toj organizaciji ili tijelu u periodu od dvanaest (12) mjeseci. U tom slučaju: (a) svi ili grupa članova te organizacije ili tijela mogu da dobiju zabranu učešća u svakoj aktivnosti Komisija na period od do dvije (2) godine i/ili (b) ta organizacija ili tijelo mogu biti novčano kažnjeni u iznosu utvrđenim zakonom.

12.2.2 Četiri (4) ili više povreda ovih antidoping pravila (osim povreda koja uključuju član 2.4) koja su počinjena pored povreda opisanih u članu 12.2.1 od strane sportista ili drugih lica iz te organizacije ili tijela u periodu od dvanaest (12) mjeseci. U tom slučaju, ta organizacija ili tijelo može biti suspendovano na period do četiri (4) godine.

12.2.3 Više od jednog sportiste ili drugog lica koji je povezan sa nekom organizacijom ili tijelom počini povrede antidoping pravila za vrijeme internacionalnog sportskog događaja. U tom slučaju, ta organizacija ili tijelo mogu biti novčano kažnjeni u iznosu utvrđenom zakonom.

12.2.4 Ta organizacija ili tijelo je propustilo da uloži primjeren napor da stalno informiše Komisiju o lokaciji sportiste nakon prijema zahtjeva za tom informacijom od Komisije. U tom slučaju, ta organizacija ili tijelo mogu biti novčano kažnjeni u iznosu utvrđenom zakonom, po sportisti, i pored toga, biti u obavezi da snose sve troškove Komisije koji su nastali u vezi sa pokušajem testiranja sportiste koji je u nadležnosti te organizacije ili tijela.

12.3 Uskratiti neka ili sva finansiranja ili drugu finansijsku i nefinansijsku podršku toj organizaciji ili tijelu.

12.4 Obavezati tu organizaciju ili tijelo na nadoknadu svih troškova Komisije (uključujući ali ne ograničavajući se na laboratorijske troškove, troškove pretresa i putovanja) u vezi sa povredama ovih antidoping pravila koje je počinio sportista ili drugo lice povezano sa tom organizacijom ili tijelom.

ČLAN 13 UPRAVLJANJE REZULTATIMA: ŽALBE

13.1 Odluke protiv kojih može da se uloži žalba

Protiv odluka koje su donijete na osnovu Kodeksa ili na osnovu ovih antidoping pravila može da se uloži žalba kao što je navedeno u članovima 13.2 do 13.7 ili na drugim mjestima u ovim antidoping pravilima, Kodeksu ili Internacionalnim standardima. Takve odluke će ostati na snazi za vreme razmatranja žalbe osim ako žalbeno vijeće ne odredi drugačije.

13.1.1 Opseg revizije nije ograničen

Opseg revizije po žalbi uključuje sva pitanja od značaja za predmet i izričito nije ograničen na pitanja ili opseg revizije donosioca inicijalne odluke. Svaka strana u žalbi može podnijeti dokaze, pravne argumente i zahtjeve koji nijesu iznijeti na prvostepenom pretresu sve dok su proizašli iz istog uzroka neke radnje ili istih opštih činjenica ili okolnosti iznijetih ili spomenutih u prvostepenom pretresu.

13.1.2 CAS se neće ograničavati samo na nalaze i činjenice na koje se odnosi žalba

U donošenju svoje odluke, CAS se neće ograničavati diskrecionim ovlaštenjima tijela na čiju odluku je podnijeta žalba.

13.1.3 WADA ne mora da iscrpi redovne interne pravne lijekove

Kada WADA ima pravo žalbe po članu 13, i nijedna druga strana se nije žalila na odluku antidoping organizacije, WADA može da se žali na odluku direktno CASu, bez obaveze da iscrpi prvo redovne pravne lijekove koje interno predviđa Komisija.

13.2 Žalbe protiv odluka o povredama antidoping pravila, izrečenim mjerama, privremenim suspenzijama, sprovođenju odluka i nadležnosti

Protiv odluke da je počinjena povreda antidoping pravila, odluke kojom se izriču ili ne izriču mjere zbog povrede antidoping pravila ili odluke da nije učinjena povreda antidoping pravila; odluke da procesuiranje povrede antidoping pravila ne može da se nastavi iz proceduralnih razloga (uključujući na primjer zastarjelost); odluke WADA da ne odobri izuzetak od obaveze obavještavanja šest (6) mjeseci unapred za penzionisanog sportistu koji hoće da se vrati takmičenju po članu 5.6.1; odluke WADA o upravljanju rezultatima po članu 7.1; odluke Komisije da nepovoljan analitički nalaz ili atipični nalaz ne tretira kao povredu antidoping pravila ili odluke da se ne nastavlja sa procesuiranjem povrede antidoping pravila, posle istrage u skladu sa Internacionalnim standardom za upravljanje rezultatima; odluke kojom se izriče ili ukida privremena suspenzija kao rezultat privremenog izjašnjenja ili zbog propusta Komisije da postupi u skladu sa članom 7.4; odluke da Komisija nije nadležna za odlučivanje o navodnoj povredi antidoping pravila ili za izricanje mjera zbog povrede antidoping pravila; odluke da suspenduje ili ne suspenduje izrečene mjere po članu 10.7.1; propuštanje da se postupi u skladu sa članovima 7.1.4 i 7.1.5; propuštanje da se postupi u skladu sa članom 10.8.1; odluke po članu 10.14.3. i odluke Komisije da ne sprovede odluku druge antidoping organizacije prema članu 15; i odluke u skladu sa članom 27.3, može se uložiti žalba isključivo u skladu sa odredbama ovog člana 13.2.

13.2.1 Žalbe koje se odnose na sportiste internacionalnog ranga ili internacionalne sportske događaje

U slučajevima koji proistekli iz učešća na internacionalnom sportskom događaju ili u slučajevima koji uključuju sportiste internacionalnog ranga, žalba protiv odluke može da se podnese isključivo CAS-u.

13.2.2 Žalbe koje se odnose na druge sportiste ili druga lica

U slučajevima kada član 13.2.1 nije primjenjiv, na odluku se može žaliti Antidoping odboru. Žalbeni postupak će biti sproveden u skladu sa Internacionalnim standardom za upravljanje rezultatima.

13.2.2.1 Pretres pred Antidoping odborom

13.2.2.1.1 Antidoping odbor se sastoji od nezavisnog predsjednika i drugih osam (8) nezavisnih članova.

13.2.2.1.2 Svaki član će biti imenovan uzimajući u obzir njegovo neophodno iskustvo u antidoping u uključujući pravnu, sportsku, medicinsku i/ili naučnu ekspertizu. Svaki član će biti imenovan na obnovljivi mandat od četiri (4) godine.

13.2.2.1.3 Imenovani članovi će biti operativno i institucionalno nezavisni. Članovi odbora, osoblje, članovi Komisija, konsultanti i službenici Komisije ili njenih saradnika (kao što su delegirane treće strane), kao i bilo koje lice koje je uključeno u istragu i prethodni postupak ili upravljanje rezultatima po određenom pitanju, ne mogu biti imenovani kao članovi i/ili službenici Antidoping odbora. Preciznije, ni jedan član ne sme biti uključen u prethodno razmatranje TUE zahtjeva, odluke u procesu upravljanja rezultatima, prvostepeni postupak ili žalbu koja uključuje istog sportistu ili drugo lice u tom konkretnom slučaju.

13.2.2.1.4 Antidoping odbor će biti u poziciji da sprovede pretres i donese odluku bez uplitanja Komisije ili bilo koje treće strane.

13.2.2.1.5 Ako član koga je imenovao predsjednik ne želi ili nije u mogućnosti, iz bilo kog razloga, da učestvuje u pretresu slučaja, predsjednik može imenovati zamjenu ili imenovati novo žalbeno vijeće.

13.2.2.1.6 Antidoping odbor ovlašten je da po svom diskrecionom pravu, da imenuje stručnjaka da asistira ili savjetuje vijeće.

13.2.2.1.7 Internacionalna federacija, relevantni nacionalni sportski savez, nacionalni olimpijski komitet, ako nije strana (ili nijesu strane) u postupku, i WADA - svi imaju pravo da prisustvuju postupcima pred Antidoping odborom kao posmatrači.

13.2.2.1.8 Pretresi na osnovu ovog člana biće završeni što je prije moguće. Pretresi koji su u vezi sa sportskim događajima mogu biti održani po hitnom postupku.

13.2.2.2 Postupak pred Antidoping odborom

13.2.2.2.1 U postupku pred Antidoping odborom poštovaće se principi utvrđeni čl. 8, 9 i 10 Internacionalnog standarda za upravljanje rezultatima.

13.2.2.2.2 Predsjednik će imenovati tri člana (predsjednik može biti član) vijeća da izvrše pretres slučaja. Jedan (1) član vijeća treba da bude kvalifikovani pravnik, sa ne manje od tri (3) godine relevantnog pravnog iskustva, a jedan (1) član vijeća kvalifikovani ljekar, sa ne manje od tri (3) godine relevantnog medicinskog iskustva.

13.2.2.2.3 Po imenovanju od strane predsjednika, za člana vijeća, svaki član takođe mora da potpiše izjavu kojom potvrđuje da ne postoje činjenice ili okolnosti koji su mu ili njoj poznati a koje bi mogle da dovedu u pitanje njihovu nepristrasnost u očima bilo koje strane, osim onih okolnosti navedenih u izjavi.

13.2.2.2.4 Žalilac će izneti svoje stanovište a druge strane ili strana će iznijeti svoje stanovište u odgovoru.

13.2.2.2.5 Ako bilo koja strana ili njen predstavnik propusti da prisustvuje pretresu nakon obavještanja o pretresu, pretres se može sprovesti bez obzira na tu činjenicu.

13.2.2.2.6 Svaka strana ima pravo da predstavljena zastupnikom na pretresu o svom trošku.

13.2.2.2.7 Svaka strana ima pravo na prevodioca na pretresu o svom trošku.

13.2.2.2.8 Svaka strana u postupku ima pravo pristupa dokazima i predstavljanja relevantnih dokaza, podnošenja pisanih i usmenih podnesaka, kao i da poziva i ispituje svjedoke.

13.2.2.3 Odluke Antidoping odbora

13.2.2.3.1 Na kraju pretresa, ili neposredno posle njega, Antidoping odbor će donijetu pismenu, datiranu i potpisanu odluku, u skladu sa principima utvrđenim u članu 9 Internacionalnog standarda za upravljanje rezultatima.

13.2.2.3.2 Odluka će obavezno sadržati obrazloženje odnosno sve razloge za donijetu odluku i za svaki period zabrane učešća u sportu koji je izrečen, uključujući (ako je primjenjivo) i obrazloženje za to zašto nije izrečena maksimalna potencijalna kazna.

13.2.2.3.3 Komisija će obavjestiti sportistu ili drugo lice o toj odluci, kao i njegov ili njen nacionalni savez, i antidoping organizacije sa pravom žalbe na osnovu člana 13.2.3, te odmah unijeti odlučeno u ADAMS.

13.2.2.3.4 Na odluku se može uložiti žalba na način utvrđen članom 13.2.3 i može biti javno objavljena u skladu s članom 14.3.

13.2.3 Lica koja imaju pravo na žalbu

13.2.3.1 Žalbe koje uključuju sportiste internacionalnog ranga ili internacionalne sportske događaje

U slučajevima navedenim u članu 13.2.1, sljedeće strane imaju pravo da podnesu žalbu CAS-u: (a) sportista ili lice na koje se odnosi odluka protiv koje se ulaže žalba; (b) druga strana u sporu u kome je donijeta odluka; (c) nadležna internacionalna federacija; (d) Komisija i (ukoliko je različita) nacionalna antidoping organizacija prema državljanstvu, prebivalištu, boravištu ili licenci lica ; (e) Međunarodni olimpijski komitet ili Međunarodni paraolimpijski komitet, kada odluka može da ima dejstvo u vezi sa Olimpijskim igrama ili Paraolimpijskim igrama, uključujući odluke koje utiču na pravo učešća na Olimpijskim igrama ili Paraolimpijskim igrama; i (f) WADA.

13.2.3.2 Žalbe koje uključuju druge sportiste ili druga lica

U slučajevima navedenim u članu 13.2.2, strane sa pravom žalbe žalbenom organu biće određene pravilima nacionalne antidoping organizacije, s tim da, u najmanjoj mjeri, moraju da uključuju: (a) sportistu ili drugo lice na koje se odnosi odluka protiv koje se ulaže žalba; (b) drugu stranu u sporu u kome je donijeta odluka; (c) nadležnu internacionalnu federaciju; (d) Komisija i (ukoliko je različita) nacionalna antidoping organizacija prema državljanstvu, prebivalištu, boravištu ili licenci lica; (e) Međunarodni olimpijski komitet ili Međunarodni paraolimpijski komitet, kada odluka može da ima dejstvo u vezi sa Olimpijskim igrama ili Paraolimpijskim igrama, uključujući odluke koje utiču na pravo učešća na Olimpijskim igrama ili Paraolimpijskim igrama; i (f) WADA-u.

U slučajevima navedenim u članu 13.2.2 WADA, Međunarodni olimpijski komitet ili Međunarodni paraolimpijski komitet, i nadležna internacionalna federacija će takođe imati pravo podnošenja žalbe CAS-u protiv odluke Antidoping odbora.

Svaka strana koja se žali, ima pravo na pomoć CAS u prikupljanju svih relevantnih informacija od antidoping organizacije na čiju odluku se žali, i postoji obaveza davanja informacija ako CAS tako naloži.

13.2.3.3 Obaveza obavještanja

Sve strane u bilo kojoj žalbi CAS-a moraju obezbijediti da WADA i sve druge strane koje imaju pravo na žalbe budu pravovremeno obaviještene o žalbi.

13.2.3.4 Žalba protiv privremene suspenzije

Nasuprot bilo kakvim drugim odredbama, jedino lice koje može da uloži žalbu protiv izrečene privremene suspenzije jeste sportista ili drugo lice kome je izrečena privremena suspenzija.

13.2.3.5 Žalba na odluke donijete u skladu sa članom 12

Na odluke Komisija donijete u skladu sa članom 12 može se poneti žalba isključivo CAS-u od strane nacionalnog sportskog saveza ili drugog tijela.

13.2.4 Unakrsne žalbe i druge naknadne povezane žalbe koje su dozvoljene

Unakrsne žalbe i druge naknadne povezane žalbe od strane bilo koje strane, koje se podnose CAS Kodeksom su posebno dozvoljene. Svaka strana sa pravom žalbe po članu 13 može podnijeti unakrsnu i naknadne žalbe zajedno sa svojim odgovorom/podneskom.

13.3 Propuštanje Komisije da donese blagovremenu odluku

Kada, u konkretnom slučaju, Komisija propusti da donese odluku o tome da li je počinjena povreda antidoping pravila ili ne, u razumnom roku, određenom od WADA-e, WADA može da izabere da se žali direktno CAS-u, kao i u slučaju kada antidoping organizacija odluči da povrede nije bilo. Ukoliko CAS odluči da je povrede bilo i da je WADA postupila ispravno u odluci da se obrati direktno CAS-u,

tada će troškovi WADA i troškovi zastupnika u žalbenom postupku, biti nadoknađeni WADA-i od strane Komisije.

13.4 Žalbe u vezi sa TUE

Na odluke u vezi sa TUE može se žaliti isključivo prema članu 4.4

13.5 Obavještenje o odluci po žalbi

Komisija će bez odlaganja proslijediti odluku o žalbi sportisti ili drugom licu i drugim antidoping organizacijama koje imaju pravo žalbe po članu 13.2.3 kako je predviđeno članom 14.2.

13.6 Rokovi za podnošenje žalbi

13.6.1 Žalbe CAS-u

Rok za podnošenje žalbe CAS-u iznosi dvadeset i jedan (21) dan od datuma prijema odluke od strane žalioca. Ne dovodeći gore navedeno u pitanje, sljedeće odredbe se primjenjuju u vezi sa žalbama koje preda strana sa pravom žalbe, ali koja nije bila jedna od strana u postupku koji je doveo do odluke na koju se ulaže žalba:

- a) U roku od petnaest (15) dana od prijema obavještenja o odluci, ta strana ili strane imaju pravo da traže od antidoping organizacije koja je imala nadležnost za upravljanje rezultatima odluku kopiju kompetne dokumentacije na osnovu koje je donijeta odluka;
- b) Ako se taj zahtjev preda u roku od petnaest (15) dana, strana koja podnela taj zahtjev može u roku od dvadeset i jednog (21) dana od prijema dokumentacije da podnese žalbu CAS-u.

Ne dovodeći gore navedeno u pitanje, rok za žalbu od strane WADA je onaj koji ističe kasnije od ova dva:

- (a) Dvadeset i jedan (21) dan po isteku posljednjeg dana kojeg se bilo koja druga strana sa pravom žalbe u slučaju mogla da žali, ili
- (b) Dvadeset i jedan (21) nakon što WADA primi kompletan dosije vezan za odluku.

13.6.2 Žalbe na osnovu člana 13.2.2

Rok za podnošenje žalbe Antidoping odboru iznosi dvadeset i jedan (21) dan od datuma prijema odluke od strane žalioca. Ne dovodeći gore navedeno u pitanje, sljedeće odredbe se primjenjuju u vezi sa žalbama koje preda strana sa pravom žalbe, ali koja nije bila jedna od strana u postupku koji je doveo do odluke na koju se ulaže žalba:

- (a) U roku od petnaest (15) dana od prijema obavještenja o odluci, ta strana ili strane imaju pravo da traže od antidoping organizacije koja je imala

nadležnost za upravljanje rezultatima odluku kopiju kompetne dokumentacije na osnovu koje je donijeta odluka;

- (b) Ako se taj zahtjev preda u roku od petnaest (15) dana, strana koja podnijela taj zahtjev može u roku od dvadeset i jednog (21) dana od prijema dokumentacije da podnese žalbu Antidoping odboru.

Ne dovodeći gore navedeno u pitanje, rok za žalbu od strane WADA je onaj koji ističe kasnije od ova dva:

- (a) Dvadeset i jedan (21) dan po isteku posljednjeg dana kojeg se bilo koja druga strana sa pravom žalbe u slučaju mogla da žali, ili
- (b) Dvadeset i jedan (21) nakon što WADA primi kompletan dosije vezan za odluku.

ČLAN 14 POVJERLJIVOST I IZVJEŠTAVANJE

14.1 Informacije u vezi sa nepovoljnim analitičkim nalazima, atipičnim nalazima i drugim povredama antidoping pravila koje se stavljaju na teret

14.1.1 Obavještavanje sportista i drugih lica o povredama antidoping pravila

Obavještavanje sportista ili drugih lica o povredama antidoping pravila koja im se stavljaju na teret će se sprovoditi kako je utvrđeno čl. 7 i 14.

Ako u bilo kom trenutku za vreme trajanja procesa upravljanja rezultatima prije podnošenja optužbe za povredu antidoping pravila, Komisija odluči da ne nastavi sa predmetom, Komisija mora da obavijesti sportistu ili drugo lice o tom odustajanju (pod uslovom da su sportista ili drugo lice već bili obaviješteni o procesu upravljanja rezultatima koji je u bio u toku).

Obavještenje se dostavlja poštom ili kurirskom službom ili elektronskom poštom.

14.1.2 Obavještavanje o povredi antidoping pravila nacionalne antidoping organizacije, internacionalne federacije i WADA-e.

Obavještavanje o sumnji da je nastala povreda antidoping pravila nacionalne antidoping organizacije sportiste ili drugog lica, ukoliko to nije Komisija, internacionalne federacije i WADA će se sprovoditi kako je utvrđeno čl. 7 i 14, istovremeno sa obavještavanjem sportiste i drugog lica. Obavještenje će biti dostavljeno poštom, kurirskom službom ili putem elektronske pošte.

Ako u bilo kom trenutku za vrijeme trajanja procesa upravljanja rezultatima prije podnošenja optužbe za povredu antidoping pravila, Komisija odluči da ne nastavi sa predmetom, Komisija mora da obavijesti o tome (uz navođenje obrazloženja za takvu odluku) antidoping organizacije sa pravom žalbe oremu članu 13.2.3.

14.1.3 Sadržaj obavještenja o povredi antidoping pravila

Obavještenje o povredi antidoping pravila treba da sadrži: ime i prezime sportiste ili drugog lica, državu, sport i sportsku disciplinu, rang sportiste, da li je testiranje sprovedeno na takmičenju ili izvan takmičenja, datum prikupljanja uzorka i rezultate analize koje je objavila laboratorija, kao i druge informacije koje zahtijevaju Internacionalni standardi za upravljanje rezultatima.

Obavještenje o povredi antidoping pravila nekog drugog člana osim člana 2.1, treba da sadrži i osnovu na kojoj se zasniva tvrdnja o povredi.

14.1.4 Status i nalazi

Osim u slučaju istrage koja nije rezultovala obavještenjem o povredi antidoping pravila prema članu 14.1.1, nacionalna antidoping organizacija sportiste ili drugog lica, ukoliko to nije Komisija, internacionalna federacija i WADA će redovno biti obavještavani o statusu i nalazima bilo kakve revizije ili postupaka koji su vođeni u skladu sa članovima 7, 8 ili 13 i biće im dostavljena pisana, obrazložena odluka ili objašnjenje.

14.1.5 Povjerljivost

Organizacije primaoci ne smiju da otkriju ove informacije nikome izuzev licima unutar te organizacije koje treba da imaju ta saznanja (ovo uključuje odgovarajuće osoblje nacionalnih olimpijskih komiteta, nacionalnih federacija i tima u timskim sportovima), sve dok Komisija ne objavi javno te informacije kao što dozvoljava član 14.3

14.1.6 Zaštita povjerljivih informacija od strane zapošljenih ili predstavnika Komisija

Komisija će obezbijediti da informacije koje se tiču napovoljnog analitičkog nalaza, atipičnog nalaza, i drugih povreda antidoping pravila koje se stavljaju na teret, ostanu povjerljive dok se te informacije javno ne objave u skladu sa članom 14.3. Komisija će obezbijediti da njeni članovi, ugovarači, predstavnici, konsultanti i delegirane treće strane budu predmetom potpuno primjenjive ugovorne obaveze povjerljivosti i potpuno primjenjivih postupaka za istragu i disciplinsko kažnjavanje zbog neprimjerenog i/ili neovlašćenog objavljivanja takvih povjerljivih informacija.

14.2 Obavještenje o odluci u vezi sa povredom antidoping pravila, kršenjem zabrane učešća ili privremene suspenzije i zahtjev za dosijeom

14.2.1 Odluke o povredi antidoping pravila ili odluke u vezi se kršenjem zabrane učešća ili privremene suspenzije, donijete prema članovima 7.6, 8.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.14.3 ili 13.5 uključivaće potpuno obrazloženje odluke, uključujući, ako je primjenljivo, opravdanje zašto nijesu izrečene maksimalne kazne. Tamo gdje odluka nije na engleskom ili francuskom jeziku antidoping organizacije će obezbijediti sažetak odluke i navesti razloge koje idu u prilog odlučenog.

14.2.2 Antidoping organizacija sa pravom žalbe na odluku može shodno članu 14.2.1, da u roku od petnaest (15) dana od prijema, zahtijeva kopiju cijelog slučaja odnosno dosije.

14.3 Javno objavljivanje

14.3.1 Posle obavještanja sportiste ili drugog lica u skladu sa Internacionalnim standardom za upravljanje rezultatima i relevantnih antidoping organizacija u skladu sa članom 14.1.2, Komisija može javno da objavi identitet sportiste ili drugog lica koje je antidoping organizacija optužila za potencijalnu povredu antidoping pravila, zabranjenu supstancu ili metod i prirodu povrede, kao i to da li je sportista ili drugo lice pod privremenom suspenzijom.

14.3.2 Najkasnije u roku od dvadeset (20) dana, nakon što je donijeta odluka koja može biti predmet žalbe shodno članovima 13.2.1 ili 13.2.2 ili se odustalo od žalbe ili se počinitelj odrekao prava na pretres u skladu sa članom 8, ili utvrđena povreda antidoping pravila nije osporena u žalbenom roku, ili je slučaj riješen prema članu 10.8. ili je izrečen novi period zabrane učešća ili opomena u skladu sa članom 10.14.3, Komisija mora da javno objavi informacije u vezi sa slučajem uključujući sport, povredu antidoping pravila, ime i prezime sportiste ili drugog lica koje je počinilo povredu antidoping pravila, zabranjenu supstancu ili zabranjeni metod (ukoliko postoje) i izrečene mjere. Ista antidoping organizacija mora takođe da objavi odluku po žalbi, u roku od dvadeset (20) dana od donošenja, uključujući sve gore navedene informacije.

14.3.3 Nakon što se utvrdi povreda antidoping pravila odlukom u žalbenom procesu u skladu sa članovima 13.2.1 ili 13.2.2 ili je rok za žalbu istekao, ili je takva odluka donijeta na pretresu u skladu sa članom 8 ili kada se odustalo od izjašnjenja na pretresu ili tvrdnja o povredi antidoping pravila nije drugačije blagovremeno osporavana ili je slučaj riješen u skladu sa članom 10.8, Komisija može objaviti takvo rješenje ili odluku i može javno davati komentare o slučaju.

14.3.4 U bilo kom slučaju gdje je posle pretresa ili žalbe odlučeno da sportista ili drugo lice nijesu počinili povredu antidoping pravila, odluka može biti objavljena činjenica da je uložena žalba. U svakom slučaju, sama odluka i činjenice na kojima je odluka bazirana, mogu se objaviti javno samo uz pristanak sportiste ili drugog lica na koje se odluka odnosi. Komisija će preduzeti razumne napore da pribavi takvu saglasnost, i ukoliko je pribavi, objaviće odluku u cjelini ili u skraćenom obliku koji je odobren od strane sportiste ili drugog lica.

14.3.5 U svrhe iz ovog člana, uslov javnog objavljivanja će biti zadovoljen u minimalnoj mjeri, postavljanjem traženih informacija na web sajtu antidoping organizacije u onom periodu koji je duži od sljedećih perioda: jedan (1) mjesec ili dužina trajanja perioda zabrane.

14.3.6 Osim kada je drugačije utvrđeno u slučajevima iz člana 14.3.1 i 14.3.3, nijedna antidoping organizacija ili akreditovana laboratorija od strane WADA ili predstavnik neke od njih, neće javno komentarisati konkretne okolnosti pojedinog slučaja koji je u postupku (nasuprot dozvoljenom opštem opisivanju postupka ili naučnih stavova), osim u odgovorima na javne komentare ili informacije iznijete od strane sportiste, drugog lica ili pomoćnog osoblja ili njihovih drugih zastupnika.

14.3.7 Obavezno javno objavljivanje po članu 14.3.2 ne zahtijeva se kada je sportista ili drugo lice koje su počinilo povredu antidoping pravila maloljetnik, zaštićeno lice ili rekreativni sportista. Svako opciono javno objavljivanje informacija o slučaju u koji je umiješan maloljetnik, zaštićeno lice ili rekreativni sportista mora biti proporcionalno činjenicama i okolnostima slučaja.

14.4 Statističko izvještavanje

Komisija će najmanje jednom godišnje da objavi opšti statistički izvještaj o svojim aktivnostima u oblasti doping kontrole, i da dostavi jedan primjerak WADA-i. Komisija može takođe objaviti ime i prezime svakog testiranog sportiste i datum svakog testiranja.

14.5 Baza informacija o doping kontroli i monitoring usaglašenosti

Da bi WADA mogla da obavlja svoju ulogu monitoringa usaglašenosti i da bi se obezbijedila efikasna upotrebu resursa i dijeljenje relevantnih informacija o doping kontroli između antidoping organizacija, WADA će razviti i upravljati bazom podataka o doping kontroli, kao što je ADAMS, i Komisija će podnositi WADA-i putem takve baza podataka izvještaje koji sadrže informacije o doping kontroli, uključujući, posebno,

- a) podatke iz bioloških pasoša, sportista internacionalnog i nacionalnog ranga
- b) informacije o lokaciji sportista koji su uvršteni u registrovane test grupe
- c) TUE odluke
- d) odluke donijete u procesu upravljanja rezultatima u skladu sa zahtjevima iz primjenjivih Internacionalnih standarda.

14.5.1 Da bi se olakšalo koordinisano planiranje rasporeda testiranja, izbjeglo nepotrebno ponavljanje testiranja od strane različitih antidoping organizacija i obezbijedilo ažuriranje bioloških pasoša sportista, Komisija treba da proslijedi sve testove sprovedene na takmičenju i izvan takmičenja WADA-i, unoseći obrasce sa doping kontrole u ADAMS, u skladu sa zahtjevima i rokovima sadržanim u Internacionalnom standardu za testiranje i istragu.

14.5.2 Da bi se olakšao nadzor i WADA pravo žalbe na TUE, Komisija će unijeti sve TUE prijave, odluke i prateću dokumentaciju u ADAMS, u skladu sa zahtjevima i rokovima sadržanim u Internacionalnom standardu za TUE.

14.5.3 Da bi se olakšao WADA nadzor i pravo na žalbu u procesu upravljanja rezultatima, Komisija će unijeti sljedeće informacije u ADAMS u skladu sa zahtjevima i rokovima sadržanim u Internacionalnom standardu za upravljanje rezultatima: (a) obavještenja o povredama antidoping pravilu i povezane odluke u vezi sa nepovoljnim analitičkim nalazima; (b) obavještenja i srodne odluke za druge povrede antidoping pravila koja nijesu nepovoljni analitički nalazi; (c) whereabouts propuste; i (d) sve odluke kojima se izriče, ukida ili ponovo izriče privremena suspenzija.

14.5.4 Informacije navedene u ovom članu, biće dostupne, kada je to opravdano, sportisti, nacionalnoj ili internacionalnoj federaciji sportiste i bilo kojoj drugoj antidoping organizaciji koja ima pravo testiranja sportiste.

14.6 Zaštita privatnosti

14.6.1 Komisija može da prikuplja, čuva, obrađuje i objavljuje lične informacije vezane za sportistu i druga lica, kada je to neophodno u obavljanju njenih antidoping aktivnosti, u skladu sa Kodeksom i Internacionalnim standardima (uključujući tu posebno Internacionalne standarde za zaštitu privatnosti), ovim antidoping pravilima i pozitivno-pravnim propisima.

14.6.2 Bez ograničavanja na prethodno navedeno, Komisija će:

(a) Vršiti obradu ličnih podataka samo u skladu sa važećim pravnim propisima;

(b) Obavijestiti učesnike ili lica koji potpadaju pod ova antidoping pravila, na način i u formi koji su u skladu sa primjenjivim zakonima i Internacionalnim standardom za zaštitu privatnosti i ličnih podataka, da bi njihove lične informacije mogle biti obrađene od strane Komisije i drugih lica u svrhu sprovođenja ovih antidoping pravila;

(c) obezbijediti da bilo koji predstavnik treće strane (uključujući delegiranu treće stranu) sa kojom Komisija dijeli lične podatke o bilo kom učesniku ili licu bude obavezano odgovarajućim tehničkim i ugovornim mehanizmima kako bi se zaštitila poverljivost i privatnost takvih podataka.

ČLAN 15 SPROVOĐENJE ODLUKA

15.1 Automatsko obavezujuće dejstvo odluka antidoping oorganizacija koje su potpisnici

15.1.1 Odluka o povredi antidoping pravila donijeta od strane antidoping organizacije potpisnika Kodeksa, žalbenog tijela (član 13.2.2 Kodeksa) ili CAS-a će, posle obavještanja strana u postupku, automatski biti obavezujuća za Komisija i bilo koji nacionalni sportski savez u Crnoj Gori, ako i za svakog potpisnika u svakom sportu, sa dolje navedenim dejstvom:

15.1.1.1 Odluka bilo kog od gore navedenih tijela kojom se izriče privremena suspenzija (nakon sprovedenog privremenog pretresa ili nakon što su sportista ili drugo lice prihvatili privremenu suspenziju ili se odrekli prava na privremenu pretres, ubrzani pretres ili ubrzane žalba ponuđene u skladu sa članom 7.4.3) automatski zabranjuje sportisti ili drugom licu da učestvuju (kako je utvrđeno u članu 10.14.1) u svim sportovima iz nadležnosti bilo kog potpisnika tokom trajanja privremene suspenzije.

15.1.1.2 Odluka bilo kog od gore navedenih tijela kojom se izriče period zabrane učešća u sportu (nakon što je pretres održan ili se od njega odustalo) automatski zabranjuje sportisti ili drugom licu da učestvuju (kako je utvrđeno u članu 10.14.1) u svim sportovima iz nadležnosti bilo kog potpisnika tokom trajanja perioda zabrane učešća.

15.1.1.3 Odluka bilo kog od gore navedenih tijela da prihvati povredu antidoping pravila automatski obavezuje sve potpisnike.

15.1.1.4 Odluka bilo kog od gore navedenih tijela da diskvalifikuje rezultate prema članu 10.10 tokom određenog perioda, automatski diskvalifikuje sve rezultate ostvarene na događajima koji su u okviru ovlašćenja bilo kog potpisnika tokom tog određenog perioda.

15.1.2 Komisija i svi nacionalni sportski savezi u Crnoj Gori dužni su da priznaju i sprovedu odluku i njene učinke kako se to zahtijeva u članu 15.1.1, bez ikakvih dodatnih potrebnih radnji, počev od ranijeg dana od dva navedena: od dana kada je Komisija primio obavještenje o odluci ili od dana unošenja odluke u ADAMS.

15.1.3 Odluka antidoping organizacije, žalbenog tijela ili CAS-a da suspenduje ili ukine posljedice, biće obavjezujuće za Komisija i sve nacionalne sportske saveze u Crnoj Gori bez ikakvih dodatnih potrebnih radnji, počev od ranijeg dana od dva navedena: od dana kada je potpisnik primio obavještenje o odluci ili od dana unošenja odluke u ADAMS.

15.1.4 Bez obzira na bilo koju odredbu člana 15.1.1, odluka o povredi antidoping pravila donijeta od strane organizatora velikih sportskih događaja u ubrzanom postupku tokom događaja neće biti obavezujuća za druge potpisnike, osim ako pravila organizatora velikih sportskih događaja ne predviđaju da sportista ili drugo lice imaju mogućnost žalbe po ubrzanim procedurama.

15.2 Sprovođenje drugih odluka antidoping organizacija

Komisija i svi nacionalni sportski savezi u Crnoj Gori mogu odlučiti da sprovedu i druge antidoping odluke donijete od strane antidoping organizacija koje nijesu navedene u članu 15.1.1 gore, kao što su privremena suspenzija prije privremenog pretresa ili prihvatanje od strane sportiste ili drugog lica.

15.3 Sprovođenje odluka organizacija koje nijesu potpisnici

Komisija i nacionalni sportski savezi u Crnoj Gori će sprovesti antidoping odluku tijela koje nije potpisnik Kodeksa, ukoliko Komisija utvrdi da je ta odluka bila u nadležnosti tog tijela, a da su antidoping pravila tog tijela u skladu sa Kodeksom.

ČLAN 16 ZASTARJELOST

Nikakvi postupci ne mogu biti pokretani protiv sportiste ili drugog lica zbog povreda antidoping pravila ukoliko je prošlo više od deset (10) godina od datuma kada je povreda počinjena, osim ukoliko nijesu obaviješteni o povredi antidoping pravila u skladu sa članom 7, ili je obavještanje pokušano na razumno prihvatljiv način, prije isteka tog roka.

ČLAN 17 EDUKACIJA

Komisija će planirati, sprovoditi, vrednovati i popularizovati edukaciju u skladu sa zahtjevima iz člana 18.2 Kodeksa i Internacionalnog standarda za edukaciju.

ČLAN 18 DODATNE ULOGE I ODGOVORNOSTI NACIONALNIH SPORTSKIH SAVEZA

18.1 Svi nacionalni sportski savezi u Crnoj Gori i njihovi članovi moraju da postupaju u skladu sa Kodeksom, Internacionalnim standardima i ovim antidoping pravilima. Svi nacionalni sportski savezi u Crnoj Gori i njihovi članovi uključice u svoje politike, pravila i programe odredbe neophodne da se prizna nadležnost i odgovornost Komisije za implementaciju nacionalnog antidoping programa i sprovoditi ova antidoping pravila (uključujući sprovođenje testiranja)

direktno u pogledu sportista i drugih lica koji su u njihovoj nadležnosti prema onome što je utvrđeno u Uvodu ovih antidoping pravila (Dio „Predmet pravila“).

18.2 Svaki nacionalni sportski savez u Crnoj Gori prihvaćće i držaćće se duha i uslova nacionalnog antidoping programa i ovih antidoping pravila kao uslov za dobijanje finansijske i druge pomoći od nivoa vlasti Crne Gore i/ili Crnogorskog olimpijskog komiteta.

18.3 Svaki nacionalni sportski savez u Crnoj Gori ćće implementirati ova antidoping pravila bilo direktno ili pozivajućći se na njih u svojim pravilnicima i opštım aktima, statutu i/ili sportska pravila koja obavjezuju njihove ćlanove tako da ih nacionalni savez moćće sam sprovesti direktno nad sportistima i drugim licima koji su u njegovoj nadležnosti.

18.4 Usvajanjem ovih antidoping pravila i implementiranjem istih u svoje pravilnike i sportska pravila, nacionalni savezi ćće podrććavati i saraććivati sa Komisijom u toj funkciji. Takoćće, oni ćće priznati, biti vezani sa njima i sprovesti sve odluke donijete na osnovu ovih antidoping pravila, ukljuććujući odluke kojima se odreććuju kazne licima koja su u njihovoj nadležnosti.

18.5 Svi nacionalni sportski savezi u Crnoj Gori preduzećće odgovarajućće aktivnosti u sprovoććenju usaglaććavanja sa Kodeksom, Internacionalnim standardima, i ovim antidoping pravilima, izmećću ostalog:

- (1) sprovoććenje testiranja samo prema dokumentovanom nalogu njihovih internacionalnih federacija i angaććovanjem Komisije ili drugog nadležnog tijela za prikupljanje uzoraka, za uzorkovanje u skladu sa Internacionalnim standardom za testiranje i istragu;
- (2) priznavanje nadležnosti Komisije u skladu sa ćlanom 5.2.1 Kodeksa i asistiranje na odgovarajućći naććin Komisije u implementaciji nacionalnog programa doping kontrola za njihov sport;
- (3) analiziranje svih prikupljenih uzoraka u WADA akreditiranim laboratorijama ili laboratorijama odobrenim od strane WADA u skladu sa ćlanom 6.1; i
- (4) obezbjeććivanje uslova da svaki sluććaj povrede antidoping pravila na nacionalnom nivou koji su otkrili nacionalni sportski savezi presuććuje operativno nezavisna disciplinska Komisija u skladu s ćlanom 8.1 i Internacionalnim standardom za upravljanje rezultatima.

18.6 Svi nacionalni sportski savezi ćće donijeti pravila kojima se zahtijeva od sportista koji se pripremaju za ili uććestvuju na takmićenju ili aktivnosti odobrenoј ili organizovanoј od strane nacionalnog saveza ili jedne od njegovih organizacija ćlanica, i cjelokupnog pomoććnog osoblja tih sportista, da pristanu da budu obavezani ovim antidoping pravilima i da se povinuju procesu upravljanja rezultatima od strane antidoping organizacije, u skladu sa Kodeksom, kao uslov takvog uććećća.

18.7 Svi nacionalni sportski savezi ćće prijaviti Komisiji i svojoj internacionalnoj federaciji, svaku informaciju koja ukazuje na ili je u vezi sa povredom antidoping pravila i saraććivaćće u istragama koje sprovodi antidoping organizacija nadležna da sprovede istragu.

18.8 Svi nacionalni sportski savezi ćće donijeti disciplinska pravila kojima ćće zabraniti pomoććnom osoblju sportiste koje koristi zabranjene supstance ili zabranjene metode bez validnog

obrazloženja da pruža podršku sportistima koji su u nadležnosti Komisije ili nacionalnog saveza.

18.9 Svi nacionalni sportski savezi će sprovoditi antidoping edukaciju u saradnji sa Komisijom.

ČLAN 19 DODATNE ULOGE I ODGOVORNOSTI KOMISIJE

19.1 Pored uloga i odgovornosti utvrđenih u članu 20.5 Kodeksa za za nacionalne antidoping organizacije, Komisija će izvještavati WADA-u o svojoj usaglašenosti sa Kodeksom i Internacionalnim standardima u skladu sa članom 24.1.2 Kodeksa.

19.2 U skladu sa primjenjivim propisima, i u skladu sa članom 20.5.10 Kodeksa svi članovi odbora, direktor, službenici, zaposleni, i delegirane treće strane Komisije koji su uključeni u bilo koji aspekt doping kontrole, moraju potpisati izjavu Komisiji, u kojoj pristaju da budu obavezani ovim antidoping pravilima kao fizička lica koja su, u skladu sa Kodeksom, odgovorna da direktna i namjerna nepropisna postupanja.

19.3 U skladu sa primjenjivim propisima, i u skladu sa članom 20.5.11 Kodeksa, svi angažovani u Komisiji koji su uključeni u doping kontrolu (osim ovlašćenih antidoping edukacija i rehabilitacionih programa) moraju potpisati izjavu Komisiji, u kojoj potvrđuju da nijesu pod privremenom suspenzijom ili da im ne teče period zabrane učešća u sportu, kao i da nijesu direktno niti namjerno bili u prethodnih šest (6) godina uključeni u radnje koje bi predstavljale povrede antidoping pravila da su na njih bila primjenjiva pravila koja su u skladu sa Kodeksom.

ČLAN 20 DODATNE ULOGE I ODGOVORNOSTI SPORTISTA

20.1 Poznavanje i postupanje u skladu sa ovim antidoping pravilima.

20.2 Dostupnost za uzimanja uzorka u bilo koje vrijeme.

20.3 Odgovornost, u kontekstu antidopinga, za ono što se unose u organizam i koristi.

20.4 Obavijestiti medicinsko osoblje o svojoj obavezi nekorišćenja zabranjenih supstanci i zabranjenih metoda i uvjeriti se u to da bilo koja dobijena medicinska terapija nije u suprotnosti sa ovim antidoping pravilima.

20.5 Pružiti informaciju Komisiji i internacionalnoj federaciji o svakoj odluci onih koji nijesu potpisnici, a kojom se utvrđuje da je sportista počinio povredu antidoping pravila u prethodnih (10) deset godina.

20.6 Sarađivati sa antidoping organizacijama u istrazi povreda antidoping pravila.

Propust sportiste da u potpunosti sarađuje sa antidoping organizacijama koje ispituju povrede antidoping pravila može za posljedicu da ima prekršajnu odgovornost, u skladu sa zakonom.

20.7 Objaviti identitet svog pomoćnog osoblja na zahtjev Komisije ili nacionalnog sportskog saveza ili bilo koje druge antidoping organizacije koja ima nadležnost nad sportistom.

20.8 Agresivno ponašanje prema doping kontroloru ili drugom licu uključenom u doping kontrolu od strane sportiste, koje ipak ne predstavlja povredu Ometanje doping kontrole, može za posljedicu da ima prekršajnu odgovornost, u skladu sa zakonom.

ČLAN 21 DODATNE ULOGE I ODGOVORNOSTI POMOĆNOG OSOBLJA SPORTISTA

21.1 Poznavanje i postupanje u skladu sa ovim antidoping pravilima.

21.2 Sarađivati na sprovođenju programa testiranja sportista.

21.3 Koristiti svoj uticaj na vrijednosti i ponašanje sportiste u cilju podsticanja na pravilne antidoping stavove.

21.4 Pružiti informaciju Komisiji i njihovoj internacionalnoj federaciji o svakoj odluci onih koji nijesu potpisnici, a kojom se utvrđuje da je počinili povredu antidoping pravila u prethodnih (10) deset godina.

21.5 Sarađivati sa antidoping organizacijama u istrazi povreda antidoping pravila. Propust pomoćnog osoblja sportiste da u potpunosti sarađuje sa antidoping organizacijama koje ispituju povrede antidoping pravila može za posljedicu da ima prekršajnu odgovornost u skladu sa zakonom.

21.6 Pomoćno osoblje sportiste ne smije da posjeduje ili koristi bilo koju zabranjenu supstancu ili zabranjeni metod bez validnog opravdanja.

Bilo koje takvo posjedovanje ili korišćenje može za posljedicu da ima prekršajnu odgovornost, u skladu sa zakonom.

21.7 Agresivno ponašanje prema doping kontroloru ili drugom licu uključenom u doping kontrolu od strane pomoćnog osoblja sportiste, koje ipak ne predstavlja povredu Ometanje doping kontrole, može za posljedicu da ima prekršajnu odgovornost, u skladu sa zakonom.

ČLAN 22 DODATNE ULOGE I ODGOVORNOSTI DRUGIH LICA NA KOJA SE PRIMJENJUJU OVA ANTIDOPING PRAVILA

22.1 Poznavanje i postupanje u skladu sa ovim antidoping pravilima.

22.2 Pružiti informaciju Komisiji i njihovoj internacionalnoj federaciji o svakoj odluci onih koji nijesu potpisnici, a kojom se utvrđuje da je počinili povredu antidoping pravila u prethodnih (10) deset godina.

22.3 Sarađivati sa antidoping organizacijama u istrazi povreda antidoping pravila.

Propust bilo kog lica na koje se odnose ova antidoping pravila da u potpunosti saraduje sa antidoping organizacijama koje ispituju povrede antidoping pravila može za posledicu da ima prekršajnu odgovornost, u skladu sa zakonom.

22.4 Ne smiju da posjeduju ili koriste bilo koju zabranjenu supstancu ili zabranjeni metod bez validnog opravdanja.

22.5 Agresivno ponašanje prema doping kontroloru ili drugom licu uključenom u doping kontrolu od strane drugog lica, ometanje doping kontrole, može za posledicu da ima prekršajnu odgovornost, u skladu sa zakonom.

ČLAN 23 TUMAČENJE KODEKSA

23.1 Zvanični tekst Kodeksa čuva WADA i biće objavljen na engleskom i francuskom jeziku. U slučaju neslaganja između engleske i francuske verzije, engleska verzija je merodavna.

23.2 Komentari koji objašnjavaju različite odredbe Kodeksa koriste se u tumačenju Kodeksa.

23.3 Kodeks treba tumačiti kao nezavisan i autonoman tekst, a ne pozivajući se na postojeći zakon ili statute potpisnika ili vlada.

23.4 Zaglavlja koja se koriste za različite djelove i članove Kodeksa postoje zbog bolje preglednosti i ne treba ih smatrati suštinskim dijelom Kodeksa niti držati da na bilo koji način utiču na jezik odredbi na koje se odnose.

23.5 Kada se u Kodeksu ili Internacionalnom standardu koristi izraz „dani“, to označava kalendarske dane, osim ako nije drugačije određeno.

23.6 Kodeks se neće primjenjivati retroaktivno na slučajeve koji su bili u postupku prije datuma prihvatanja Kodeksa od strane nekog potpisnika i implementiranja njegovih odredbi. U svakom slučaju, povrede antidoping pravila prije donošenja Kodeksa će se i dalje računati kao "prva povreda" ili "druga povreda" za potrebe određivanja kazni prema članu 10 u slučaju naknadnih, povreda počinjenih posle prihvatanja Kodeksa.

23.7 Svrha, opseg i organizacija Svjetskog antidoping programa i Kodeksa i DODATAK 1-DEFINICIJE predstavljaju sastavne djelove Kodeksa.

ČLAN 24 PRELAZNE ODREDBE

24.1 Kada se u ovim antidoping pravilima koristi izraz „dani“, to označava kalendarske dane, osim ako nije drugačije određeno.

24.2 Ova antidoping pravila treba tumačiti kao nezavisan i autonoman tekst, a ne pozivajući se na postojeći zakone ili pravila.

24.3 Ova antidoping pravila su usvojena u skladu sa primjenjivim odredbama Kodeksa i Internacionalnih standarda i treba ih tumačiti na način koji je u skladu sa primjenjivim odredbama Kodeksa i Internacionalnih standarda. Kodeks i Internacionalni standardi će se smatrati integralnim dijelom ovih antidoping pravila i biće mjerodavni u slučaju neslaganja sa ovim pravilima.

24.4 Uvod i Dodatak 1 predstavljaju sastavne djelove ovih antidoping pravila.

24.5 Komentari koji objašnjavaju različite odredbe Kodeksa na koje se pozivaju ova antidoping pravila se tretiraju kao u potpunosti uključene u ova pravila i koriste se u tumačenju ovih antidoping pravila.

24.6 Ova antidoping pravila stupaju na snagu 1. januara 2021. godine. Stupanjem na snagu ovih pravila prestaje da važi **Pravilnik o antidoping pravilima Crnogorskog olimpijskog komiteta koja su donesena u januaru 2011. godine.**

24.7 Ova antidoping pravila se neće primjenjivati retroaktivno na pitanja koja su u postupku rješavanja na dan stupanja na snagu. Međutim:

24.7.1 Povreda antidoping pravila prije dana stupanja na snagu ovih pravila će se i dalje računati kao „prva povreda“ ili „druga povreda“ za potrebe utvrđivanja kazni prema članu 10 u slučaju naknadnih povreda počinjenih posle dana stupanja na snagu ovih pravila.

24.7.2 Za bilo koji slučaj povrede antidoping pravila koji je neriješen na dan stupanja na snagu ovih pravila i za svaki slučaj povrede antidoping pravila koji je pokrenut nakon stupanja na snagu ovih pravila, a na osnovu povrede antidoping pravila koja se dogodila prije stupanja na snagu ovih pravila, važiće antidoping pravila koja su bila na snazi u vrijeme kada je došlo do navodne povrede antidoping pravila, a ne ova antidoping pravila, osim ako organ koje vodi slučaj ne utvrdi da je primjena principa „*lex mitior*“ odgovarajuća za okolnosti datog slučaja. U ove svrhe, retrospektivni periodi u kome se prethodne povrede mogu smatrati višestrukim povredama iz člana 10.9.4 i zastarjelost utvrđena u članu 16 predstavljaju proceduralna pravila, a ne materijalna pravila, i treba ih primjenjivati retroaktivno, zajedno sa svim ostalim proceduralnim pravilima iz ovih antidoping pravila (pod uslovom da se član 16 primjenjuje samo retroaktivno ako rok zastarjelosti nije istekao do dana stupanja na snagu ovih pravila).

24.7.3 Svaki propust u vezi sa obavezom dostupnosti za testiranje izvan takmičenja iz člana 2.4 (bilo da je u pitanju propust u vezi sa dostavljanjem podataka o lokaciji ili propušten test, u skladu sa utvrđenim u Internacionalnom standardu za upravljanje rezultatima) prije dana stupanja na snagu ovih pravila, važiće i dalje i biti mjerodavan, sve do isteka, u skladu sa Internacionalnom standardom za upravljanje rezultatima, s tim da će se u svakom slučaju smatrati isteklim dvanaest (12) mjeseci nakon što se desio.

24.7.4 U vezi sa slučajevima kada je konačna odluka o povredi antidoping pravila donijeta prije početka primjene ovih pravila, ali sportista ili drugo lice još uvijek izdržavaju period zabrane da se takmiči, isti se mogu obratiti Komisiji ili drugoj antidoping organizaciji koja je bila odgovorna za upravljanje rezultatima da razmotri umanjenje perioda zabrane u svijetlu ovih antidoping

pravila. Takav zahtjev mora biti podniet prije isteka perioda zabrane učešća u sportu. Odluka donijeta od strane antidoping organizacije podložna je žalbi u skladu sa članom 13.2. Ova antidoping pravila se neće primjenjivati na bilo koji slučaj gdje je donijeta konačna odluka o povredi antidoping pravila i period zabrane učešća u sportu je istekao.

24.7.5 U svrhe procjene perioda zabrane učešća u sportu za drugu povredu iz člana 10.9.1, kada je kazna za prvu povredu utvrđena na osnovu pravila koja su važila prije ovih, primjenjivaće se period zabrane učešća u sportu koji bi bio utvrđen za prvu povredu da su važila ova antidoping pravila.

24.7.6 Izmjene Liste zabranjenih sredstava i tehnički dokumenati koje se odnose na supstance ili metode sa Liste zabranjenih doping sredstva neće se, osim ako se to posebno ne odredi drugačije, primijeniti retroaktivno. Izuzetno, međutim, kada su zabranjena supstanca ili zabranjeni metod uklonjeni sa Liste zabranjenih doping sredstva, sportista ili druga osoba koja trenutno služi period zabrane da se takmiči zbog ranije zabranjene supstance ili zabranjenog metoda može podnijeti zahtjev Komisiji ili drugoj antidoping organizaciji koja je bila odgovorna za upravljanje rezultatima i povredu antidoping pravila da razmotri smanjenje perioda zabrane da se takmiči u svijetlu uklanjanja supstance ili metoda sa Liste zabranjenih doping sredstva.

DODATAK 1 DEFINICIJE

ADAMS (ADAMS): Internet baza podataka čije je ime skraćenica za Antidoping administrativni sistem za upravljanje. Ova baza podataka služi za unos, čuvanje, razmjenu i obavještanje, i dizajnirana je tako da pomogne učesnicima i WADA u njihovim antidoping aktivnostima, a da u isto vrijeme zaštiti privatnost podataka u skladu sa odgovarajućim propisima.

Davanje (Administration): Omogućavanje, snabdijevanje, nadgledanje, stvaranje uslova ili drugo učestvovanje u korišćenju ili pokušaju korišćenja zabranjene supstance ili zabranjenog metoda od strane drugog lica. Međutim, ova definicija ne obuhvata aktivnosti dobronamjernog medicinskog osoblja uključujući i davanje zabranjene supstance ili zabranjene metode u opravdane terapijske svrhe ili iz drugih prihvatljivih razloga i ne obuhvata aktivnosti koje uključuju zabranjene supstance koje nijesu zabranjene izvan takmičenja, osim ukoliko okolnosti u cjelini pokazuju da zabranjene supstance nijesu namijenjene za opravdanu terapijsku svrhu ili su namijenjene poboljšanju sportskih sposobnosti.

Nepovoljan analitički nalaz (Adviserse Analytical Finding): Izvještaj laboratorije ili nekog drugog od strane WADA akreditovanog tijela u kome se, u skladu sa Internacionalnim standardom za laboratorije utvrđuje da je u uzorku pronađeno prisustvo zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera ili dokazuje korišćenje zabranjenog metoda.

Nepovoljan nalaz u pasošu (Advijerse Passport Finding): Izvještaj kojim se utvrđuje nepovoljan nalaz u pasošu, kao što je predviđeno u primjenjivim Internacionalnim standardima.

Otežavajuće okolnosti (Aggravating Circumstances): Okolnosti ili postupci sportiste ili drugog lica koje mogu opravdati izricanje perioda zabrane učešća koji je veći od standardnog. Takve okolnosti i postupci uključuju, ali nijesu ograničeni na: sportistu ili drugo lice koje je koristilo ili posjedovalo više zabranjenih supstanci ili zabranjenih metoda, koristilo ili posjedovalo zabranjenu supstancu ili zabranjenu metodu u više navrata ili počinilo više drugih povreda antidoping pravila; pojedinca za koga je razumno i vjerovatno da će uživati efekte povećanja performansi u dužem periodu od inače primjenjivog perioda zabrane učešća; sportistu ili lice koja se bavi prevarnim ili opstruktivnim ponašanjem da bi izbjeglo otkrivanje ili procesuiranje povrede antidoping pravila; ili sportistu ili drugo lice koje je uključeno u ometanje tokom procesa upravljanja rezultatima. Da bi se izbjegla sumnja, ovdje opisani primjeri okolnosti i postupanja nijesu isključivi, a druge slične okolnosti ili postupanje takođe mogu opravdati izricanje dužeg perioda zabrane učešća.

Antidoping aktivnosti (*Anti-Doping Activities*): Antidoping edukacija i informacije, planiranje distribucije testova, održavanje registrovane test grupe, upravljanje biološkim pasošima sportista, sprovođenje testiranja, organizovanje analize uzoraka, prikupljanje obavještajnih podataka i sprovođenje istraga, obrada TUE zahtjeva, upravljanje rezultataima, monitoring i primjena izrečenih sankcija, i sve ostale aktivnosti koje se odnose na borbu protiv dopinga koje treba da sprovedu antidoping organizacije ili u neko drugi njihovo ime, kako je utvrđeno u Kodeksu i / ili Internacionalnim standardima.

Antidoping organizacija (*Anti-Doping Organization*): WADA ili potpisnik koji je odgovoran za donošenje pravila za pokretanje, izvršenje i sprovođenje bilo kog dijela procesa doping kontrole. Tu spadaju na primjer Međunarodni olimpijski komitet, Međunarodni paraolimpijski komitet, drugi organizatori velikih sportskih događaja koji sprovode testiranje na svojim događajima, internacionalne federacije i nacionalne antidoping organizacije.

Sportista (*Athlete*): Bilo koje lice koje se takmiči u sportu na internacionalnom nivou (prema definiciji svake internacionalne federacije), ili na nacionalnom nivou (prema definiciji svake nacionalne antidoping organizacije). Antidoping organizacija ima diskreciono pravo da primjeni antidoping pravila i na sportiste koji nijesu sportisti internacionalnog ranga niti sportisti nacionalnog ranga, i na taj način ih podvede pod definiciju "sportiste". U odnosu na sportiste koji nijesu internacionalnog niti nacionalnog ranga, antidoping organizacija ima diskreciono pravo da: sprovede ograničen broj testiranja ili uopšte ne sprovode testiranje; analizira uzorke na manji broj zabranjenih supstanci u odnosu na kompletne analize; zahtijeva limitirane podatke o lokaciji ili ih uopšte ne zahtijeva; ne zahtijeva prijavu TUE unaprijed. Međutim, ako dođe do povrede antidoping pravila iz člana 2.1 ili člana 2.5 od strane sportiste nad kojim je antidoping organizacija izabrala da ima nadležnost za testiranje, a koji se ne takmiči na internacionalnom ili nacionalnom nivou, već u nižem rangu, kazne koje su utvrđene u Kodeksu moraju biti primijenjene. Za potrebe člana 2.8 i člana 2.9 i u cilju pružanja antidoping informacija i edukacije, sportisti su sva lica koja se takmiče u sportu i u nadležnosti su potpisnika, vlade ili drugih sportskih organizacija koje prihvataju Kodeks.

Biološki pasoš sportiste (*Athlete Biological Passport*): Program i metodi prikupljanja podataka kao što je opisano u Internacionalnim standardima za testiranje i istragu i u Internacionalnim standardima za laboratorije.

Pomoćno osoblje sportiste (*Athlete Support Personnel*): Trener, menadžer, agent, članovi tima, zvaničnici, medicinsko i paramedicinsko osoblje koje radi sa sportistom ili liječi sportistu koji učestvuje u sportskim takmičenjima ili se sprema za njih.

Pokušaj (*Attempt*): Namjerna aktivnost koja predstavlja suštinski korak u postupanju usmjerenom ka činjenju povrede antidoping pravila. Međutim, neće se smatrati da je počinjena povreda antidoping pravila isključivo na osnovu pokušaja da se počinji povreda, u slučaju da lice odustane od pokušaja prije nego što ga otkrije treća strana koja ne učestvuje u pokušaju.

Atipični nalaz (*Atypical Finding*): Izveštaj iz laboratorije ili drugog, od strane WADA, akreditovanog tijela, koji zahtijeva dalju istragu, kao što je predviđeno Internacionalnim standardom za laboratorije i povezanom tehničkom dokumentaciju, prije odlučivanja da li je u pitanju nepovoljni analitički nalaz.

Atipični nalaz u pasošu (*Atypical Passport Finding*): Izveštaj kojim se utvrđuje atipični nalaz u pasošu, kao što je predviđeno u primjenjivim Internacionalnim standardima.

CAS (*CAS*): – Međunarodna arbitraža za sport

Kodeks (*Code*): Svjetski antidoping kodeks.

Takmičenje (*Competition*): Pojedinačna trka, utakmica, meč, igra ili sportsko takmičenje. Na primjer, košarkaška utakmica ili olimpijsko finale u trci na 100 metara. Za etapne trke i druga sportska nadmetanja u kojima se pobjednik proglašava na dnevnom nivou ili nekom drugom učestalošću, razlika između takmičenja i sportskog događaja biće ona koja je predviđena pravilima nadležne internacionalne federacije.

Mjere koje se preduzimaju odnosno posljedice koje nastaju zbog povreda antidoping pravila ("Posljedice") (*Consequences of Anti-Doping Rule Violations ("Consequences")*): Za povredu antidoping pravila koju počinji sportista ili neko drugo lice može se izreći jedna ili više od sljedećih mjera: (a) diskvalifikacija, što znači da se rezultati sportiste na nekom takmičenju ili sportskom događaju poništavaju, uz sve posljedice koje iz toga slijede, uključujući oduzimanje medalja, bodova i nagrada; (b) zabrana učešća, što znači da je sportisti ili nekom drugom licu onemogućeno da određeno vrijeme učestvuje na bilo kom takmičenju ili u drugoj sportskoj aktivnosti ili da prima finansijsku pomoć u skladu sa članom 10.14; (c) privremena suspenzija, što znači da je sportisti ili nekom drugom licu privremeno onemogućeno da učestvuje na bilo kom takmičenju ili u sportskoj aktivnosti, prije konačne odluke sa pretresa koji je vođen u skladu sa članom 8; (d) finansijske posljedice koje se odnose na CAS troškove ili finansijske sankcije nametnute za povredu antidoping pravila ili za nadoknadu troškova u vezi sa povredom antidoping pravila; i (e) javno objavljivanje koje podrazumeva objavljivanje informacija u vezi sa povredom antidoping pravila kao što je opisano u članu 14. Timovima u timskom sportu mogu takođe biti izrečene mjere opisane u članu 11.

Kontaminiran proizvod (*Contaminated Product*): Proizvod koji sadrži zabranjenu supstancu koja nije navedena na etiketi proizvoda ili u informacijama dostupnim pri internet pretraživanju, sprovedenom u razumnoj mjeri.

Određeni limit (*Decision Limit*): Određeni limit/prag za količinu prisustva supstance u uzorku, iznad koga se prijavljuje nepovoljni analitički nalaz, kao što je definisano u Internacionalnom standardu za laboratorije.

Delegirana treća strana (*Delegated Third Party*): Bilo koje lice kome antidoping organizacija delegira bilo koji aspekt doping kontrole ili antidoping edukacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na treća lica ili druge antidoping organizacije koje vrše prikupljanje uzoraka ili druge usluge doping kontrole ili sprovode antidoping edukativne programe za antidoping organizaciju ili pojedince koji služe kao nezavisni ugovarači koji vrše usluge doping kontrole za antidoping organizaciju (npr. doping kontrolori koji nijesu zaposleni u antidoping organizaciji ili čeperoni). Ova definicija ne uključuje CAS.

Diskvalifikacija (*Disqualification*): Pogledati Mjere koje se preduzimaju odnosno posljedice koje nastaju zbog povreda antidoping pravila.

Doping kontrola (*Doping Control*): Svi koraci i faze počev od plana rasporeda testiranja, pa do konačne odluke o bilo kojoj žalbi i primjeni izrečenih mjera, uključujući sve korake i faze između, uključujući ali ne ograničavajući se na testiranje, istragu, whereabouts obrasce, TUE, prikupljanje i rukovanje uzorcima, laboratorijsku analizu, upravljanje rezultatima i istrage ili postupke koji se odnose na kršenje člana 10.14 (status tokom perioda zabrane učešća ili privremene suspenzije).

Edukacija (*Education*): Proces učenja kako bi se stvorile vrijednosti i razvila ponašanja koja podstiču i štite duh sporta i sprečavaju namjerno i nenamjerno dopingovanje.

Sportski događaj (*Event*): Serija pojedinačnih takmičenja koja se odvijaju zajedno i upravlja im jedno tijelo (npr. Olimpijske igre, svjetska prvenstva ili Panameričke igre).

Trajanje sportskog događaja (*Event Period*): Period između početka i kraja sportskog događaja, koji je određen od strane tijela koje upravlja sportskim događajem.

Mjesto na kome se održava sportski događaj (*Event Venues*): Mjesto određeno kao takvo, od strane tijela koje upravlja sportskim događajem.

Propust (*Fault*): Propust je svako kršenje dužnosti ili nedostatak pažnje koji se zahtijeva u određenoj situaciji. Faktori koje treba uzeti u obzir prilikom procjene stepena propusta sportiste ili drugog lica uključuju, na primjer, iskustvo sportiste ili drugog lica, da li je sportista ili drugo lice - zaštićeno lice, posebne okolnosti kao što su invaliditet, stepen rizika koji je trebalo da bude prepoznat od strane sportiste i nivo pažnje i razmatranja pokazan od sportiste u odnosu na ono što trebalo da bude prepoznati stepen rizika. U procjeni stepena propusta sportiste ili drugog lica, posmatrane okolnosti moraju biti dovoljno specifične i relevantne da objasne odstupanje sportiste ili drugog lica od očekivanog standarda ponašanja. Shodno tome, na primjer, činjenica da bi

sportista mogao da izgubi šansu da zaradi velike svote novca tokom perioda zabrane, činjenica da je sportisti preostalo kratko vrijeme do kraja karijere, ili kalendar sportskih takmičenja, ne mogu biti relevantni faktori za razmatranje smanjenja perioda zabrane po članovima 10.6.1 ili 10.6.2

Finansijske posljedice (*Financial Consequences*): Pogledati Mjere koje se preduzimaju odnosno posljedice koje nastaju zbog povreda antidoping pravila.

Na takmičenju (*In-Competition*): Period koji počinje u 23.59 časova na dan prije takmičenja u kome sportista treba da učestvuje do kraja tog takmičenja i procesa prikupljanja uzorka u vezi sa takmičenjem. Međutim, WADA za određeni sport može da odobri alternativnu definiciju ako Internacionalna federacija pruži ubjedljivo opravdanje da je za njen sport neophodna drugačija definicija; nakon takvog WADA odobrenja, alternativna definicija će važiti za sve organizatore velikih sportskih događaja u tom određenom sportu.

Program nezavisnog posmatrača (*Independent Observer Program*): Tim posmatrača, i/ili revizora pod supervizijom WADA-e, koji posmatraju i daju preporuke vezane za proces doping kontrole, prije ili u toku određenog sportskog događaja i izvještavaju o svojim zapažanjima, kao dio WADA programa monitoringa usaglašenosti.

Individualni sport (*Individual Sport*): Sport koji nije timski.

Zabrana/Period zabrane učešća (*Ineligibility*): Pogledati Mjere koje se preduzimaju odnosno posljedice koje nastaju zbog povreda antidoping pravila.

Institucionalna nezavisnost (*Institutional Independence*): Žalbena tijelo mora biti institucionalno potpuno nezavisno od antidoping organizacije odgovorne za upravljanje rezultatima. Zbog toga ih ni na koji način ne smije biti upravljano, povezano sa ili zavisno od antidoping organizacije odgovorne za upravljanje rezultatima.

Internacionalni sportski događaj (*International Event*): Sportski događaj ili takmičenje u kome je Međunarodni olimpijski komitet, Međunarodni paraolimpijski komitet, internacionalna federacija, organizator velikog sportskog događaja, ili neka druga internacionalna sportska organizacija tijelo koje upravlja tim događajem ili imenuje tehničko osoblje za taj događaj.

Sportista internacionalnog ranga (*International-Level Athlete*): Sportista koji učestvuje u sportu na internacionalnom nivou, onako kako je to definisano od strane svake internacionalne federacije posebno, u skladu sa Internacionalnim standardima za testiranje i istragu.

Internacionalni standardi (*International Standard*): Standardi koje je usvojila WADA u cilju pružanja podrške Kodeksu. Usaglašenost sa Internacionalnim standardima (nasuprot nekim drugim standardima, praksi ili procedurama) biće dovoljan uslov da se konstatuje da su procedure utvrđene Internacionalnim standardima pravilno sprovedene. Internacionalni standardi će uključivati i bilo koji tehnički dokument, izdat u skladu sa Internacionalnim standardima.

Organizatori internacionalnog sportskog događaja (*Major Event Organizations*): Kontinentalne asocijacije nacionalnih olimpijskih komiteta i druge multisportske internacionalne organizacije

koje imaju funkciju upravnog tijela bilo kog kontinentalnog, regionalnog ili drugog internacionalnog sportskog događaja.

Marker (*Marker*): Jedinjenje, grupa jedinjenja ili biološki parametri koji ukazuju na korišćenje zabranjene supstance ili zabranjenog metoda

Metaboliti (*Metabolite*): Bilo koja supstanca koja nastaje biotransformacionim procesom.

Minimalni nivo za izvještavanje (*Minimum Reporting Level*): Procijenjena koncentracija zabranjene supstance ili njenih metabolite ili markera u uzorku ispod koje laboratorije akreditovane od strane WADA ne bi trebalo da izvještavaju o uzorku kao nepovoljnom analitičkom nalazu.

Maloljetnik (*Minor*): Fizičko lice mlađe od 18 godina.

Nacionalna antidoping organizacija (*National Anti-Doping Organization*): Tijelo koje svaka zemlja odredi za nosioca osnovnih prava i odgovornosti i koje na nacionalnom nivou usvaja i sprovodi antidoping pravila, rukovodi prikupljanjem uzoraka, upravlja rezultatima testiranja i vodi proces upravljanja rezultatima. Ako nadležni javni organi nijesu imenovali to tijelo, nacionalna antidoping organizacija biće nacionalni olimpijski komitet zemlje ili tijelo koje on odredi.

Nacionalni sportski događaj (*National Event*): Sportski događaj u kome učestvuju sportisti internacionalnog ili nacionalnog ranga, a koji nije internacionalni sportski događaj.

Nacionalni savez (*National Federation*): Nacionalni ili regionalni sportski savez u Crnoj Gori koji je član ili je priznat od strane internacionalne federacije, koji rukovodi sportom te internacionalne federacije u Crnoj Gori.

Sportista nacionalnog ranga (*National-Level Athlete*): Sportista koji učestvuje u sportu na nacionalnom nivou, onako kako je to definisano od strane svake nacionalne antidoping organizacije posebno, u skladu sa Internacionalnim standardima za testiranje i istragu.

Nacionalni olimpijski komitet (*National Olympic Committee*): Organizacija priznata od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta. Izraz nacionalni olimpijski komitet će se takođe odnositi na nacionalnu sportsku konfederaciju u zemljama u kojima nacionalna sportska konfederacija preuzima tipične odgovornosti u oblasti borbe protiv dopinga u sportu, koje inače obavlja nacionalni olimpijski komitet.

Bez propusta ili nemara (*No Fault or Negligence*): Kada sportista ili drugo lice dokaže da nije znalo ili sumnjalo, i da razumno gledano, nije moglo da zna ili sumnja, čak i uz najveću opreznost, da je koristilo ili da mu je data zabranjena supstanca ili zabranjeni metod ili da je na drugi način povredilo antidoping pravilo. Osim u slučaju zaštićenog lica ili rekreativnog sportiste, za bilo koju povredu iz člana 2.1, sportista mora takođe da utvrdi kako je zabranjena supstanca dospjela u organizam sportiste.

Operativna nezavisnost (*Operational Independence*): To znači da (1) članovi odbora, članovi osoblja, članovi Komisija, konsultanti i zvaničnici antidoping organizacije odgovorni za upravljanje rezultatima ili pridružene organizacije (npr. federacija članova ili konfederacija), kao i bilo koje lice koje je uključeno u istragu i prethodno odlučivanje o predmetu ne mogu biti imenovani članovi i / ili službenici (u mjeri u kojoj je takav službenik uključen u raspravni postupak i / ili sastavljanje bilo koje odluke) pretresnih odbora te antidoping organizacije sa odgovornošću za upravljanje rezultatima i (2) komisije za pretres moraju biti u stanju da vode proces rasprave i odlučivanja bez uplitanja antidoping organizacije ili bilo koje treće strane. Cilj je obezbijediti da članovi tijela za pretres ili pojedinci koji su na neki drugi način uključeni u donošenje odluke tog tijela nijesu uključeni u istragu ili odluke u vezi s tim da se slučaj procesuiraju.

Izvan takmičenja (*Out-of-Competition*): Bilo koji period koji nije na takmičenju.

Učesnik (*Participant*): Sportista ili pomoćno osoblje sportiste.

Nacionalni savez (*National Federation*): Nacionalni ili regionalni sportski savez u Crnoj Gori koji je član ili je priznat od strane internacionalne federacije, koji rukovodi sportom te internacionalne federacije u Crnoj Gori.

Sportista nacionalnog ranga (*National-Level Athlete*): Sportista koji učestvuje u sportu na nacionalnom nivou, onako kako je to definisano od strane svake nacionalne antidoping organizacije posebno, u skladu sa Internacionalnim standardima za testiranje i istragu.

Nacionalni olimpijski komitet (*National Olympic Committee*): Organizacija priznata od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta. Izraz nacionalni olimpijski komitet će se takođe odnositi na nacionalnu sportsku konfederaciju u zemljama u kojima nacionalna sportska konfederacija preuzima tipične odgovornosti u oblasti borbe protiv dopinga u sportu, koje inače obavlja nacionalni olimpijski komitet.

Lice (*Person*): Fizičko lice ili organizacija ili neki drugi entitet.

Posjedovanje (*Possession*): Stvarno, fizičko posjedovanje, ili izvedeno posjedovanje (koje će biti utvrđeno samo ako lice ima isključivu kontrolu ili namjerava da uspostavi kontrolu nad zabranjenom supstancom ili zabranjenim metodom ili nad prostorijama u kojima se nalazi zabranjena supstanca ili zabranjeni metod); pod uslovom da će, ako lice nema isključivu kontrolu nad zabranjenom supstancom ili zabranjenim metodom ili nad prostorijama u kojima se nalazi zabranjena supstanca ili zabranjeni metod, izvedeno posjedovanje biti utvrđeno jedino u slučaju da je lice znalo za postojanje zabranjene supstance ili metoda i imalo nameru da njima raspolaže. Pod uslovom, međutim, da neće biti ustanovljena povreda antidoping pravila isključivo na osnovu posjedovanja ako je, prije nego što dobije bilo kakvo obavještenje da je počinilo povredu antidoping pravila, lice preduzelo konkretne mjere koje pokazuju da lice nikada nije namjeravalo da posjeduje zabranjene supstance i metode i da se odreklo dotadašnjeg posjedovanja zabranjene supstance i metode konkretnim prijavljivanjem antidoping organizaciji. Ne koseći se ni sa čim navedenim u ovoj definiciji, kupovina (uključujući elektronska ili druga sredstva) zabranjene supstance ili zabranjenog metoda predstavlja posjedovanje od strane lica koje kupuje.

Lista zabranjenih sredstava (*Prohibited List*): Lista na kojoj su navedene zabranjene supstance i zabranjeni metodi.

Zabranjeni metod (*Prohibited Method*): Bilo koji metod koji je naveden kao takav na Listi zabranjenih sredstava

Zabranjena supstanca (*Prohibited Substance*): Bilo koja supstanca koja je navedena kao takva na Listi zabranjenih sredstava.

Zaštićeno lice (*Protected Person*): Sportista ili drugo fizička lice koje u vrijeme povrede antidoping pravila: (1) nije napunilo šesnaest (16) godina; (2) nije navršilo osamnaest (18) godina i nije uključeno u nijednu registrovanu test grupu i nikada se nije takmičilo na bilo kom internacionalnom događaju u otvorenoj kategoriji; ili (3) je utvrđeno primjenom važećih nacionalnih zakonodavstva da joj, iz razloga koji nijesu starosni, nedostaje poslovna sposobnost.

Privremeni pretres (*Provisional Hearing*): Za potrebe člana 7.4.3, ubrzani skraćeni pretres koji prethodi pretresu prema članu 8, u kome se sportisti daje obavještenje i prilika da se izjasni u pismenom ili usmenom obliku.

Privremena suspenzija (*Provisional Suspension*): Pogledati Mjere koje se preduzimaju odnosno posljedice koje nastaju zbog povreda antidoping pravila.

Javno objavljivanje (*Publicly Disclose*): Pogledati Mjere koje se preduzimaju odnosno posljedice koje nastaju zbog povreda antidoping pravila.

Regionalna antidoping organizacija (*Regional Anti-Doping Organization*): Regionalno tijelo određeno od strane zemalja članica u cilju koordinisanja i upravljanja delegiranim oblastima njihovih nacionalnih antidoping programa, što može da uključuje usvajanje i primjenu antidoping pravila, planiranje i prikupljanje uzoraka, upravljanje rezultatima, reviziju TUE, vođenje pretresa i primjenu edukativnih programa na regionalnom nivou.

Registrovana test grupa (*Registered Testing Pool*): Grupa sportista najvišeg ranga uspostavljena posebno na internacionalnom nivou od strane internacionalne federacije i na nacionalnom nivou od strane nacionalne antidoping organizacije, koji podliježu testiranju na takmičenju i izvan takmičenja kao sastavni dio plana rasporeda testiranja internacionalne federacije ili nacionalne antidoping organizacije i shodno tome su u obavezi da obezbijede podatke o lokaciji ustanovljene u članu 5.5 i u Internacionalnim standardima za testiranje i istragu.

Upravljanje rezultatima (*Results Management*): Proces koji obuhvata vremenski okvir počev od obavještenja u skladu sa članom 5. Internacionalnog standarda za upravljanje rezultatima, ili u određenim slučajevima (npr. atipični nalaz, biološki pasoš sportiste, whereabouts propust) od preduzetih koraka prije obavještanja, a koji su izričito predviđeni u članu 5. Internacionalnog standarda za upravljanje rezultatima, pa kroz proces sve do konačnog rješenja stvari, uključujući završetak postupka pretresa na prvoj instanci ili rješavanja žalbe (ako je uložena žalba).

Uzorak (*Sample or Specimen*): Bilo koji biološki materijal prikupljen u svrhe doping kontrole.

Potpisnici (*Signatories*): Tijela koja potpišu Kodeks i koja pristanu da se usaglase sa Kodeksom, kao što je predviđeno u členu 23.

Specifični metod (*Specified Method*): Pogledati član 4.2.2.

Specifične supstance (*Specified Substance*): Pogledati član 4.2.2.

Striktna odgovornost (*Strict Liability*): pravilo koje predviđa da u skladu sa članom 2.1 i članom 2.2, nije neophodno da nacionalna antidoping organizacija dokaže da kod sportiste postoji namjera, propust, nemar ili svjesno korišćenje, kako bi ustanovila povredu antidoping pravila.

Zloupotrebe supstance (*Substance of Abuse*): Pogledati član 4.2.3.

Značajan doprinos (*Substantial Assistance*): U svrhe iz člana 10.7.1, lice koja pruža značajan doprinos mora: (1) potpuno objelodaniti u pisanoj formi ili snimjenoj izjavi sve informacije koje posjeduje u vezi sa povredom antidoping pravila ili drugim postupcima opisanim u členu 10.7.1.1. i (2) potpuno saradivati sa istragom i pri odlučivanju u bilo kom slučaju ili stvari koja se tiče te informacije, uključujući na primjer, svjedočenje na pretresu, ukoliko to zahtijeva antidoping organizacija ili tijelo koje vodi pretres. Dalje, informacija koja je pružena mora biti vjerodostojna i mora se odnositi na bitne djelove slučaja ili postupka koji se pokreće, ili ukoliko slučaj ili postupak nije pokrenut, da obezbijedi dodatnu osnovu za pokretanje slučaja.

Ometanje (*Tampering*): Namjerno postupanje koje podriva proces doping kontrole, ali koje inače ne bi bilo uključeno u definiciju zabranjenih metoda. Ometanje uključuje, ali bez ograničavanja samo na to, nuđenje ili prihvatanje mita da bi izvršili ili ne izvršili neku radnju, sprečavajući prikupljanje uzorka, utičući ili onemogućujući analizu uzorka, falsifikovanje dokumenata predatih antidoping organizaciji ili TUE odboru ili organu za pretres, pribavljanje lažnih iskaza svjedoka, činjenje bilo kakvih drugih prevarnih radnji protiv antidoping organizacije ili tijela za pretres, koje utiču na upravljanje rezultatima ili izricanje mjera, i bilo koje drugo slično namjerno uplitanje ili pokušaj miješanja u bilo koji aspekt doping kontrole.

Ciljano testiranje (*Target Testing*): Odabir određenih sportista za testiranje u skladu sa kriterijumima navedenim u Internacionalnim standardima za testiranje i istragu.

Timski sport (*Team Sport*): Sport u kome je dozvoljena izmjena igrača tokom takmičenja.

Tehnički dokument (*Technical Document*): Dokument koji povremeno usvaja i objavljuje WADA, a sadrži obavezne tehničke zahtjeve po određenim antidoping pitanjima, onako kako je utvrđeno u Internacionalnom standardu.

Testiranje (*Testing*): Djelovi procesa doping kontrole koji uključuju plan rasporeda testiranja, prikupljanje uzoraka, rukovanje uzorcima i transport uzoraka do laboratorije.

Izuzete za terapeutsku upotrebu (*TUE*): Izuzete za terapeutsku upotrebu omogućava sportisti čije zdravstveno stanje to zahtijeva, da koristi zabranjenu supstancu ili zabranjeni metod, ali samo ako su ispunjeni uslovi iz člana 4.4 i Internacionalnog standarda za TUE.

Prodaja (*Trafficking*): Prodaja, davanje, transport, slanje, isporuka ili distribucija (ili posjedovanje u te svrhe) zabranjene supstance ili zabranjenog metoda (bilo fizički, elektronski ili na neki drugi način) od strane sportiste, pomoćnog sportskog osoblja ili nekog drugog lica koje je u nadležnosti antidoping organizacije, bilo kojoj trećoj strani; uzimajući u obzir da ova definicija, kako je data, ne uključuje dobronamerne aktivnosti medicinskog osoblja, koje uključuju zabranjene supstance, upotrijebljene za istinite i zakonite terapeutske svrhe ili ostale prihvatljive razloge, i ne uključuju aktivnosti sa zabranjenim supstancama koje nijesu zabranjene na testiranju izvan takmičenja, osim ukoliko okolnosti u cjelini ukazuju na to da takve zabranjene supstance nijesu namijenjene za istinite i zakonite terapeutske svrhe, ili su namijenjene za poboljšanje sportskih performansi.

UNESCO konvencija (*UNESCO Convention*): Međunarodna konvencija protiv dopinga u sportu, usvojena na 33. zasjedanju UNESCO generalne konferencije, 19. oktobra 2005, uključujući i sve amandmane usvojene od strane članica Konvencije i na konferencijama potpisnika Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu.

Korišćenje (*Use*): Primjena, unošenje, ubrizgavanje ili konzumiranje na bilo koji način zabranjene supstance ili zabranjenog metoda.

WADA (*WADA*): Svjetska antidoping agencija

Sporazum da se pružene informacije neće koristiti ukoliko institut pružanja značajne pomoći ne bude realizovan (*Without Prejudice Agreement*): U svrhu stavova 10.7.1.1 i 10.8.2, pisani sporazum između antidoping organizacije i sportiste ili drugog lica koji dozvoljava sportisti ili drugom licu davanje informacija antidoping organizaciji u definisanom vremenski ograničenom okviru uz razumijevanje da, ako nije finalni sporazum za značajnu pomoć ili rješavanje slučaja ne bude postignut, informacije koje daje sportista ili drugo lice u ovom vremenskom okviru, antidoping organizacija ne može koristiti protiv sportiste ili drugog lica u bilo kom postupku upravljanja rezultatima u skladu sa Kodeksom, a da informaciju koju daje antidoping organizacija u vremenskom okviru sportista ili drugo lice ne mogu koristiti protiv antidoping organizacije u bilo kom postupku upravljanja rezultatima u skladu sa Kodeksom. Takav sporazum neće onemogućiti antidoping organizaciju, sportistu ili drugo lice od korišćenja bilo kojih informacija ili dokaza prikupljenih iz bilo kog drugog izvora osim onih koji su prikupljeni u skladu sa potpisanim sporazumom u predviđenom vremenskom roku.

Anti-doping Commission of Montenegro
ANTI-DOPING RULES

Adopted on August 6th, 2021

THE COMMISSION ANTI-DOPING RULES

INTRODUCTION

Preface

These Anti-Doping Rules are adopted and implemented in accordance with the Anti-doping Commission of Montenegro (the Commission)'s responsibilities under the *Code*, and in furtherance of the Commission's continuing efforts to eradicate doping in sport in Montenegro

These Anti-Doping Rules are sport rules governing the conditions under which sport is played. Aimed at enforcing anti-doping rules in a global and harmonized manner, they are distinct in nature from criminal and civil laws. They are not intended to be subject to or limited by any national requirements and legal standards applicable to criminal or civil proceedings, although they are intended to be applied in a manner which respects the principles of proportionality and human rights. When reviewing the facts and the law of a given case, all courts, arbitral tribunals and other adjudicating bodies should be aware of and respect the distinct nature of these Anti-Doping Rules, which implement the *Code*, and the fact that these rules represent the consensus of a broad spectrum of stakeholders around the world as to what is necessary to protect and ensure fair sport.

As provided in the *Code*, the Commission shall be responsible for conducting all aspects of *Doping Control*. Any aspect of *Doping Control* or anti-doping *Education* may be delegated by the Commission to a *Delegated Third Party*, however, the Commission shall require the *Delegated Third Party* to perform such aspects in compliance with the *Code*, *International Standards*, and these Anti-Doping Rules. The Commission shall always remain fully responsible for ensuring that any delegated aspects are performed in compliance with the *Code*. The Commission may delegate its adjudication responsibilities and *Results Management* to the CAS Anti-Doping Division.

Italicized terms in these Anti-Doping Rules are defined terms in Appendix 1.

Unless otherwise specified, references to Articles are references to Articles of these Anti-Doping Rules.

Fundamental Rationale for the *Code* and the Commission's Anti-Doping Rules

Anti-doping programs are founded on the intrinsic value of sport. This intrinsic value is often referred to as "the spirit of sport": the ethical pursuit of human excellence through the dedicated perfection of each *Athlete's* natural talents.

Anti-doping programs seek to protect the health of *Athletes* and to provide the opportunity for *Athletes* to pursue human excellence without the *Use of Prohibited Substances* and *Prohibited Methods*.

Anti-doping programs seek to maintain the integrity of sport in terms of respect for rules, other competitors, fair competition, a level playing field, and the value of clean sport to the world.

The spirit of sport is the celebration of the human spirit, body and mind. It is the essence of Olympism and is reflected in the values we find in and through sport, including:

- Health
- Ethics, fair play and honesty
- *Athletes' rights* as set forth in the *Code*
- Excellence in performance
- Character and *Education*
- Fun and joy
- Teamwork
- Dedication and commitment
- Respect for rules and laws
- Respect for self and other *Participants*
- Courage
- Community and solidarity

The spirit of sport is expressed in how we play true.

Doping is fundamentally contrary to the spirit of sport.

The National Anti-Doping Program

The Commission is established by the Law on Sports with the objective of acting as the *National Anti-Doping Organization* for Montenegro. As such, and in accordance with Article 20.5.1 of the *Code*, the Commission notably has the necessary authority and responsibility to be independent in its operational decisions and activities from sport and government, as prescribed by the Rules of Procedure of the Commission and these Rules. Without limitation, this includes the prohibition of any involvement in its operational decisions or activities by any *Person* who is at the same time involved in the management or operations of any International Federation, *National Federation*, *Major Event Organization*, *National Olympic Committee*, National Paralympic Committee, or government department with responsibility for sport or anti-doping.

Members of the Commission are limited to the five voting members who are operationally independent from sport and government.

In addition to the Commission, an Advisory Body is formed consisting of at least three members, including two members of government representatives from the field of sports and one representative of the *National Olympic Committee*. The Advisory Body is an expert and advisory authority, that provides its opinion on the Draft Annual Action Plan of the Commission and on the Draft Annual Budget of the Commission and provides an opinion on the planned strategic activities and policies of the Commission. The Advisory Body shall not meet more than on a quarterly basis to discuss the abovementioned activities.

The Commission shall be independent in its decision-making and shall take into account the opinions of the Advisory Body but shall not be bound by them in making its decisions.

In addition, all members of the Commission and Advisory body shall sign conflict of interest declarations and commit not to represent the interests of the institutions they represent/work for, but to act in the best interests of the Commission and the protection of clean sport.

Scope of these Anti-Doping Rules

In accordance with Article 102 of the Law on Sports ("Official Gazette of Montenegro", no. 44/18), the rules of the Commission are in line with the Law on the Ratification of the International Convention against Doping on Sport ("Official Gazette of Montenegro - International Agreements", no. 6/08), the World Anti-Doping Code and International Standards approved by the World Anti-Doping Agency.

These Anti-Doping Rules shall apply to:

- (a) The Commission, including its board members, directors, officers and specified employees, and *Delegated Third Parties* and their employees, who are involved in any aspect of *Doping Control*;
- (b) *National Federations* of Montenegro, including their board members, directors, officers and specified employees, and *Delegated Third Parties* and their employees, who are involved in any aspect of *Doping Control*;
- (c) the following *Athletes*, *Athlete Support Personnel* and other *Persons* (including *Protected Persons*), in each case, whether or not such *Person* is a national or resident of Montenegro:
 - (i) all *Athletes* and *Athlete Support Personnel* who are members or license-holders of any *National Federation* in Montenegro, or of any member or affiliate organization of any *National Federation* in Montenegro (including any clubs, teams, associations, or leagues);
 - (ii) all *Athletes* and *Athlete Support Personnel* who participate in such capacity in *Events*, *Competitions*, and other activities organized, convened, authorized or recognized by any *National Federation* in Montenegro, or by any member or affiliate organization of any *National Federation* in Montenegro (including any clubs, teams, associations or leagues), wherever held;
 - (iii) any other *Athlete* or *Athlete Support Person* or other *Person* who, by virtue of an accreditation, a license or other contractual arrangement, or otherwise, is subject to the authority of any *National Federation* in Montenegro, or of any member or affiliate organization of any *National Federation* in Montenegro (including any clubs, teams, associations or leagues), for purposes of anti-doping; and
 - (iv) all *Athletes* and *Athlete Support Personnel* who participate in any capacity in any activity organized, held, convened or authorized by the organizer of a *National Event* or of a national league that is not affiliated with a *National Federation*;
 - (v) *Recreational Athletes* - any *Person* who, within the five years prior to committing any anti-doping rule violation, has not been an *International-Level Athlete* (as defined by each International Federation consistent with the

International Standard for Testing and Investigations) or *National-Level Athlete* (as defined by each *National Anti-Doping Organization* consistent with the *International Standard for Testing and Investigations*), has not represented any country in an *International Event* in an open category or has not been included within any *Registered Testing Pool* or other whereabouts information pool maintained by any International Federation or *National Anti-Doping Organization*; and

(vi) Amateur Athletes – any *Athlete* who does not earn a living from participating in sport and whose primary professional occupation is not sport.

(d) all other *Persons* over whom the *Code* gives the Commission authority, including all *Athletes* who are nationals or residents of Montenegro, and all *Athletes* who are present in Montenegro, whether to compete or to train or otherwise.

Each of the abovementioned *Persons* is deemed, as a condition of his or her participation or involvement in sport in Montenegro, to have agreed to and be bound by these Anti-Doping Rules, and to have submitted to the authority of the Commission to enforce these Anti-Doping Rules, including any *Consequences* for the breach thereof, and to the jurisdiction of the hearing panels specified in Article 8 and Article 13 to hear and determine cases and appeals brought under these Anti-Doping Rules.

Within the overall pool of *Athletes* set out above who are bound by and required to comply with these Anti-Doping Rules, the following *Athletes* shall be considered to be *National-Level Athletes* for the purposes of these Anti-Doping Rules, and, therefore, the specific provisions in these Anti-Doping Rules applicable to *National-Level Athletes* (e.g., *Testing*, *TUEs*, whereabouts, and *Results Management*) shall apply to such *Athletes*:

- (a) *Athletes* with the following ranking: a national rank in accordance with Regulations on national categorization of top athletes;
- (b) *Athletes* who hold the following license: a valid license issued by any recognized National Federation in Montenegro;
- (c) *Athletes* who compete in any of the following *National Events*: national championships of any recognized National Federation in Montenegro.

However, if any such *Athletes* are classified by their respective International Federations as *International-Level Athletes* then they shall be considered to be *International-Level Athletes* (and not *National-Level Athletes*) for purposes of these Anti-Doping Rules.

ARTICLE 1 DEFINITION OF DOPING

Doping is defined as the occurrence of one or more of the anti-doping rule violations set forth in Article 2.1 through Article 2.11 of these Anti-Doping Rules.

ARTICLE 2 ANTI-DOPING RULE VIOLATIONS

The purpose of Article 2 is to specify the circumstances and conduct which constitute anti-doping rule violations. Hearings in doping cases will proceed based on the assertion that one or more of these specific rules have been violated.

Athletes or other *Persons* shall be responsible for knowing what constitutes an anti-doping rule violation and the substances and methods which have been included on the *Prohibited List*.

The following constitute anti-doping rule violations:

2.1 Presence of a *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers* in an *Athlete's Sample*

2.1.1 It is the *Athletes'* personal duty to ensure that no *Prohibited Substance* enters their bodies. *Athletes* are responsible for any *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers* found to be present in their *Samples*. Accordingly, it is not necessary that intent, *Fault*, *Negligence* or knowing *Use* on the *Athlete's* part be demonstrated in order to establish an anti-doping rule violation under Article 2.1.

2.1.2 Sufficient proof of an anti-doping rule violation under Article 2.1 is established by any of the following: presence of a *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers* in the *Athlete's A Sample* where the *Athlete* waives analysis of the *B Sample* and the *B Sample* is not analyzed; or, where the *Athlete's B Sample* is analyzed and the analysis of the *Athlete's B Sample* confirms the presence of the *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers* found in the *Athlete's A Sample*; or, where the *Athlete's A or B Sample* is split into two (2) parts and the analysis of the confirmation part of the split *Sample* confirms the presence of the *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers* found in the first part of the split *Sample* or the *Athlete* waives analysis of the confirmation part of the split *Sample*.

2.1.3 Excepting those substances for which a *Decision Limit* is specifically identified in the *Prohibited List* or a *Technical Document*, the presence of any reported quantity of a *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers* in an *Athlete's Sample* shall constitute an anti-doping rule violation.

2.1.4 As an exception to the general rule of Article 2.1, the *Prohibited List*, *International Standards*, or *Technical Documents* may establish special criteria for reporting or the evaluation of certain *Prohibited Substances*.

2.2 Use or Attempted Use by an *Athlete* of a *Prohibited Substance* or a *Prohibited Method*

2.2.1 It is the *Athletes'* personal duty to ensure that no *Prohibited Substance* enters their bodies and that no *Prohibited Method* is *Used*. Accordingly, it is not necessary that intent, *Fault*, *Negligence* or knowing *Use* on the *Athlete's* part be demonstrated in order to establish an anti-doping rule violation for *Use* of a *Prohibited Substance* or a *Prohibited Method*.

2.2.2 The success or failure of the *Use* or *Attempted Use* of a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* is not material. It is sufficient that the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* was *Used* or *Attempted* to be *Used* for an anti-doping rule violation to be committed.

2.3 Evading, Refusing or Failing to Submit to *Sample* Collection by an *Athlete*

Evading *Sample* collection; or refusing or failing to submit to *Sample* collection without compelling justification after notification by a duly authorized *Person*.

2.4 Whereabouts Failures by an *Athlete*

Any combination of three (3) missed tests and/or filing failures, as defined in the *International Standard for Results Management*, within a twelve-month period by an *Athlete* in a *Registered Testing Pool*.

2.5 *Tampering* or *Attempted Tampering* with any Part of *Doping Control* by an *Athlete* or Other *Person*

2.6 *Possession* of a *Prohibited Substance* or a *Prohibited Method* by an *Athlete* or *Athlete Support Person*

2.6.1 *Possession* by an *Athlete In-Competition* of any *Prohibited Substance* or any *Prohibited Method*, or *Possession* by an *Athlete Out-of-Competition* of any *Prohibited Substance* or any *Prohibited Method* which is prohibited *Out-of-Competition* unless the *Athlete* establishes that the *Possession* is consistent with a Therapeutic Use Exemption (“*TUE*”) granted in accordance with Article 4.4 or other acceptable justification.

2.6.2 *Possession* by an *Athlete Support Person In-Competition* of any *Prohibited Substance* or any *Prohibited Method*, or *Possession* by an *Athlete Support Person Out-of-Competition* of any *Prohibited Substance* or any *Prohibited Method* which is prohibited *Out-of-Competition* in connection with an *Athlete*, *Competition* or training, unless the *Athlete Support Person* establishes that the *Possession* is consistent with a *TUE* granted to an *Athlete* in accordance with Article 4.4 or other acceptable justification.

2.7 *Trafficking or Attempted Trafficking in any Prohibited Substance or Prohibited Method by an Athlete or Other Person*

2.8 *Administration or Attempted Administration by an Athlete or Other Person to any Athlete In-Competition of any Prohibited Substance or Prohibited Method, or Administration or Attempted Administration to any Athlete Out-of-Competition of any Prohibited Substance or any Prohibited Method that is Prohibited Out-of-Competition*

2.9 *Complicity or Attempted Complicity by an Athlete or Other Person*

Assisting, encouraging, aiding, abetting, conspiring, covering up or any other type of intentional complicity or *Attempted* complicity involving an anti-doping rule violation, *Attempted* anti-doping rule violation or violation of Article 10.14.1 by another *Person*.

2.10 *Prohibited Association by an Athlete or Other Person*

2.10.1 Association by an *Athlete* or other *Person* subject to the authority of an *Anti-Doping Organization* in a professional or sport-related capacity with any *Athlete Support Person* who:

2.10.1.1 If subject to the authority of an *Anti-Doping Organization*, is serving a period of *Ineligibility*; or

2.10.1.2 If not subject to the authority of an *Anti-Doping Organization*, and where *Ineligibility* has not been addressed in a *Results Management* process pursuant to the *Code*, has been convicted or found in a criminal, disciplinary or professional proceeding to have engaged in conduct which would have constituted a violation of anti-doping rules if *Code*-compliant rules had been applicable to such *Person*. The disqualifying status of such *Person* shall be in force for the longer of six (6) years from the criminal, professional or disciplinary decision or the duration of the criminal, disciplinary or professional sanction imposed; or

2.10.1.3 Is serving as a front or intermediary for an individual described in Article 2.10.1.1 or 2.10.1.2.

2.10.2 To establish a violation of Article 2.10, an *Anti-Doping Organization* must establish that the *Athlete* or other *Person* knew of the *Athlete Support Person*'s disqualifying status.

The burden shall be on the *Athlete* or other *Person* to establish that any association with an *Athlete Support Person* described in Article 2.10.1.1 or 2.10.1.2 is not in a professional or sport-related capacity and/or that such association could not have been reasonably avoided.

Anti-Doping Organizations that are aware of *Athlete Support Personnel* who meet the criteria described in Article 2.10.1.1, 2.10.1.2, or 2.10.1.3 shall submit that information to *WADA*.

2.11 Acts by an *Athlete* or Other *Person* to Discourage or Retaliate Against Reporting to Authorities

Where such conduct does not otherwise constitute a violation of Article 2.5:

2.11.1 Any act which threatens or seeks to intimidate another *Person* with the intent of discouraging the *Person* from the good-faith reporting of information that relates to an alleged anti-doping rule violation or alleged non-compliance with the *Code to WADA*, an *Anti-Doping Organization*, law enforcement, regulatory or professional disciplinary body, hearing body or *Person* conducting an investigation for *WADA* or an *Anti-Doping Organization*.

2.11.2 Retaliation against a *Person* who, in good faith, has provided evidence or information that relates to an alleged anti-doping rule violation or alleged non-compliance with the *Code to WADA*, an *Anti-Doping Organization*, law enforcement, regulatory or professional disciplinary body, hearing body or *Person* conducting an investigation for *WADA* or an *Anti-Doping Organization*.

For purposes of Article 2.11, retaliation, threatening and intimidation include an act taken against such *Person* either because the act lacks a good faith basis or is a disproportionate response.

ARTICLE 3 PROOF OF DOPING

3.1 Burdens and Standards of Proof

The Commission shall have the burden of establishing that an anti-doping rule violation has occurred. The standard of proof shall be whether the Commission has established an anti-doping rule violation to the comfortable satisfaction of the hearing panel, bearing in mind the seriousness of the allegation which is made. This standard of proof in all cases is greater than a mere balance of probability but less than proof beyond a reasonable doubt. Where these Anti-Doping Rules place the burden of proof upon the *Athlete* or other *Person* alleged to have committed an anti-doping rule violation to rebut a presumption or establish specified facts or circumstances, except as provided in Articles 3.2.2 and 3.2.3, the standard of proof shall be by a balance of probability.

3.2 Methods of Establishing Facts and Presumptions

Facts related to anti-doping rule violations may be established by any reliable means, including admissions. The following rules of proof shall be applicable in doping cases:

3.2.1 Analytical methods or *Decision Limits* approved by *WADA* after consultation within the relevant scientific community or which have been the subject of peer review are presumed to be scientifically valid. Any *Athlete* or other *Person* seeking to challenge whether the conditions for such presumption have been met or to rebut this presumption of scientific validity shall, as a condition precedent to any such challenge, first notify *WADA* of the challenge and the basis of the challenge. The initial hearing body, appellate body or *CAS*, on its own initiative, may also inform *WADA* of any such challenge. Within ten (10) days of *WADA*'s receipt of such notice and the case file related to such challenge, *WADA* shall also have the right to intervene as a party, appear as *amicus curiae* or otherwise provide evidence in such proceeding. In cases before *CAS*, at *WADA*'s request, the *CAS* panel shall appoint an appropriate scientific expert to assist the panel in its evaluation of the challenge.

3.2.2 *WADA*-accredited laboratories, and other laboratories approved by *WADA*, are presumed to have conducted *Sample* analysis and custodial procedures in accordance with the *International Standard* for Laboratories. The *Athlete* or other *Person* may rebut this presumption by establishing that a departure from the *International Standard* for Laboratories occurred which could reasonably have caused the *Adverse Analytical Finding*.

If the *Athlete* or other *Person* rebuts the preceding presumption by showing that a departure from the *International Standard* for Laboratories occurred which could reasonably have caused the *Adverse Analytical Finding*, then the Commission shall have the burden to establish that such departure did not cause the *Adverse Analytical Finding*.

3.2.3 Departures from any other *International Standard* or other anti-doping rule or policy set forth in the *Code* or these Anti-Doping Rules shall not invalidate analytical results or other evidence of an anti-doping rule violation, and shall not constitute a defense to an anti-doping rule violation; provided, however, if the *Athlete* or other *Person* establishes that a departure from one of the specific *International Standard* provisions listed below could reasonably have caused an anti-doping rule violation based on an *Adverse Analytical Finding* or whereabouts failure, then the Commission shall have the burden to establish that such departure did not cause the *Adverse Analytical Finding* or the whereabouts failure:

- (i) a departure from the *International Standard* for Testing and Investigations related to *Sample* collection or *Sample* handling which could reasonably have caused an anti-doping rule violation based on an *Adverse Analytical Finding*, in which case the Commission shall have the burden to establish that such departure did not cause the *Adverse Analytical Finding*;

- (ii) a departure from the *International Standard for Results Management* or *International Standard for Testing and Investigations* related to an *Adverse Passport Finding* which could reasonably have caused an anti-doping rule violation, in which case the Commission shall have the burden to establish that such departure did not cause the anti-doping rule violation;
- (iii) a departure from the *International Standard for Results Management* related to the requirement to provide notice to the *Athlete* of the *B Sample* opening which could reasonably have caused an anti-doping rule violation based on an *Adverse Analytical Finding*, in which case the Commission shall have the burden to establish that such departure did not cause the *Adverse Analytical Finding*;
- (iv) a departure from the *International Standard for Results Management* related to *Athlete* notification which could reasonably have caused an anti-doping rule violation based on a whereabouts failure, in which case the Commission shall have the burden to establish that such departure did not cause the whereabouts failure.

3.2.4 The facts established by a decision of a court or professional disciplinary tribunal of competent jurisdiction which is not the subject of a pending appeal shall be irrebuttable evidence against the *Athlete* or other *Person* to whom the decision pertained of those facts unless the *Athlete* or other *Person* establishes that the decision violated principles of natural justice.

3.2.5 The hearing panel in a hearing on an anti-doping rule violation may draw an inference adverse to the *Athlete* or other *Person* who is asserted to have committed an anti-doping rule violation based on the *Athlete's* or other *Person's* refusal, after a request made in a reasonable time in advance of the hearing, to appear at the hearing (either in person or telephonically as directed by the hearing panel) and to answer questions from the hearing panel or the Commission.

ARTICLE 4 THE *PROHIBITED LIST*

4.1 Incorporation of the *Prohibited List*

These Anti-Doping Rules incorporate the *Prohibited List* which is published and revised by *WADA* as described in Article 4.1 of the *Code*.

The Commission publishes the *Prohibited List* which is published and revised by *WADA*, through Regulations on the *Prohibited List* on the Commission's website.

Unless provided otherwise in the *Prohibited List* or a revision, the *Prohibited List* and revisions shall go into effect under these Anti-Doping Rules three (3) months after publication by *WADA*, even if the Commission does not publish the Regulations

on the *Prohibited List* on its website and without requiring any further action by the Commission. All *Athletes* and other *Persons* shall be bound by the *Prohibited List*, and any revisions thereto, from the date they go into effect, without further formality. It is the responsibility of all *Athletes* and other *Persons* to familiarize themselves with the most up-to-date version of the *Prohibited List* and all revisions thereto.

4.2 *Prohibited Substances and Prohibited Methods Identified on the Prohibited List*

4.2.1 *Prohibited Substances and Prohibited Methods*

The *Prohibited List* shall identify those *Prohibited Substances* and *Prohibited Methods* which are prohibited as doping at all times (both *In-Competition* and *Out-of-Competition*) because of their potential to enhance performance in future *Competitions* or their masking potential, and those substances and methods which are prohibited *In-Competition* only. The *Prohibited List* may be expanded by *WADA* for a particular sport. *Prohibited Substances* and *Prohibited Methods* may be included in the *Prohibited List* by general category (e.g., anabolic agents) or by specific reference to a particular substance or method.

4.2.2 *Specified Substances or Specified Methods*

For purposes of the application of Article 10, all *Prohibited Substances* shall be *Specified Substances* except as identified on the *Prohibited List*. No *Prohibited Method* shall be a *Specified Method* unless it is specifically identified as a *Specified Method* on the *Prohibited List*.

4.2.3 *Substances of Abuse*

For purposes of applying Article 10, *Substances of Abuse* shall include those *Prohibited Substances* which are specifically identified as *Substances of Abuse* on the *Prohibited List* because they are frequently abused in society outside of the context of sport.

4.3 *WADA's Determination of the Prohibited List*

WADA's determination of the *Prohibited Substances* and *Prohibited Methods* that will be included on the *Prohibited List*, the classification of substances into categories on the *Prohibited List*, the classification of a substance as prohibited at all times or *In-Competition* only, the classification of a substance or method as a *Specified Substance*, *Specified Method* or *Substance of Abuse* is final and shall not be subject to any challenge by an *Athlete* or other *Person* including, but not limited to, any challenge based on an argument that the substance or method was not a masking agent or did not have the potential to enhance performance, represent a health risk or violate the spirit of sport.

4.4 *Therapeutic Use Exemptions ("TUEs")*

4.4.1 The presence of a *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers*, and/or the *Use* or *Attempted Use*, *Possession* or *Administration* or *Attempted Administration* of a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* shall not be considered an anti-doping rule violation if it is consistent with the provisions of a *TUE* granted in accordance with the *International Standard for Therapeutic Use Exemptions*.

4.4.2 *TUE* Application Process

4.4.2.1 Any *Athlete* who is not an *International-Level Athlete* shall apply to the Commission for a *TUE* as soon as possible, save where Articles 4.1 or 4.3 of the *International Standard for Therapeutic Use Exemptions* apply. The application shall be made in accordance with Article 6 of the *International Standard for Therapeutic Use Exemptions* as posted on the Commission's website.

4.4.2.2 The Commission shall establish a panel *Therapeutic Use Exemption* Committee ("TUEC") to consider applications for the grant of *TUEs*

(a) The TUEC shall consist of a Chair and two (2) other members with experience in the care and treatment of *Athletes* and sound knowledge of clinical, sports and exercise medicine. Each appointed member shall serve a term of two (2) years. This term may be renewed an unlimited number of times.

(b) Before serving as a member of the TUEC, each member must sign a conflict of interest and confidentiality declaration. The appointed members shall not be employees of the Commission.

4.4.2.3 The TUEC shall promptly evaluate and decide upon the application in accordance with the relevant provisions of the *International Standard for Therapeutic Use Exemptions* and usually (i.e., unless exceptional circumstances apply) within no more than twenty-one (21) days of receipt of a complete application. Where the application is made in a reasonable time prior to an *Event*, the TUEC must use its best endeavors to issue its decision before the start of the *Event*.

4.4.2.4 The TUEC decision shall be the final decision of the Commission and may be appealed in accordance with Article 4.4.6. The Commission TUEC decision shall be notified in writing to the *Athlete*, and to *WADA* and other *Anti-Doping Organizations* in accordance with the

International Standard for Therapeutic Use Exemptions.
It shall also promptly be reported into ADAMS.

4.4.3 Retroactive TUE Applications

If the Commission chooses to test an *Athlete* who is not an *International-Level* or a *National-Level Athlete*, the Commission must permit that *Athlete* to apply for a retroactive TUE for any *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* that he or she is *Using* for therapeutic reasons.

4.4.4 TUE Recognition

A TUE granted by the Commission is valid at any national level in any country and does not need to be formally recognized by any other *National Anti-Doping Organization*.

However, it is not automatically valid if the *Athlete* becomes an *International-Level Athlete* or competes in an *International Event*, unless it is recognized by the relevant *International Federation* or *Major Event Organization* in accordance with the *International Standard for Therapeutic Use Exemptions* as follows:

- 4.4.4.1** Where the *Athlete* already has a TUE granted by the Commission for the substance or method in question, unless their TUE will be automatically recognized by the *International Federation* or *Major Event Organization*, the *Athlete* shall apply to their *International Federation* or to the *Major Event Organization* to recognize that TUE. If that TUE meets the criteria set out in the *International Standard for Therapeutic Use Exemptions*, then the *International Federation* or *Major Event Organization* must recognize it.

If the *International Federation* or *Major Event Organization* considers that the TUE granted by the Commission does not meet those criteria and so refuses to recognize it, the *International Federation* shall promptly notify the *Athlete* and the Commission with reasons. The *Athlete* and/or the Commission shall have twenty-one (21) days from such notification to refer the matter to WADA for review in accordance with Article 4.4.6.

If the matter is referred to WADA for review in accordance with Article 4.4.6, the TUE granted by the Commission remains valid for national-level *Competition* and *Out-of-Competition Testing* (but is not valid for international-level *Competition*) pending WADA's decision.

If the matter is not referred to WADA for review within the twenty-one (21) day deadline, the Commission must

determine whether the original *TUE* that it granted should nevertheless remain valid for national-level *Competition* and *Out-of-Competition Testing* (provided that the *Athlete* ceases to be an *International-Level Athlete* and does not participate in international-level *Competition*). Pending the Commission's decision, the *TUE* remains valid for national-level *Competition* and *Out-of-Competition Testing* (but is not valid for international-level *Competition*).

- 4.4.4.2** If the *Athlete* does not already have a *TUE* granted by the Commission for the substance or method in question, the *Athlete* must apply directly to the International Federation for a *TUE* in accordance with the process set out in the *International Standard for Therapeutic Use Exemptions* as soon as the need arises.

If the International Federation denies the *Athlete's* application, it shall notify the *Athlete* promptly, with reasons.

If the International Federation grants the *Athlete's* application, it shall notify the *Athlete* and the Commission. If the Commission considers that the *TUE* granted by the International Federation does not meet the criteria set out in the *International Standard for Therapeutic Use Exemptions*, it has twenty-one (21) days from such notification to refer the matter to *WADA* for review.

If the Commission refers the matter to *WADA* for review, the *TUE* granted by the International Federation remains valid for international-level *Competition* and *Out-of-Competition Testing* (but is not valid for national-level *Competition*) pending *WADA's* decision.

If the Commission does not refer the matter to *WADA* for review, the *TUE* granted by the International Federation becomes valid for national-level *Competition* as well when the twenty-one (21) day review deadline expires.

4.4.5 Expiration, Withdrawal or Reversal of a *TUE*

- 4.4.5.1** A *TUE* granted pursuant to these Anti-Doping Rules: (a) shall expire automatically at the end of any term for which it was granted, without the need for any further notice or other formality; (b) will be withdrawn if the *Athlete* does not promptly comply with any requirements or conditions imposed by the TUEC upon grant of the *TUE*; (c) may be withdrawn by the TUEC if it is subsequently determined

that the criteria for grant of a *TUE* are not in fact met; or
(d) may be reversed on review by *WADA* or on appeal.

4.4.5.2 In such event, the *Athlete* shall not be subject to any *Consequences* based on their *Use* or *Possession* or *Administration* of the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* in question in accordance with the *TUE* prior to the effective date of expiry, withdrawal, or reversal of the *TUE*. The review pursuant to Article 5.1.1.1 of the *International Standard for Results Management* of an *Adverse Analytical Finding*, reported shortly after the *TUE* expiry, withdrawal, or reversal, shall include consideration of whether such finding is consistent with *Use* of the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* prior to that date, in which event no anti-doping rule violation shall be asserted.

4.4.6 Reviews and Appeals of *TUE* Decisions

4.4.6.1 If the Commission denies an application for a *TUE*, the *Athlete* may appeal exclusively to the national-level appeal body described in Article 13.2.2.

4.4.6.2 *WADA* must review an International Federation's decision not to recognize a *TUE* granted by the Commission that is referred to *WADA* by the *Athlete* or the Commission. In addition, *WADA* must review an International Federation's decision to grant a *TUE* that is referred to *WADA* by the Commission. *WADA* may review any other *TUE* decisions at any time, whether upon request by those affected or on its own initiative. If the *TUE* decision being reviewed meets the criteria set out in the *International Standard for Therapeutic Use Exemptions*, *WADA* will not interfere with it. If the *TUE* decision does not meet those criteria, *WADA* will reverse it.

4.4.6.3 Any *TUE* decision by an International Federation (or by the Commission where it has agreed to consider the application on behalf of an International Federation) that is not reviewed by *WADA*, or that is reviewed by *WADA* but is not reversed upon review, may be appealed by the *Athlete* and/or the Commission, exclusively to *CAS*.

4.4.6.4 A decision by *WADA* to reverse a *TUE* decision may be appealed by the *Athlete*, the Commission and/or the International Federation affected, exclusively to *CAS*.

4.4.6.5 A failure to render a decision within a reasonable time on a properly submitted application for grant/recognition of a *TUE* or for review of a *TUE* decision shall be considered

a denial of the application thus triggering the applicable rights of review/appeal.

ARTICLE 5 TESTING AND INVESTIGATIONS

5.1 Purpose of *Testing* and Investigations

5.1.1 *Testing* and investigations may be undertaken for any anti-doping purpose. They shall be conducted in conformity with the provisions of the *International Standard for Testing and Investigations*

5.1.2 *Testing* shall be undertaken to obtain analytical evidence as to whether the *Athlete* has violated Article 2.1 (Presence of a *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers* in an *Athlete's Sample*) or Article 2.2 (*Use or Attempted Use* by an *Athlete* of a *Prohibited Substance* or a *Prohibited Method*).

5.2 Authority to Test

5.2.1 Subject to the limitations for *Event Testing* set out in Article 5.3, the Commission shall have *In-Competition* and *Out-of-Competition Testing* authority over all *Athletes* specified in the Introduction to these Anti-Doping Rules (Section “Scope of these Anti-Doping Rules”).

5.2.2 The Commission may require any *Athlete* over whom it has *Testing* authority (including any *Athlete* serving a period of *Ineligibility*) to provide a *Sample* at any time and at any place.

5.2.3 WADA shall have *In-Competition* and *Out-of-Competition Testing* authority as set out in Article 20.7.10 of the *Code*.

5.2.4 If an International Federation or *Major Event Organization* delegates or contracts any part of *Testing* to the Commission directly or through a *National Federation*, the Commission may collect additional *Samples* or direct the laboratory to perform additional types of analysis at the Commission's expense. If additional *Samples* are collected or additional types of analysis are performed, the International Federation or *Major Event Organization* shall be notified.

5.3 *Event Testing*

5.3.1 Except as otherwise provided below, only a single organization shall have authority to conduct *Testing* at *Event Venues* during an *Event Period*. At *International Events* held in Montenegro, the international organization which is the ruling body for the *Event* shall have authority to conduct *Testing*. At *National Events* held in Montenegro, the Commission shall have authority to conduct *Testing*. At the request of the ruling body for an *Event*, any *Testing*

conducted during the *Event Period* outside of the *Event Venues* shall be coordinated with the ruling body of the *Event*.

5.3.2 If an *Anti-Doping Organization*, which would otherwise have *Testing* authority but is not responsible for initiating and directing *Testing* at an *Event*, desires to conduct *Testing* of *Athletes* at the *Event Venues* during the *Event Period*, the *Anti-Doping Organization* shall first confer with the ruling body of the *Event* to obtain permission to conduct and coordinate such *Testing*. If the *Anti-Doping Organization* is not satisfied with the response from the ruling body of the *Event*, the *Anti-Doping Organization* may, in accordance with procedures described in the *International Standard* for *Testing* and Investigations, ask *WADA* for permission to conduct *Testing* and to determine how to coordinate such *Testing*. *WADA* shall not grant approval for such *Testing* before consulting with and informing the ruling body for the *Event*. *WADA*'s decision shall be final and not subject to appeal. Unless otherwise provided in the authorization to conduct *Testing*, such tests shall be considered *Out-of-Competition* tests. *Results Management* for any such test shall be the responsibility of the *Anti-Doping Organization* initiating the test unless provided otherwise in the rules of the ruling body of the *Event*.

5.4 Testing Requirements

5.4.1 The Commission shall conduct test distribution planning and *Testing* as required by the *International Standard* for *Testing* and Investigations.

5.4.2 Where reasonably feasible, *Testing* shall be coordinated through *ADAMS* in order to maximize the effectiveness of the combined *Testing* effort and to avoid unnecessary repetitive *Testing*.

5.5 Athlete Whereabouts Information

5.5.1 The Commission has established a *Registered Testing Pool* of those *Athletes* who are required to provide whereabouts information in the manner specified in the *International Standard* for *Testing* and Investigations and who shall be subject to *Consequences* for Article 2.4 violations as provided in Article 10.3.2. The Commission shall coordinate with International Federations to identify such *Athletes* and to collect their whereabouts information.

5.5.2 The Commission shall make available through *ADAMS* a list which identifies those *Athletes* included in its *Registered Testing Pool* by name. The Commission shall regularly review and update as necessary its criteria for including *Athletes* in its *Registered Testing Pool*, and shall periodically (but not less than quarterly) review the list of *Athletes* in its *Registered Testing Pool* to ensure that each listed *Athlete* continues to meet the relevant criteria. *Athletes* shall

be notified before they are included in the *Registered Testing Pool* and when they are removed from that pool. The notification shall contain the information set out in the *International Standard for Testing and Investigations*.

- 5.5.3** Where an *Athlete* is included in an international *Registered Testing Pool* by their International Federation and in a national *Registered Testing Pool* by the Commission, the Commission and the International Federation shall agree between themselves which of them shall accept that *Athlete's* whereabouts filings; in no case shall an *Athlete* be required to make whereabouts filings to more than one of them.
- 5.5.4** In accordance with the *International Standard for Testing and Investigations*, each *Athlete* in the *Registered Testing Pool* shall do the following: (a) advise the Commission of his/her whereabouts on a quarterly basis; (b) update that information as necessary so that it remains accurate and complete at all times; and (c) make himself or herself available for *Testing* at such whereabouts.
- 5.5.5** For purposes of Article 2.4, an *Athlete's* failure to comply with the requirements of the *International Standard for Testing and Investigations* shall be deemed a filing failure or a missed test, as defined in Annex B of the *International Standard for Results Management*, where the conditions set forth in Annex B are met.
- 5.5.6** An *Athlete* in the Commission's *Registered Testing Pool* shall continue to be subject to the obligation to comply with the whereabouts requirements set in the *International Standard for Testing and Investigations* unless and until (a) the *Athlete* gives written notice to the Commission that he or she has retired or (b) the Commission has informed him or her that he or she no longer satisfies the criteria for inclusion in the Commission's *Registered Testing Pool*.
- 5.5.7** Whereabouts information provided by an *Athlete* while in the *Registered Testing Pool* will be accessible through *ADAMS* to *WADA* and to other *Anti-Doping Organizations* having authority to test that *Athlete* as provided in Article 5.2. Whereabouts information shall be maintained in strict confidence at all times; it shall be used exclusively for purposes of planning, coordinating or conducting *Doping Control*, providing information relevant to the *Athlete Biological Passport* or other analytical results, to support an investigation into a potential anti-doping rule violation, or to support proceedings alleging an anti-doping rule violation; and shall be destroyed after it is no longer relevant for these purposes in accordance with the *International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information*.

5.5.8 The Commission may, in accordance with the *International Standard for Testing and Investigations*, collect whereabouts information from *Athletes* who are not included within a *Registered Testing Pool*. If it chooses to do so, an *Athlete's* failure to provide requested whereabouts information on or before the date required by the Commission or the *Athlete's* failure to provide accurate whereabouts information shall result in the Commission elevating the *Athlete* to the Commission's *Registered Testing Pool*.

5.6 Retired *Athletes* Returning to Competition

5.6.1 If an *International-Level Athlete* or *National-Level Athlete* in the Commission's *Registered Testing Pool* retires and then wishes to return to active participation in sport, the *Athlete* shall not compete in *International Events* or *National Events* until the *Athlete* has made himself or herself available for *Testing*, by giving six-months prior written notice to their International Federation and the Commission.

WADA, in consultation with the Commission and the *Athlete's* International Federation, may grant an exemption to the six-month written notice rule where the strict application of that rule would be unfair to the *Athlete*. This decision may be appealed under Article 13.

Any competitive results obtained in violation of this Article 5.6.1 shall be *Disqualified* unless the *Athlete* can establish that he or she could not have reasonably known that this was an *International Event* or a *National Event*.

5.6.2 If an *Athlete* retires from sport while subject to a period of *Ineligibility*, the *Athlete* must notify the *Anti-Doping Organization* that imposed the period of *Ineligibility* in writing of such retirement. If the *Athlete* then wishes to return to active competition in sport, the *Athlete* shall not compete in *International Events* or *National Events* until the *Athlete* has made himself or herself available for *Testing* by giving six-months prior written notice (or notice equivalent to the period of *Ineligibility* remaining as of the date the *Athlete* retired, if that period was longer than six (6) months) to the Commission and to their *International Federation*.

5.7 Independent Observer Program

The Commission and any organizing committees for *National Events* in Montenegro, shall authorize and facilitate the *Independent Observer Program* at such *Events*.

ARTICLE 6 ANALYSIS OF SAMPLES

Samples shall be analyzed in accordance with the following principles:

6.1 Use of Accredited, Approved Laboratories and Other Laboratories

6.1.1 For purposes of directly establishing an *Adverse Analytical Finding* under Article 2.1, *Samples* shall be analyzed only in *WADA*-accredited laboratories or laboratories otherwise approved by *WADA*. The choice of the *WADA*-accredited or *WADA*-approved laboratory used for the *Sample* analysis shall be determined exclusively by the Commission.

6.1.2 As provided in Article 3.2, facts related to anti-doping rule violations may be established by any reliable means. This would include, for example, reliable laboratory or other forensic testing conducted outside of *WADA*-accredited or approved laboratories.

6.2 Purpose of Analysis of *Samples* and Data

Samples and related analytical data or *Doping Control* information shall be analyzed to detect *Prohibited Substances* and *Prohibited Methods* identified on the *Prohibited List* and other substances as may be directed by *WADA* pursuant to the monitoring program described in Article 4.5 of the *Code*, or to assist the Commission in profiling relevant parameters in an *Athlete's* urine, blood or other matrix, including for DNA or genomic profiling, or for any other legitimate anti-doping purpose.

6.3 Research on *Samples* and Data

Samples, related analytical data and *Doping Control* information may be used for anti-doping research purposes, although no *Sample* may be used for research without the *Athlete's* written consent. *Samples* and related analytical data or *Doping Control* information used for research purposes shall first be processed in such a manner as to prevent *Samples* and related analytical data or *Doping Control* information being traced back to a particular *Athlete*. Any research involving *Samples* and related analytical data or *Doping Control* information shall adhere to the principles set out in Article 19 of the *Code*.

6.4 Standards for *Sample* Analysis and Reporting

In accordance with Article 6.4 of the *Code*, the Commission shall ask laboratories to analyze *Samples* in conformity with the *International Standard* for Laboratories and Article 4.7 of the *International Standard* for Testing and Investigations.

Laboratories at their own initiative and expense may analyze *Samples* for *Prohibited Substances* or *Prohibited Methods* not included on the standard *Sample* analysis menu, or as requested by the Commission. Results from any such analysis shall be reported to the Commission and have the same validity and *Consequences* as any other analytical result.

6.5 Further Analysis of a *Sample* Prior to or During Results Management

There shall be no limitation on the authority of a laboratory to conduct repeat or additional analysis on a *Sample* prior to the time the Commission notifies an *Athlete*

that the *Sample* is the basis for an Article 2.1 anti-doping rule violation charge. If after such notification the Commission wishes to conduct additional analysis on that *Sample*, it may do so with the consent of the *Athlete* or approval from a hearing body.

6.6 Further Analysis of a *Sample* After it has been Reported as Negative or has Otherwise not Resulted in an Anti-Doping Rule Violation Charge

After a laboratory has reported a *Sample* as negative, or the *Sample* has not otherwise resulted in an anti-doping rule violation charge, it may be stored and subjected to further analyses for the purpose of Article 6.2 at any time exclusively at the direction of either the *Anti-Doping Organization* that initiated and directed *Sample* collection or *WADA*. Any other *Anti-Doping Organization* with authority to test the *Athlete* that wishes to conduct further analysis on a stored *Sample* may do so with the permission of the *Anti-Doping Organization* that initiated and directed *Sample* collection or *WADA*, and shall be responsible for any follow-up *Results Management*. Any *Sample* storage or further analysis initiated by *WADA* or another *Anti-Doping Organization* shall be at *WADA*'s or that organization's expense. Further analysis of *Samples* shall conform with the requirements of the *International Standard* for Laboratories.

6.7 Split of A or B *Sample*

Where *WADA*, an *Anti-Doping Organization* with *Results Management* authority, and/or a *WADA*-accredited laboratory (with approval from *WADA* or the *Anti-Doping Organization* with *Results Management* authority) wishes to split an A or B *Sample* for the purpose of using the first part of the split *Sample* for an A *Sample* analysis and the second part of the split *Sample* for confirmation, then the procedures set forth in the *International Standard* for Laboratories shall be followed.

6.8 *WADA*'s Right to Take Possession of *Samples* and Data

WADA may, in its sole discretion at any time, with or without prior notice, take physical possession of any *Sample* and related analytical data or information in the possession of a laboratory or *Anti-Doping Organization*. Upon request by *WADA*, the laboratory or *Anti-Doping Organization* in possession of the *Sample* or data shall immediately grant access to and enable *WADA* to take physical possession of the *Sample* or data. If *WADA* has not provided prior notice to the laboratory or *Anti-Doping Organization* before taking possession of a *Sample* or data, it shall provide such notice to the laboratory and each *Anti-Doping Organization* whose *Samples* or data have been taken by *WADA* within a reasonable time after taking possession. After analysis and any investigation of a seized *Sample* or data, *WADA* may direct another *Anti-Doping Organization* with authority to test the *Athlete* to assume *Results Management* responsibility for the *Sample* or data if a potential anti-doping rule violation is discovered.

ARTICLE 7 RESULTS MANAGEMENT: RESPONSIBILITY, INITIAL REVIEW, NOTICE AND PROVISIONAL SUSPENSIONS

Results Management under these Anti-Doping Rules establishes a process designed to resolve anti-doping rule violation matters in a fair, expeditious and efficient manner.

7.1 Responsibility for Conducting *Results Management*

- 7.1.1 Except as otherwise provided in Articles 6.6, 6.8 and *Code* Article 7.1, *Results Management* shall be the responsibility of, and shall be governed by, the procedural rules of the *Anti-Doping Organization* that initiated and directed *Sample* collection (or, if no *Sample* collection is involved, the *Anti-Doping Organization* which first provides notice to an *Athlete* or other *Person* of a potential anti-doping rule violation and then diligently pursues that anti-doping rule violation).
- 7.1.2 In circumstances where the rules of a *National Anti-Doping Organization* do not give the *National Anti-Doping Organization* authority over an *Athlete* or other *Person* who is not a national, resident, license holder, or member of a sport organization of that country, or the *National Anti-Doping Organization* declines to exercise such authority, *Results Management* shall be conducted by the applicable International Federation or by a third party with authority over the *Athlete* or other *Person* as directed by the rules of the applicable International Federation.
- 7.1.3 *Results Management* in relation to a potential whereabouts failure (a filing failure or a missed test) shall be administered by the International Federation or the Commission with whom the *Athlete* in question files whereabouts information, as provided in the *International Standard for Results Management*. If the Commission determines a filing failure or a missed test, it shall submit that information to *WADA* through *ADAMS*, where it will be made available to other relevant *Anti-Doping Organizations*.
- 7.1.4 Other circumstances in which the Commission shall take responsibility for conducting *Results Management* in respect of anti-doping rule violations involving *Athletes* and other *Persons* under its authority shall be determined by reference to and in accordance with Article 7 of the *Code*.
- 7.1.5 *WADA* may direct the Commission to conduct *Results Management* in particular circumstances. If the Commission refuses to conduct *Results Management* within a reasonable deadline set by *WADA*, such refusal shall be considered an act of non-compliance, and *WADA* may direct another *Anti-Doping Organization* with authority over the *Athlete* or other *Person*, that is willing to do so, to take *Results Management* responsibility in place of the Commission or, if there is no such *Anti-Doping Organization*, any other *Anti-Doping Organization* that is willing to do so. In such case, the Commission shall reimburse the costs and attorney's fees of conducting *Results Management* to the other *Anti-Doping Organization* designated by *WADA*, and a failure to reimburse costs and attorney's fees shall be considered an act of non-compliance.

7.2 Review and Notification Regarding Potential Anti-Doping Rule Violations

The Commission shall carry out the review and notification with respect to any potential anti-doping rule violation in accordance with the *International Standard for Results Management*.

7.3 Identification of Prior *Anti-Doping Rule Violations*

Before giving an *Athlete* or other *Person* notice of a potential anti-doping rule violation as provided above, the Commission shall refer to *ADAMS* and contact *WADA* and other relevant *Anti-Doping Organizations* to determine whether any prior anti-doping rule violation exists.

7.4 Provisional Suspensions

7.4.1 Mandatory *Provisional Suspension* after an *Adverse Analytical Finding* or *Adverse Passport Finding*

If the Commission receives an *Adverse Analytical Finding* or an *Adverse Passport Finding* (upon completion of the *Adverse Passport Finding* review process) for a *Prohibited Substance* or a *Prohibited Method* that is not a *Specified Substance* or a *Specified Method*, it shall impose a *Provisional Suspension* on the *Athlete* promptly upon or after the review and notification required by Article 7.2.

A mandatory *Provisional Suspension* may be eliminated if: (i) the *Athlete* demonstrates to their *National Federation's* Hearing Panel that the violation is likely to have involved a *Contaminated Product*, or (ii) the violation involves a *Substance of Abuse* and the *Athlete* establishes entitlement to a reduced period of *Ineligibility* under Article 10.2.4.1.

The decision of the *National Federation's* Hearing Panel not to eliminate a mandatory *Provisional Suspension* on account of the *Athlete's* assertion regarding a *Contaminated Product* shall not be appealable.

7.4.2 Optional *Provisional Suspension* Based on an *Adverse Analytical Finding* for *Specified Substances*, *Specified Methods*, *Contaminated Products*, or Other Anti-Doping Rule Violations

The Commission may impose a *Provisional Suspension* for anti-doping rule violations not covered by Article 7.4.1 prior to the analysis of the *Athlete's* B Sample or final hearing as described in Article 8.

An optional *Provisional Suspension* may be lifted at the discretion of the Commission at any time prior to the *National Federation's*

Hearing Panel's decision under Article 8, unless provided otherwise in the *International Standard for Results Management*.

7.4.3 Opportunity for Hearing or Appeal

Notwithstanding Articles 7.4.1 and 7.4.2, a *Provisional Suspension* may not be imposed unless the *Athlete* or other *Person* is given: (a) an opportunity for a *Provisional Hearing*, either before or on a timely basis after the imposition of the *Provisional Suspension*; or (b) an opportunity for an expedited hearing in accordance with Article 8 on a timely basis after the imposition of the *Provisional Suspension*.

The imposition of a *Provisional Suspension*, or the decision not to impose a *Provisional Suspension*, may be appealed in an expedited process in accordance with Article 13.2.

7.4.4 Voluntary Acceptance of *Provisional Suspension*

Athletes on their own initiative may voluntarily accept a *Provisional Suspension* if done so prior to the later of: (i) the expiration of ten (10) days from the report of the B *Sample* (or waiver of the B *Sample*) or ten (10) days from the notice of any other anti-doping rule violation, or (ii) the date on which the *Athlete* first competes after such report or notice.

Other *Persons* on their own initiative may voluntarily accept a *Provisional Suspension* if done so within ten (10) days from the notice of the anti-doping rule violation.

Upon such voluntary acceptance, the *Provisional Suspension* shall have the full effect and be treated in the same manner as if the *Provisional Suspension* had been imposed under Article 7.4.1 or 7.4.2; provided, however, at any time after voluntarily accepting a *Provisional Suspension*, the *Athlete* or other *Person* may withdraw such acceptance, in which event the *Athlete* or other *Person* shall not receive any credit for time previously served during the *Provisional Suspension*.

7.4.5 If a *Provisional Suspension* is imposed based on an A *Sample Adverse Analytical Finding* and a subsequent B *Sample* analysis (if requested by the *Athlete* or the Commission) does not confirm the A *Sample* analysis, then the *Athlete* shall not be subject to any further *Provisional Suspension* on account of a violation of Article 2.1. In circumstances where the *Athlete* (or the *Athlete's* team) has been removed from an *Event* based on a violation of Article 2.1 and the subsequent B *Sample* analysis does not confirm the A *Sample* finding, then, if it is still possible for the *Athlete* or team to be reinserted, without otherwise affecting the *Event*, the *Athlete* or team may continue to take part in the *Event*.

7.5 Results Management Decisions

Results Management decisions or adjudications by the Commission or the *Athlete* or other *Person's National Federation* must not purport to be limited to a particular geographic area or sport and shall address and determine without limitation the following issues: (i) whether an anti-doping rule violation was committed or a *Provisional Suspension* should be imposed, the factual basis for such determination, and the specific Articles that have been violated, and (ii) all *Consequences* flowing from the anti-doping rule violation(s), including applicable *Disqualifications* under Articles 9 and 10.10, any forfeiture of medals or prizes, any period of *Ineligibility* (and the date it begins to run) and any *Financial Consequences*.

7.6 Notification of Results Management Decisions

Unless the relevant *Results Management* decision is made by the Commission, the *Athlete* or other *Person's National Federation* shall notify the Commission, *Athletes* and other *Persons* of any *Results Management* decision that it makes. For such decisions, the Commission shall notify *Signatories* and *WADA* of the *Results Management* decisions as provided in Article 14 and in the *International Standard for Results Management*.

Where the Commission makes a *Results Management* decision, it shall notify the *Athlete* or other *Person* and their *National Federation*, as well as *Signatories* and *WADA*, as provided in Article 14 and in the *International Standard for Results Management*.

7.7 Retirement from Sport

If an *Athlete* or other *Person* retires while the Commission's *Results Management* process is underway, the Commission retains authority to complete its *Results Management* process. If an *Athlete* or other *Person* retires before any *Results Management* process has begun, and the Commission would have had *Results Management* authority over the *Athlete* or other *Person* at the time the *Athlete* or other *Person* committed an anti-doping rule violation, the Commission has authority to conduct *Results Management*.

ARTICLE 8 RESULTS MANAGEMENT: RIGHT TO A FAIR HEARING AND NOTICE OF HEARING DECISION

For any *Person* who is asserted to have committed an anti-doping rule violation, the Commission shall provide a fair hearing within a reasonable time by a fair, impartial and *Operationally Independent* hearing panel in compliance with the *Code* and the *International Standard for Results Management*.

8.1 Fair Hearings

8.1.1 Fair, Impartial and *Operationally Independent* Hearing Panel

- 8.1.1.1** The Commission shall appoint a Hearing Panel which has jurisdiction to hear and determine whether an *Athlete* or other *Person*, subject to these Anti-Doping Rules, has committed an anti-doping rule violation and, if applicable, to impose relevant *Consequences*.
- 8.1.1.2** The Commission shall ensure that its Hearing Panel is free of conflict of interest and that its composition, term of office, professional experience, *Operational Independence* and adequate financing comply with the requirements of the *International Standard for Results Management*.
- 8.1.1.3** Board members, staff members, commission members, consultants and officials of the Commission or its bodies, as well as any *Person* involved in the investigation and pre-adjudication of the matter, cannot be appointed as members and/or clerks (to the extent that such clerk is involved in the deliberation process and/or drafting of any decision) of the Commission's Hearing Panel. In particular, no member shall have previously considered any *TUE* application, *Results Management* decision, or appeals in the same given case.
- 8.1.1.4** The Hearing Panel shall consist of an independent Chair and at least two (2) other independent members.
- 8.1.1.5** Each member shall be appointed by taking into consideration their requisite anti-doping experience including their legal, sports, medical and/or scientific expertise. Each member shall be appointed for a renewable term of no less than two (2) years.
- 8.1.1.6** The Hearing Panel shall be in a position to conduct the hearing and decision-making process without interference from the Commission or any third party.

8.1.2 Hearing Process

- 8.1.2.1** When the Commission sends a notice to an *Athlete* or other *Person* notifying them of a potential anti-doping rule violation, and the *Athlete* or other *Person* does not waive a hearing in accordance with Article 8.3.1 or Article 8.3.2, then the case shall be referred to the Commission's Hearing Panel for hearing and adjudication, which shall be conducted in accordance with the principles described in Articles 8 and 9 of the *International Standard for Results Management*.

- 8.1.2.2** The Chair shall appoint three (3) members (which may include the Chair) to hear that case. When hearing a case, one (1) panel member shall be a qualified lawyer, with no less than three (3) years of relevant legal experience, and one (1) panel member shall be a qualified medical practitioner, with no less than three (3) years of relevant medical experience.
- 8.1.2.3** Upon appointment by the Chair as a member of the Commission's Hearing Panel, each member must also sign a declaration that there are no facts or circumstances known to him or her which might call into question their impartiality in the eyes of any of the parties, other than those circumstances disclosed in the declaration.
- 8.1.2.4** Hearings held in connection with *Events* in respect to *Athletes* and other *Persons* who are subject to these Anti-Doping Rules may be conducted by an expedited process where permitted by the Commission's Hearing Panel.
- 8.1.2.5** *WADA*, the International Federation and the National Federation of the Athlete or other *Person* may attend the hearing as observers. In any event, the Commission shall keep them fully apprised as to the status of pending cases and the result of all hearings.

8.2 Notice of Decisions

- 8.2.1** At the end of the hearing, or promptly thereafter, the Commission's Hearing Panel shall issue a written decision that conforms with Article 9 of the *International Standard for Results Management* and which includes the full reasons for the decision, the period of *Ineligibility* imposed, the *Disqualification* of results under Article 10.10 and, if applicable, a justification for why the greatest potential *Consequences* were not imposed.
- 8.2.2** The Commission shall notify that decision to the *Athlete* or other *Person* and to the other *Anti-Doping Organizations* with a right to appeal under Article 13.2.3, and the Commission shall promptly report it into *ADAMS*. The decision may be appealed as provided in Article 13.

8.3 Waiver of Hearing

- 8.3.1** An *Athlete* or other *Person* against whom an anti-doping rule violation is asserted may waive a hearing expressly and agree with the *Consequences* proposed by the Commission.

- 8.3.2** However, if the *Athlete* or other *Person* against whom an anti-doping rule violation is asserted fails to dispute that assertion within the deadline otherwise specified in the notice sent by the Commission asserting the violation, then they shall be deemed to have waived a hearing, to have admitted the violation, and to have accepted the proposed *Consequences*.
- 8.3.3** In cases where Article 8.3.1 or 8.3.2 applies, a hearing before the Commission's Hearing Panel shall not be required. Instead, the Commission shall promptly issue a written decision that conforms with Article 9 of the *International Standard for Results Management* and which includes the full reasons for the decision, the period of *Ineligibility* imposed, the *Disqualification* of results under Article 10.10 and, if applicable, a justification for why the greatest potential *Consequences* were not imposed.
- 8.3.4** The Commission shall notify that decision to the *Athlete* or other *Person* and to the other *Anti-Doping Organizations* with a right to appeal under Article 13.2.3. The Commission shall promptly report that decision into *ADAMS*. The Commission shall *Publicly Disclose* that decision in accordance with Article 14.3.2.

8.4 Single Hearing Before CAS

Anti-doping rule violations asserted against *International-Level Athletes*, *National-Level Athletes* or other *Persons* may, with the consent of the *Athlete* or other *Person*, the Commission (where it has *Results Management* responsibility in accordance with Article 7) and *WADA*, be heard in a single hearing directly at *CAS*.

ARTICLE 9 AUTOMATIC DISQUALIFICATION OF INDIVIDUAL RESULTS

An anti-doping rule violation in *Individual Sports* in connection with an *In-Competition* test automatically leads to *Disqualification* of the result obtained in that *Competition* with all resulting *Consequences*, including forfeiture of any medals, points and prizes.

ARTICLE 10 SANCTIONS ON INDIVIDUALS

10.1 Disqualification of Results in the Event during which an Anti-Doping Rule Violation Occurs

- 10.1.1** An anti-doping rule violation occurring during or in connection with an *Event* may, upon the decision of the ruling body of the *Event*, lead to *Disqualification* of all of the *Athlete's* individual results obtained in that *Event* with all *Consequences*, including forfeiture of all medals, points and prizes, except as provided in Article 10.1.2.

Factors to be included in considering whether to *Disqualify* other results in an *Event* might include, for example, the seriousness of the *Athlete's* anti-doping rule violation and whether the *Athlete* tested negative in the other *Competitions*.

- 10.1.2** If the *Athlete* establishes that he or she bears *No Fault* or *Negligence* for the violation, the *Athlete's* individual results in the other *Competitions* shall not be *Disqualified*, unless the *Athlete's* results in *Competitions* other than the *Competition* in which the anti-doping rule violation occurred were likely to have been affected by the *Athlete's* anti-doping rule violation.

10.2 *Ineligibility for Presence, Use or Attempted Use or Possession of a Prohibited Substance or Prohibited Method*

The period of *Ineligibility* for a violation of Article 2.1, 2.2 or 2.6 shall be as follows, subject to potential elimination, reduction or suspension pursuant to Article 10.5, 10.6 or 10.7:

- 10.2.1** The period of *Ineligibility*, subject to Article 10.2.4, shall be four (4) years where:

10.2.1.1 The anti-doping rule violation does not involve a *Specified Substance* or a *Specified Method*, unless the *Athlete* or other *Person* can establish that the anti-doping rule violation was not intentional.

10.2.1.2 The anti-doping rule violation involves a *Specified Substance* or a *Specified Method* and the Commission can establish that the anti-doping rule violation was intentional.

- 10.2.2** If Article 10.2.1 does not apply, subject to Article 10.2.4.1, the period of *Ineligibility* shall be two (2) years.

- 10.2.3** As used in Article 10.2, the term “intentional” is meant to identify those *Athletes* or other *Persons* who engage in conduct which they knew constituted an anti-doping rule violation or knew that there was a significant risk that the conduct might constitute or result in an anti-doping rule violation and manifestly disregarded that risk. An anti-doping rule violation resulting from an *Adverse Analytical Finding* for a substance which is only prohibited *In-Competition* shall be rebuttably presumed to be not “intentional” if the substance is a *Specified Substance* and the *Athlete* can establish that the *Prohibited Substance* was *Used Out-of-Competition*. An anti-doping rule violation resulting from an *Adverse Analytical Finding* for a substance which is only prohibited *In-Competition* shall not be considered “intentional” if the substance is not a *Specified Substance* and the *Athlete* can establish that the *Prohibited*

Substance was Used Out-of-Competition in a context unrelated to sport performance.

10.2.4 Notwithstanding any other provision in Article 10.2, where the anti-doping rule violation involves a *Substance of Abuse*:

10.2.4.1 If the *Athlete* can establish that any ingestion or *Use* occurred *Out-of-Competition* and was unrelated to sport performance, then the period of *Ineligibility* shall be three (3) months *Ineligibility*.

In addition, the period of *Ineligibility* calculated under this Article 10.2.4.1 may be reduced to one (1) month if the *Athlete* or other *Person* satisfactorily completes a *Substance of Abuse* treatment program approved by the Commission. The period of *Ineligibility* established in this Article 10.2.4.1 is not subject to any reduction based on any provision in Article 10.6.

10.2.4.2 If the ingestion, *Use* or *Possession* occurred *In-Competition*, and the *Athlete* can establish that the context of the ingestion, *Use* or *Possession* was unrelated to sport performance, then the ingestion, *Use* or *Possession* shall not be considered intentional for purposes of Article 10.2.1 and shall not provide a basis for a finding of *Aggravating Circumstances* under Article 10.4.

10.3 *Ineligibility* for Other Anti-Doping Rule Violations

The period of *Ineligibility* for anti-doping rule violations other than as provided in Article 10.2 shall be as follows, unless Article 10.6 or 10.7 are applicable:

10.3.1 For violations of Article 2.3 or 2.5, the period of *Ineligibility* shall be four (4) years except: (i) in the case of failing to submit to *Sample* collection, if the *Athlete* can establish that the commission of the anti-doping rule violation was not intentional, the period of *Ineligibility* shall be two (2) years; (ii) in all other cases, if the *Athlete* or other *Person* can establish exceptional circumstances that justify a reduction of the period of *Ineligibility*, the period of *Ineligibility* shall be in a range from two (2) years to four (4) years depending on the *Athlete* or other *Person*'s degree of *Fault*; or (iii) in a case involving a *Protected Person* or *Recreational Athlete*, the period of *Ineligibility* shall be in a range between a maximum of two (2) years and, at a minimum, a reprimand and no period of *Ineligibility*, depending on the *Protected Person* or *Recreational Athlete*'s degree of *Fault*.

10.3.2 For violations of Article 2.4, the period of *Ineligibility* shall be two (2) years, subject to reduction down to a minimum of one (1) year, depending on the *Athlete*'s degree of *Fault*. The flexibility between

two (2) years and one (1) year of *Ineligibility* in this Article is not available to *Athletes* where a pattern of last-minute whereabouts changes or other conduct raises a serious suspicion that the *Athlete* was trying to avoid being available for *Testing*.

- 10.3.3** For violations of Article 2.7 or 2.8, the period of *Ineligibility* shall be a minimum of four (4) years up to lifetime *Ineligibility*, depending on the seriousness of the violation. An Article 2.7 or Article 2.8 violation involving a *Protected Person* shall be considered a particularly serious violation and, if committed by *Athlete Support Personnel* for violations other than for *Specified Substances*, shall result in lifetime *Ineligibility* for *Athlete Support Personnel*. In addition, significant violations of Article 2.7 or 2.8 which may also violate non-sporting laws and regulations, shall be reported to the competent administrative, professional or judicial authorities.
- 10.3.4** For violations of Article 2.9, the period of *Ineligibility* imposed shall be a minimum of two (2) years, up to lifetime *Ineligibility*, depending on the seriousness of the violation.
- 10.3.5** For violations of Article 2.10, the period of *Ineligibility* shall be two (2) years, subject to reduction down to a minimum of one (1) year, depending on the *Athlete* or other *Person's* degree of *Fault* and other circumstances of the case.
- 10.3.6** For violations of Article 2.11, the period of *Ineligibility* shall be a minimum of two (2) years, up to lifetime *Ineligibility*, depending on the seriousness of the violation by the *Athlete* or other *Person*.

10.4 *Aggravating Circumstances which may Increase the Period of Ineligibility*

If the Commission establishes in an individual case involving an anti-doping rule violation other than violations under Article 2.7 (*Trafficking* or *Attempted Trafficking*), 2.8 (*Administration* or *Attempted Administration*), 2.9 (*Complicity* or *Attempted Complicity*) or 2.11 (*Acts by an Athlete or Other Person to Discourage or Retaliate Against Reporting*) that *Aggravating Circumstances* are present which justify the imposition of a period of *Ineligibility* greater than the standard sanction, then the period of *Ineligibility* otherwise applicable shall be increased by an additional period of *Ineligibility* of up to two (2) years depending on the seriousness of the violation and the nature of the *Aggravating Circumstances*, unless the *Athlete* or other *Person* can establish that he or she did not knowingly commit the anti-doping rule violation.

10.5 *Elimination of the Period of Ineligibility where there is No Fault or Negligence*

If an *Athlete* or other *Person* establishes in an individual case that he or she bears *No Fault* or *Negligence*, then the otherwise applicable period of *Ineligibility* shall be eliminated.

10.6 Reduction of the Period of *Ineligibility* based on *No Significant Fault* or *Negligence*

10.6.1 Reduction of Sanctions in Particular Circumstances for Violations of Article 2.1, 2.2 or 2.6.

All reductions under Article 10.6.1 are mutually exclusive and not cumulative.

10.6.1.1 *Specified Substances* or *Specified Methods*

Where the anti-doping rule violation involves a *Specified Substance* (other than a *Substance of Abuse*) or *Specified Method*, and the *Athlete* or other *Person* can establish *No Significant Fault* or *Negligence*, then the period of *Ineligibility* shall be, at a minimum, a reprimand and no period of *Ineligibility*, and at a maximum, two (2) years of *Ineligibility*, depending on the *Athlete's* or other *Person's* degree of *Fault*.

10.6.1.2 *Contaminated Products*

In cases where the *Athlete* or other *Person* can establish both *No Significant Fault* or *Negligence* and that the detected *Prohibited Substance* (other than a *Substance of Abuse*) came from a *Contaminated Product*, then the period of *Ineligibility* shall be, at a minimum, a reprimand and no period of *Ineligibility*, and at a maximum, two (2) years *Ineligibility*, depending on the *Athlete* or other *Person's* degree of *Fault*.

10.6.1.3 *Protected Persons* or *Recreational Athletes*

Where the anti-doping rule violation not involving a *Substance of Abuse* is committed by a *Protected Person* or *Recreational Athlete*, and the *Protected Person* or *Recreational Athlete* can establish *No Significant Fault* or *Negligence*, then the period of *Ineligibility* shall be, at a minimum, a reprimand and no period of *Ineligibility*, and at a maximum, two (2) years *Ineligibility*, depending on the *Protected Person* or *Recreational Athlete's* degree of *Fault*.

10.6.2 Application of *No Significant Fault* or *Negligence* beyond the Application of Article 10.6.1

If an *Athlete* or other *Person* establishes in an individual case where Article 10.6.1 is not applicable, that he or she bears *No Significant Fault* or *Negligence*, then, subject to further reduction or elimination as provided in Article 10.7, the otherwise applicable period of *Ineligibility* may be reduced based on the *Athlete* or other *Person's* degree of *Fault*, but the reduced period of *Ineligibility* may not be less than one-half of the period of *Ineligibility* otherwise applicable. If the otherwise applicable period of *Ineligibility* is a

lifetime, the reduced period under this Article may be no less than eight (8) years.

10.7 Elimination, Reduction, or Suspension of Period of *Ineligibility* or Other *Consequences* for Reasons Other than *Fault*

10.7.1 *Substantial Assistance* in Discovering or Establishing *Code* Violations

10.7.1.1 The Commission may, prior to an appellate decision under Article 13 or the expiration of the time to appeal, suspend a part of the *Consequences* (other than *Disqualification* and mandatory *Public Disclosure*) imposed in an individual case where the *Athlete* or other *Person* has provided *Substantial Assistance* to an *Anti-Doping Organization*, criminal authority or professional disciplinary body which results in: (i) the *Anti-Doping Organization* discovering or bringing forward an anti-doping rule violation by another *Person*; or (ii) which results in a criminal or disciplinary body discovering or bringing forward a criminal offense or the breach of professional rules committed by another *Person* and the information provided by the *Person* providing *Substantial Assistance* is made available to the Commission or other *Anti-Doping Organization* with *Results Management* responsibility; or (iii) which results in *WADA* initiating a proceeding against a *Signatory*, *WADA*-accredited laboratory, or *Athlete* passport management unit (as defined in the *International Standard for Laboratories*) for non-compliance with the *Code*, *International Standard* or *Technical Document*; or (iv) with the approval by *WADA*, which results in a criminal or disciplinary body bringing forward a criminal offense or the breach of professional or sport rules arising out of a sport integrity violation other than doping. After an appellate decision under Article 13 or the expiration of time to appeal, the Commission may only suspend a part of the otherwise applicable *Consequences* with the approval of *WADA* and the applicable International Federation.

The extent to which the otherwise applicable period of *Ineligibility* may be suspended shall be based on the seriousness of the anti-doping rule violation committed by the *Athlete* or other *Person* and the significance of the *Substantial Assistance* provided by the *Athlete* or other *Person* to the effort to eliminate doping in sport, non-compliance with the *Code* and/or sport integrity violations. No more than three-quarters of the otherwise applicable period of *Ineligibility* may be suspended. If the otherwise applicable period of *Ineligibility* is a lifetime, the non-suspended period under this Article must be no

less than eight (8) years. For purposes of this paragraph, the otherwise applicable period of *Ineligibility* shall not include any period of *Ineligibility* that could be added under Article 10.9.3.2 of these Anti-Doping Rules.

If so requested by an *Athlete* or other *Person* who seeks to provide *Substantial Assistance*, the Commission shall allow the *Athlete* or other *Person* to provide the information to it subject to a *Without Prejudice Agreement*.

If the *Athlete* or other *Person* fails to continue to cooperate and to provide the complete and credible *Substantial Assistance* upon which a suspension of *Consequences* was based, the Commission shall reinstate the original *Consequences*. If the Commission decides to reinstate suspended *Consequences* or decides not to reinstate suspended *Consequences*, that decision may be appealed by any *Person* entitled to appeal under Article 13.

10.7.1.2 To further encourage *Athletes* and other *Persons* to provide *Substantial Assistance* to *Anti-Doping Organizations*, at the request of the Commission or at the request of the *Athlete* or other *Person* who has, or has been asserted to have, committed an anti-doping rule violation, or other violation of the *Code*, *WADA* may agree at any stage of the *Results Management* process, including after an appellate decision under Article 13, to what it considers to be an appropriate suspension of the otherwise-applicable period of *Ineligibility* and other *Consequences*. In exceptional circumstances, *WADA* may agree to suspensions of the period of *Ineligibility* and other *Consequences* for *Substantial Assistance* greater than those otherwise provided in this Article, or even no period of *Ineligibility*, no mandatory *Public Disclosure* and/or no return of prize money or payment of fines or costs. *WADA's* approval shall be subject to reinstatement of *Consequences*, as otherwise provided in this Article. Notwithstanding Article 13, *WADA's* decisions in the context of this Article 10.7.1.2 may not be appealed.

10.7.1.3 If the Commission suspends any part of an otherwise applicable sanction because of *Substantial Assistance*, then notice providing justification for the decision shall be provided to the other *Anti-Doping Organizations* with a right to appeal under Article 13.2.3 as provided in Article 14.

In unique circumstances where *WADA* determines that it would be in the best interest of anti-doping, *WADA* may

authorize the Commission to enter into appropriate confidentiality agreements limiting or delaying the disclosure of the *Substantial Assistance* agreement or the nature of *Substantial Assistance* being provided.

10.7.2 Admission of an Anti-Doping Rule Violation in the Absence of Other Evidence

Where an *Athlete* or other *Person* voluntarily admits the commission of an anti-doping rule violation before having received notice of a *Sample* collection which could establish an anti-doping rule violation (or, in the case of an anti-doping rule violation other than Article 2.1, before receiving first notice of the admitted violation pursuant to Article 7) and that admission is the only reliable evidence of the violation at the time of admission, then the period of *Ineligibility* may be reduced, but not below one-half of the period of *Ineligibility* otherwise applicable.

10.7.3 Application of Multiple Grounds for Reduction of a Sanction

Where an *Athlete* or other *Person* establishes entitlement to reduction in sanction under more than one provision of Article 10.5, 10.6 or 10.7, before applying any reduction or suspension under Article 10.7, the otherwise applicable period of *Ineligibility* shall be determined in accordance with Articles 10.2, 10.3, 10.5, and 10.6. If the *Athlete* or other *Person* establishes entitlement to a reduction or suspension of the period of *Ineligibility* under Article 10.7, then the period of *Ineligibility* may be reduced or suspended, but not below one-fourth of the otherwise applicable period of *Ineligibility*.

10.8 Results Management Agreements

10.8.1 One-Year Reduction for Certain Anti-Doping Rule Violations Based on Early Admission and Acceptance of Sanction

Where an *Athlete* or other *Person*, after being notified by the Commission of a potential anti-doping rule violation that carries an asserted period of *Ineligibility* of four (4) or more years (including any period of *Ineligibility* asserted under Article 10.4), admits the violation and accepts the asserted period of *Ineligibility* no later than twenty (20) days after receiving notice of an anti-doping rule violation charge, the *Athlete* or other *Person* may receive a one-year reduction in the period of *Ineligibility* asserted by the Commission. Where the *Athlete* or other *Person* receives the one-year reduction in the asserted period of *Ineligibility* under this Article 10.8.1, no further reduction in the asserted period of *Ineligibility* shall be allowed under any other Article.

10.8.2 Case Resolution Agreement

Where the *Athlete* or other *Person* admits an anti-doping rule violation after being confronted with the anti-doping rule violation by the Commission and agrees to *Consequences* acceptable to the Commission and *WADA*, at their sole discretion, then: (a) the *Athlete* or other *Person* may receive a reduction

in the period of *Ineligibility* based on an assessment by the Commission and WADA of the application of Articles 10.1 through 10.7 to the asserted anti-doping rule violation, the seriousness of the violation, the *Athlete* or other *Person*'s degree of *Fault* and how promptly the *Athlete* or other *Person* admitted the violation; and (b) the period of *Ineligibility* may start as early as the date of *Sample* collection or the date on which another anti-doping rule violation last occurred. In each case, however, where this Article is applied, the *Athlete* or other *Person* shall serve at least one-half of the agreed-upon period of *Ineligibility* going forward from the earlier of the date the *Athlete* or other *Person* accepted the imposition of a sanction or a *Provisional Suspension* which was subsequently respected by the *Athlete* or other *Person*. The decision by WADA and the Commission to enter or not enter into a case resolution agreement, and the amount of the reduction to, and the starting date of the period of *Ineligibility*, are not matters for determination or review by a hearing body and are not subject to appeal under Article 13.

If so requested by an *Athlete* or other *Person* who seeks to enter into a case resolution agreement under this Article, the Commission shall allow the *Athlete* or other *Person* to discuss an admission of the anti-doping rule violation with it subject to a *Without Prejudice Agreement*.

10.9 Multiple Violations

10.9.1 Second or Third Anti-Doping Rule Violation

10.9.1.1 For an *Athlete* or other *Person*'s second anti-doping rule violation, the period of *Ineligibility* shall be the greater of:

- (a) A six-month period of *Ineligibility*; or
- (b) A period of *Ineligibility* in the range between:
 - (i) the sum of the period of *Ineligibility* imposed for the first anti-doping rule violation plus the period of *Ineligibility* otherwise applicable to the second anti-doping rule violation treated as if it were a first violation, and
 - (ii) twice the period of *Ineligibility* otherwise applicable to the second anti-doping rule violation treated as if it were a first violation.

The period of *Ineligibility* within this range shall be determined based on the entirety of the circumstances and the *Athlete* or other *Person*'s degree of *Fault* with respect to the second violation.

10.9.1.2 A third anti-doping rule violation will always result in a lifetime period of *Ineligibility*, except if the third violation

fulfills the condition for elimination or reduction of the period of *Ineligibility* under Article 10.5 or 10.6, or involves a violation of Article 2.4. In these particular cases, the period of *Ineligibility* shall be from eight (8) years to lifetime *Ineligibility*.

10.9.1.3 The period of *Ineligibility* established in Articles 10.9.1.1 and 10.9.1.2 may then be further reduced by the application of Article 10.7.

10.9.2 An anti-doping rule violation for which an *Athlete* or other *Person* has established *No Fault* or *Negligence* shall not be considered a violation for purposes of this Article 10.9. In addition, an anti-doping rule violation sanctioned under Article 10.2.4.1 shall not be considered a violation for purposes of Article 10.9.

10.9.3 Additional Rules for Certain Potential Multiple Violations

10.9.3.1 For purposes of imposing sanctions under Article 10.9, except as provided in Articles 10.9.3.2 and 10.9.3.3, an anti-doping rule violation will only be considered a second violation if the Commission can establish that the *Athlete* or other *Person* committed the additional anti-doping rule violation after the *Athlete* or other *Person* received notice pursuant to Article 7, or after the Commission made reasonable efforts to give notice of the first anti-doping rule violation. If the Commission cannot establish this, the violations shall be considered together as one single first violation, and the sanction imposed shall be based on the violation that carries the more severe sanction, including the application of *Aggravating Circumstances*. Results in all *Competitions* dating back to the earlier anti-doping rule violation will be *Disqualified* as provided in Article 10.10.

10.9.3.2 If the Commission establishes that an *Athlete* or other *Person* committed an additional anti-doping rule violation prior to notification, and that the additional violation occurred twelve (12) months or more before or after the first-noticed violation, then the period of *Ineligibility* for the additional violation shall be calculated as if the additional violation were a stand-alone first violation and this period of *Ineligibility* is served consecutively, rather than concurrently, with the period of *Ineligibility* imposed for the earlier-noticed violation. Where this Article 10.9.3.2 applies, the violations taken together shall constitute a single violation for purposes of Article 10.9.1.

10.9.3.3 If the Commission establishes that an *Athlete* or other *Person* committed a violation of Article 2.5 in connection with the *Doping Control* process for an underlying

asserted anti-doping rule violation, the violation of Article 2.5 shall be treated as a stand-alone first violation and the period of *Ineligibility* for such violation shall be served consecutively, rather than concurrently, with the period of *Ineligibility*, if any, imposed for the underlying anti-doping rule violation. Where this Article 10.9.3.3 is applied, the violations taken together shall constitute a single violation for purposes of Article 10.9.1.

10.9.3.4 If the Commission establishes that an *Athlete* or other *Person* has committed a second or third anti-doping rule violation during a period of *Ineligibility*, the periods of *Ineligibility* for the multiple violations shall run consecutively, rather than concurrently.

10.9.4 Multiple Anti-Doping Rule Violations during Ten-Year Period

For purposes of Article 10.9, each anti-doping rule violation must take place within the same ten-year period in order to be considered multiple violations.

10.10 *Disqualification of Results in Competitions Subsequent to Sample Collection or Commission of an Anti-Doping Rule Violation*

In addition to the automatic *Disqualification* of the results in the *Competition* which produced the positive *Sample* under Article 9, all other competitive results of the *Athlete* obtained from the date a positive *Sample* was collected (whether *In-Competition* or *Out-of-Competition*), or other anti-doping rule violation occurred, through the commencement of any *Provisional Suspension* or *Ineligibility* period, shall, unless fairness requires otherwise, be *Disqualified* with all of the resulting *Consequences* including forfeiture of any medals, points and prizes.

10.11 Forfeited Prize Money

If the *National Federation* recovers prize money forfeited as a result of an anti-doping rule violation, it shall take reasonable measures to allocate and distribute this prize money to the *Athletes* who would have been entitled to it had the forfeiting *Athlete* not competed.

10.12 *Financial Consequences*

10.12.1 Where an *Athlete* or other *Person* commits an anti-doping rule violation, the *National Federation* may, in its discretion and subject to the principle of proportionality, elect to (a) recover from the *Athlete* or other *Person* costs associated with the anti-doping rule violation, regardless of the period of *Ineligibility* imposed and/or (b) fine the *Athlete* or other *Person* in an amount up to 5000 euros in RSD according to the exchange rate of the National Bank of Montenegro only in cases where the maximum period of *Ineligibility* otherwise applicable has already been imposed.

- 10.12.2** The imposition of a financial sanction or the *National Federation's* recovery of costs shall not be considered a basis for reducing the *Ineligibility* or other sanction which would otherwise be applicable under these Anti-Doping Rules.

10.13 Commencement of *Ineligibility* Period

Where an *Athlete* is already serving a period of *Ineligibility* for an anti-doping rule violation, any new period of *Ineligibility* shall commence on the first day after the current period of *Ineligibility* has been served. Otherwise, except as provided below, the period of *Ineligibility* shall start on the date of the final hearing decision providing for *Ineligibility* or, if the hearing is waived or there is no hearing, on the date *Ineligibility* is accepted or otherwise imposed.

10.13.1 Delays Not Attributable to the *Athlete* or other *Person*

Where there have been substantial delays in the hearing process or other aspects of *Doping Control*, and the *Athlete* or other *Person* can establish that such delays are not attributable to the *Athlete* or other *Person*, the Commission or the Hearing Panel of the *Athlete* or other *Person's National Federation*, if applicable, may start the period of *Ineligibility* at an earlier date commencing as early as the date of *Sample* collection or the date on which another anti-doping rule violation last occurred. All competitive results achieved during the period of *Ineligibility*, including retroactive *Ineligibility*, shall be *Disqualified*.

10.13.2 Credit for *Provisional Suspension* or Period of *Ineligibility* Served

10.13.2.1 If a *Provisional Suspension* is respected by the *Athlete* or other *Person*, then the *Athlete* or other *Person* shall receive a credit for such period of *Provisional Suspension* against any period of *Ineligibility* which may ultimately be imposed. If the *Athlete* or other *Person* does not respect a *Provisional Suspension*, then the *Athlete* or other *Person* shall receive no credit for any period of *Provisional Suspension* served. If a period of *Ineligibility* is served pursuant to a decision that is subsequently appealed, then the *Athlete* or other *Person* shall receive a credit for such period of *Ineligibility* served against any period of *Ineligibility* which may ultimately be imposed on appeal.

10.13.2.2 If an *Athlete* or other *Person* voluntarily accepts a *Provisional Suspension* in writing from the Commission and thereafter respects the *Provisional Suspension*, the *Athlete* or other *Person* shall receive a credit for such period of voluntary *Provisional Suspension* against any period of *Ineligibility* which may ultimately be imposed. A copy of the *Athlete* or other *Person's* voluntary acceptance of a *Provisional Suspension* shall be provided

promptly to each party entitled to receive notice of an asserted anti-doping rule violation under Article 14.1.

10.13.2.3 No credit against a period of *Ineligibility* shall be given for any time period before the effective date of the *Provisional Suspension* or voluntary *Provisional Suspension* regardless of whether the *Athlete* elected not to compete or was suspended by a team.

10.13.2.4 In *Team Sports*, where a period of *Ineligibility* is imposed upon a team, unless fairness requires otherwise, the period of *Ineligibility* shall start on the date of the final hearing decision providing for *Ineligibility* or, if the hearing is waived, on the date *Ineligibility* is accepted or otherwise imposed. Any period of team *Provisional Suspension* (whether imposed or voluntarily accepted) shall be credited against the total period of *Ineligibility* to be served.

10.14 Status During *Ineligibility* or *Provisional Suspension*

10.14.1 Prohibition Against Participation During *Ineligibility* or *Provisional Suspension*

No *Athlete* or other *Person* who has been declared *Ineligible* or is subject to a *Provisional Suspension* may, during a period of *Ineligibility* or *Provisional Suspension*, participate in any capacity in a *Competition* or activity (other than authorized anti-doping *Education* or rehabilitation programs) authorized or organized by any *Signatory*, *Signatory's* member organization, or a club or other member organization of a *Signatory's* member organization, or in *Competitions* authorized or organized by any professional league or any international- or national-level *Event* organization or any elite or national-level sporting activity funded by a governmental agency.

An *Athlete* or other *Person* subject to a period of *Ineligibility* longer than four (4) years may, after completing four (4) years of the period of *Ineligibility*, participate as an *Athlete* in local sport events not sanctioned or otherwise under the authority of a *Code Signatory* or member of a *Code Signatory*, but only so long as the local sport event is not at a level that could otherwise qualify such *Athlete* or other *Person* directly or indirectly to compete in (or accumulate points toward) a national championship or *International Event*, and does not involve the *Athlete* or other *Person* working in any capacity with *Protected Persons*.

An *Athlete* or other *Person* subject to a period of *Ineligibility* shall remain subject to *Testing* and any requirement by the Commission to provide whereabouts information.

10.14.2 Return to Training

As an exception to Article 10.14.1, an *Athlete* may return to train with a team or to use the facilities of a club or other member organization of the Commission or other *Signatory's* member organization during the shorter of: (1) the last two months of the *Athlete's* period of *Ineligibility*, or (2) the last one-quarter of the period of *Ineligibility* imposed.

10.14.3 Violation of the Prohibition of Participation During *Ineligibility* or *Provisional Suspension*

Where an *Athlete* or other *Person* who has been declared *Ineligible* violates the prohibition against participation during *Ineligibility* described in Article 10.14.1, the results of such participation shall be *Disqualified* and a new period of *Ineligibility* equal in length to the original period of *Ineligibility* shall be added to the end of the original period of *Ineligibility*. The new period of *Ineligibility*, including a reprimand and no period of *Ineligibility*, may be adjusted based on the *Athlete* or other *Person's* degree of *Fault* and other circumstances of the case. The determination of whether an *Athlete* or other *Person* has violated the prohibition against participation, and whether an adjustment is appropriate, shall be made by the *Anti-Doping Organization* whose *Results Management* led to the imposition of the initial period of *Ineligibility*. This decision may be appealed under Article 13.

An *Athlete* or other *Person* who violates the prohibition against participation during a *Provisional Suspension* described in Article 10.14.1 shall receive no credit for any period of *Provisional Suspension* served and the results of such participation shall be *Disqualified*.

Where an *Athlete Support Personnel* or other *Person* assists a *Person* in violating the prohibition against participation during *Ineligibility* or a *Provisional Suspension*, the *National Federation* shall impose sanctions for a violation of Article 2.9 for such assistance.

10.14.4 Withholding of Financial Support during *Ineligibility*

In addition, for any anti-doping rule violation not involving a reduced sanction as described in Article 10.5 or 10.6, some or all sport-related financial support or other sport-related benefits received by such *Person* will be withheld by the Commission, the Government of Montenegro, the *National Olympic Committee* of Montenegro, the *National Paralympic Committee* of Montenegro and the *National Federations*.

10.15 Automatic Publication of Sanction

A mandatory part of each sanction shall include automatic publication, as provided in Article 14.3.

ARTICLE 11 CONSEQUENCES TO TEAMS

11.1 *Testing of Team Sports*

Where more than one (1) member of a team in a *Team Sport* has been notified of an anti-doping rule violation under Article 7 in connection with an *Event*, the ruling body for the *Event* shall conduct appropriate *Target Testing* of the team during the *Event Period*.

11.2 Consequences for Team Sports

If more than two (2) members of a team in a *Team Sport* are found to have committed an anti-doping rule violation during an *Event Period*, the ruling body of the *Event* shall impose an appropriate sanction on the team (e.g., loss of points, *Disqualification* from a *Competition* or *Event*, or other sanction) in addition to any *Consequences* imposed upon the individual *Athletes* committing the anti-doping rule violation.

11.3 Event Ruling Body may Establish Stricter Consequences for Team Sports

The ruling body for an *Event* may elect to establish rules for the *Event* which impose *Consequences* for *Team Sports* stricter than those in Article 11.2 for purposes of the *Event*.

ARTICLE 12 SANCTIONS BY THE COMMISSION AGAINST OTHER SPORTING BODIES

When the Commission becomes aware that a *National Federation* in Montenegro or any other sporting body in Montenegro over which it has authority has failed to comply with, implement, uphold, and enforce these Anti-Doping Rules within that organization's or body's area of competence, the Commission may elect to request the *National Olympic Committee* of Montenegro, the Government of Montenegro, the Ministry of Youth and Sports of Montenegro or International Federations to take the following additional disciplinary actions, or, where it has the authority, may itself take the following additional disciplinary actions:

- 12.1** Exclude all, or some group of, members of that organization or body from specified future *Events* or all *Events* conducted within a specified period of time.
- 12.2** Take additional disciplinary actions with respect to that organization's or body's recognition, the eligibility of their members to participate in the Commission's activities, and/or fine that organization or body based on the following:
 - 12.2.1** Four (4) or more violations of these Anti-Doping Rules (other than violations involving Article 2.4) are committed by *Athletes* or other *Persons* affiliated with that organization or body during a twelve (12) month period. In such event: (a) all or some group of members of that organization or body may be banned from participation in any Commission activities for a period of up to two (2) years and/or (b) that organization or body may be fined in an amount specified in the Law on the Prevention of Doping in Sports.

- 12.2.2** Four (4) or more violations of these Anti-Doping Rules (other than violations involving Article 2.4) are committed in addition to the violations described in Article 12.2.1 by *Athletes* or other *Persons* affiliated with that organization or body during a twelve (12) month period. In such event, that organization or body may be suspended for a period of up to four (4) years.
- 12.2.3** More than one *Athlete* or other *Person* affiliated with that organization or body commits an anti-doping rule violation during an *International Event*. In such event, that organization or body may be fined in an amount specified in the Law on the Prevention of Doping in Sports.
- 12.2.4** That organization or body has failed to make diligent efforts to keep the Commission informed about an *Athlete's* whereabouts after receiving a request for that information from the Commission. In such event, that organization or body may be fined in an amount specified in the Law on Sports, in addition to reimbursement of all of the Commission costs incurred in *Testing* that organization's or body's *Athletes*.
- 12.3** Withhold some or all funding or other financial and non-financial support to that organization or body.
- 12.4** Oblige that organization or body to reimburse the Commission for all costs (including but not limited to laboratory fees, hearing expenses, and travel) related to a violation of these Anti-Doping Rules committed by an *Athlete* or other *Person* affiliated with that organization or body.

ARTICLE 13 RESULTS MANAGEMENT: APPEALS

13.1 Decisions Subject to Appeal

Decisions made under the *Code* or these Anti-Doping Rules may be appealed as set forth below in Articles 13.2 through 13.7 or as otherwise provided in these Anti-Doping Rules, the *Code* or the *International Standards*. Such decisions shall remain in effect while under appeal unless the appellate body orders otherwise.

13.1.1 Scope of Review Not Limited

The scope of review on appeal includes all issues relevant to the matter and is expressly not limited to the issues or scope of review before the initial decision maker. Any party to the appeal may submit evidence, legal arguments and claims that were not raised in the first instance hearing so long as they arise from the same cause of action or same general facts or circumstances raised or addressed in the first instance hearing.

13.1.2 CAS Shall Not Defer to the Findings Being Appealed

In making its decision, *CAS* shall not give deference to the discretion exercised by the body whose decision is being appealed.

13.1.3 *WADA* Not Required to Exhaust Internal Remedies

Where *WADA* has a right to appeal under Article 13 and no other party has appealed a final decision within the Commission's process, *WADA* may appeal such decision directly to *CAS* without having to exhaust other remedies in the Commission's process.

13.2 Appeals from Decisions Regarding Anti-Doping Rule Violations, Consequences, Provisional Suspensions, Implementation of Decisions and Authority

A decision that an anti-doping rule violation was committed, a decision imposing *Consequences* or not imposing *Consequences* for an anti-doping rule violation, or a decision that no anti-doping rule violation was committed; a decision that an anti-doping rule violation proceeding cannot go forward for procedural reasons (including, for example, prescription); a decision by *WADA* not to grant an exception to the six-months notice requirement for a retired *Athlete* to return to competition under Article 5.6.1; a decision by *WADA* assigning *Results Management* under Article 7.1 of the *Code*; a decision by the Commission not to bring forward an *Adverse Analytical Finding* or an *Atypical Finding* as an anti-doping rule violation, or a decision not to go forward with an anti-doping rule violation after an investigation in accordance with the *International Standard for Results Management*; a decision to impose, or lift, a *Provisional Suspension* as a result of a *Provisional Hearing*; the Commission's failure to comply with Article 7.4; a decision that the Commission lacks authority to rule on an alleged anti-doping rule violation or its *Consequences*; a decision to suspend, or not suspend, *Consequences* or to reinstate, or not reinstate, *Consequences* under Article 10.7.1; failure to comply with Articles 7.1.4 and 7.1.5 of the *Code*; failure to comply with Article 10.8.1; a decision under Article 10.14.3; a decision by the Commission not to implement another *Anti-Doping Organization's* decision under Article 15; and a decision under Article 27.3 of the *Code* may be appealed exclusively as provided in this Article 13.2.

13.2.1 Appeals Involving *International-Level Athletes* or *International Events*

In cases arising from participation in an *International Event* or in cases involving *International-Level Athletes*, the decision may be appealed exclusively to *CAS*.

13.2.2 Appeals Involving Other *Athletes* or Other *Persons*

In cases where Article 13.2.1 is not applicable, the decision may be appealed to the Anti-Doping Committee. The appeal process shall be carried out in accordance with the *International Standard for Results Management*.

13.2.2.1 Hearings before the Anti-Doping Committee

- 13.2.2.1.1** The Anti-Doping Committee shall consist of an independent Chair and eight (8) other independent members.
- 13.2.2.1.2** Each member shall be appointed by taking into consideration their requisite anti-doping experience including their legal, sports, medical and/or scientific expertise. Each member shall be appointed for a renewable term of four (4) years.
- 13.2.2.1.3** The appointed members shall be *Operationally* and *Institutionally Independent*. Board members, staff members, commission members, consultants and officials of the Commission or its affiliates (such as a *Delegated Third Party*), as well as any *Person* involved in the investigation, pre-adjudication or *Results Management* of the matter, cannot be appointed as members and/or clerks of the Anti-Doping Committee. In particular, no member shall have previously considered any *TUE* application, *Results Management* decision, first instance, or appeal involving the same *Athlete* or other *Person* in a given case.
- 13.2.2.1.4** The Anti-Doping Committee shall be in a position to conduct the hearing and decision-making process without interference from the Commission or any third party.
- 13.2.2.1.5** If a member appointed by the Chair to hear a case is unwilling or unable, for whatever reason, to hear the case, the Chair may appoint a replacement or appoint a new hearing panel.
- 13.2.2.1.6** The Anti-Doping Committee has the power, at its absolute discretion, to appoint an expert to assist or advise the panel.
- 13.2.2.1.7** The International Federation, the *National Federation* concerned, the *National Olympic Committee*, if not a party (or parties) to the proceedings, and *WADA* each have the right to attend hearings of the Anti-Doping Committee as an observer.
- 13.2.2.1.8** Hearings pursuant to this Article should be completed as expeditiously as possible. Hearings held in connection with *Events* may be conducted on an expedited basis.

13.2.2.2 Proceedings of the Anti-Doping Committee

13.2.2.2.1 The proceedings of the Anti-Doping Committee shall respect the principles described in Articles 8, 9, and 10 of the *International Standard for Results Management*.

13.2.2.2.2 The Chair shall appoint three (3) members (which may include the Chair) to hear the appeal. When hearing an appeal, one (1) panel member shall be a qualified lawyer, with no less than three (3) years of relevant legal experience, and one (1) panel member shall be a qualified medical practitioner, with no less than three (3) years of relevant medical experience.

13.2.2.2.3 Upon appointment by the Chair as a member of the Anti-Doping Committee, each member must also sign a declaration that there are no facts or circumstances known to him or her which might call into question their impartiality in the eyes of any of the parties, other than those circumstances disclosed in the declaration.

13.2.2.2.4 The appellant shall present his/her case and the respondent party or parties shall present his/her/their case(s) in reply.

13.2.2.2.5 If any party or his/her representative fail to attend a hearing after notification, the hearing may nevertheless proceed.

13.2.2.2.6 Each party shall have the right to be represented by counsel at a hearing at that party's own expense.

13.2.2.2.7 Each party shall have the right to an interpreter at the hearing at that party's expense.

13.2.2.2.8 Each party to the proceedings has the right to access and present relevant evidence, to submit written and oral submissions, and to call and examine witnesses.

13.2.2.3 Decisions of the Anti-Doping Committee

13.2.2.3.1 At the end of the hearing, or promptly thereafter, the Anti-Doping Committee shall issue a written, dated and signed decision that respects the

principles of Article 9 of the *International Standard for Results Management*.

13.2.2.3.2 The decision shall notably include the full reasons for the decision and for any period of *Ineligibility* imposed, including (if applicable) a justification for why the maximum potential sanction was not imposed.

13.2.2.3.3 The Commission shall notify the decision to the *Athlete* or other *Person*, to his or her *National Federation*, and to *Anti-Doping Organizations* with a right to appeal under Article 13.2.3, and shall promptly report it into *ADAMS*.

13.2.2.3.4 The decision may be appealed as provided in Article 13.2.3 and *Publicly Disclosed* as provided in Article 14.3.

13.2.3 *Persons Entitled to Appeal*

13.2.3.1 Appeals Involving *International-Level Athletes* or *International Events*

In cases under Article 13.2.1, the following parties shall have the right to appeal to *CAS*: (a) the *Athlete* or other *Person* who is the subject of the decision being appealed; (b) the other party to the case in which the decision was rendered; (c) the relevant International Federation; (d) the Commission and (if different) the *National Anti-Doping Organization* of the *Person's* country of residence or countries where the *Person* is a national or license holder; (e) the International Olympic Committee or International Paralympic Committee, as applicable, where the decision may have an effect in relation to the Olympic Games or Paralympic Games, including decisions affecting eligibility for the Olympic Games or Paralympic Games; and (f) *WADA*.

13.2.3.2 Appeals Involving Other *Athletes* or Other *Persons*

In cases under Article 13.2.2, the following parties shall have the right to appeal: (a) the *Athlete* or other *Person* who is the subject of the decision being appealed; (b) the other party to the case in which the decision was rendered; (c) the relevant International Federation; (d) the Commission and (if different) the *National Anti-Doping Organization* of the *Person's* country of residence or countries where the *Person* is a national or license holder; (e) the International Olympic Committee or International Paralympic Committee, as applicable, where the decision may have an effect in relation to the Olympic Games or Paralympic Games, including decisions

affecting eligibility for the Olympic Games or Paralympic Games; and (f) *WADA*.

For cases under Article 13.2.2, *WADA*, the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, and the relevant International Federation shall also have the right to appeal to *CAS* with respect to the decision of the Anti-Doping Committee.

Any party filing an appeal shall be entitled to assistance from *CAS* to obtain all relevant information from the *Anti-Doping Organization* whose decision is being appealed and the information shall be provided if *CAS* so directs.

13.2.3.3 Duty to Notify

All parties to any *CAS* appeal must ensure that *WADA* and all other parties with a right to appeal have been given timely notice of the appeal.

13.2.3.4 Appeal from Imposition of *Provisional Suspension*

Notwithstanding any other provision herein, the only *Person* who may appeal from the imposition of a *Provisional Suspension* is the *Athlete* or other *Person* upon whom the *Provisional Suspension* is imposed.

13.2.3.5 Appeal from Decisions under Article 12

Decisions by the Commission pursuant to Article 12 may be appealed exclusively to *CAS* by the *National Federation* or other body.

13.2.4 Cross Appeals and other Subsequent Appeals Allowed

Cross appeals and other subsequent appeals by any respondent named in cases brought to *CAS* under the *Code* are specifically permitted. Any party with a right to appeal under this Article 13 must file a cross appeal or subsequent appeal at the latest with the party's answer.

13.3 Failure to Render a Timely Decision by the Commission

Where, in a particular case, the Commission fails to render a decision with respect to whether an anti-doping rule violation was committed within a reasonable deadline set by *WADA*, *WADA* may elect to appeal directly to *CAS* as if the Commission had rendered a decision finding no anti-doping rule violation. If the *CAS* hearing panel determines that an anti-doping rule violation was committed and that *WADA* acted reasonably in electing to appeal directly to *CAS*, then *WADA's* costs and attorney fees in prosecuting the appeal shall be reimbursed to *WADA* by the Commission.

13.4 Appeals Relating to TUEs

TUE decisions may be appealed exclusively as provided in Article 4.4.

13.5 Notification of Appeal Decisions

The Commission shall promptly provide the appeal decision to the *Athlete* or other *Person* and to the other *Anti-Doping Organizations* that would have been entitled to appeal under Article 13.2.3 as provided under Article 14.

13.6 Time for Filing Appeals

13.6.1 Appeals to CAS

The time to file an appeal to *CAS* shall be twenty-one (21) days from the date of receipt of the decision by the appealing party. The above notwithstanding, the following shall apply in connection with appeals filed by a party entitled to appeal but which was not a party to the proceedings that led to the decision being appealed:

- (a) Within fifteen (15) days from the notice of the decision, such party/ies shall have the right to request a copy of the full case file pertaining to the decision from the *Anti-Doping Organization* that had *Results Management* authority;
- (b) If such a request is made within the fifteen (15) day period, then the party making such request shall have twenty-one (21) days from receipt of the file to file an appeal to *CAS*.

The above notwithstanding, the filing deadline for an appeal filed by *WADA* shall be the later of:

- (a) Twenty-one (21) days after the last day on which any other party having a right to appeal could have appealed, or
- (b) Twenty-one (21) days after *WADA*'s receipt of the complete file relating to the decision.

13.6.2 Appeals Under Article 13.2.2

The time to file an appeal to the Anti-Doping Committee shall be twenty-one (21) days from the date of receipt of the decision by the appealing party. The above notwithstanding, the following shall apply in connection with appeals filed by a party entitled to appeal but which was not a party to the proceedings having led to the decision subject to appeal:

- (a) Within fifteen (15) days from notice of the decision, such party/ies shall have the right to request a copy of the full case file pertaining to the decision from the *Anti-Doping Organization* that had *Results*

Management

authority;

- (b) If such a request is made within the fifteen (15) day period, then the party making such request shall have twenty-one (21) days from receipt of the file to file an appeal to the Anti-Doping Committee.

The above notwithstanding, the filing deadline for an appeal filed by *WADA* shall be the later of:

- (a) Twenty-one (21) days after the last day on which any other party having a right to appeal could have appealed, or
- (b) Twenty-one (21) days after *WADA*'s receipt of the complete file relating to the decision.

ARTICLE 14 CONFIDENTIALITY AND REPORTING

14.1 Information Concerning *Adverse Analytical Findings, Atypical Findings, and Other Asserted Anti-Doping Rule Violations*

14.1.1 Notice of Anti-Doping Rule Violations to *Athletes* and other *Persons*

Notice to *Athletes* or other *Persons* of anti-doping rule violations asserted against them shall occur as provided under Articles 7 and 14.

If at any point during *Results Management* up until the anti-doping rule violation charge, the Commission decides not to move forward with a matter, it must notify the *Athlete* or other *Person* (provided that the *Athlete* or other *Person* had been already informed of the ongoing *Results Management*).

Notice shall be delivered by post or courier service or emailed.

14.1.2 Notice of Anti-Doping Rule Violations to *National Anti-Doping Organizations, International Federations and WADA*

Notice of the assertion of an anti-doping rule violation to the *Athlete's* or other *Person's National Anti-Doping Organization*, if different from the Commission, International Federation and *WADA* shall occur as provided under Articles 7 and 14, simultaneously with the notice to the *Athlete* or other *Person*.

If at any point during *Results Management* up until the anti-doping rule violation charge, the Commission decides not to move forward with a matter, it must give notice (with reasons) to the *Anti-Doping Organizations* with a right of appeal under Article 13.2.3.

Notice shall be delivered by post or courier service or emailed.

14.1.3 Content of an Anti-Doping Rule Violation Notice

Notification of an anti-doping rule violation shall include: the *Athlete's* or other *Person's* name, country, sport and discipline within the sport, the *Athlete's* competitive level, whether the test was *In-Competition* or *Out-of-Competition*, the date of *Sample* collection, the analytical result reported by the laboratory and other information as required by the *International Standard for Results Management*.

Notification of anti-doping rule violations other than under Article 2.1 shall also include the rule violated and the basis of the asserted violation.

14.1.4 Status Reports

Except with respect to investigations which have not resulted in a notice of an anti-doping rule violation pursuant to Article 14.1.1, the *Athlete's* or other *Person's National Anti-Doping Organization*, if different from the Commission, International Federation and *WADA* shall be regularly updated on the status and findings of any review or proceedings conducted pursuant to Article 7, 8 or 13 and shall be provided with a prompt written reasoned explanation or decision explaining the resolution of the matter.

14.1.5 Confidentiality

The recipient organizations shall not disclose this information beyond those *Persons* with a need to know (which would include the appropriate personnel at the applicable *National Olympic Committee, National Federation, and team in a Team Sport*) until the Commission has made *Public Disclosure* as permitted by Article 14.3.

14.1.6 Protection of Confidential Information by an Employee or Agent of the Commission

The Commission shall ensure that information concerning *Adverse Analytical Findings, Atypical Findings*, and other asserted anti-doping rule violations remains confidential until such information is *Publicly Disclosed* in accordance with Article 14.3. The Commission shall ensure that its employees (whether permanent or otherwise), contractors, agents, consultants, and *Delegated Third Parties* are subject to a fully enforceable contractual duty of confidentiality and to fully enforceable procedures for the investigation and disciplining of improper and/or unauthorized disclosure of such confidential information.

14.2 Notice of Anti-Doping Rule Violation or Violations of *Ineligibility* or *Provisional Suspension* Decisions and Request for Files

14.2.1 Anti-doping rule violation decisions or decisions related to violations of *Ineligibility* or *Provisional Suspension* rendered pursuant to Article 7.6, 8.2, 10.5, 10.6, 10.7, 10.14.3 or 13.5 shall include the full reasons for the decision, including, if applicable, a justification for why the maximum potential sanction was not

imposed. Where the decision is not in English or French, the Commission shall provide an English or French summary of the decision and the supporting reasons.

- 14.2.2** An *Anti-Doping Organization* having a right to appeal a decision received pursuant to Article 14.2.1 may, within fifteen (15) days of receipt, request a copy of the full case file pertaining to the decision.

14.3 Public Disclosure

- 14.3.1** After notice has been provided to the *Athlete* or other *Person* in accordance with the *International Standard for Results Management*, and to the applicable *Anti-Doping Organizations* in accordance with Article 14.1.2, the identity of any *Athlete* or other *Person* who is notified of a potential anti-doping rule violation, the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* and the nature of the violation involved, and whether the *Athlete* or other *Person* is subject to a *Provisional Suspension* may be *Publicly Disclosed* by the Commission.
- 14.3.2** No later than twenty (20) days after it has been determined in an appellate decision under Article 13.2.1 or 13.2.2, or such appeal has been waived, or a hearing in accordance with Article 8 has been waived, or the assertion of an anti-doping rule violation has not otherwise been timely challenged, or the matter has been resolved under Article 10.8, or a new period of *Ineligibility*, or reprimand, has been imposed under Article 10.14.3, the Commission must *Publicly Disclose* the disposition of the anti-doping matter including the sport, the anti-doping rule violated, the name of the *Athlete* or other *Person* committing the violation, the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* involved (if any) and the *Consequences* imposed. The Commission must also *Publicly Disclose* within twenty (20) days the results of appellate decisions concerning anti-doping rule violations, including the information described above.
- 14.3.3** After an anti-doping rule violation has been determined to have been committed in an appellate decision under Article 13.2.1 or 13.2.2 or such appeal has been waived, or in a hearing in accordance with Article 8 or where such hearing has been waived, or the assertion of an anti-doping rule violation has not otherwise been timely challenged, or the matter has been resolved under Article 10.8, the Commission may make public such determination or decision and may comment publicly on the matter.
- 14.3.4** In any case where it is determined, after a hearing or appeal, that the *Athlete* or other *Person* did not commit an anti-doping rule violation, the fact that the decision has been appealed may be *Publicly Disclosed*. However, the decision itself and the underlying facts may not be *Publicly Disclosed* except with the consent of the

Athlete or other *Person* who is the subject of the decision. The Commission shall use reasonable efforts to obtain such consent, and if consent is obtained, shall *Publicly Disclose* the decision in its entirety or in such redacted form as the *Athlete* or other *Person* may approve.

- 14.3.5** Publication shall be accomplished at a minimum by placing the required information on the Commission's website and leaving the information up for the longer of one (1) month or the duration of any period of *Ineligibility*.
- 14.3.6** Except as provided in Articles 14.3.1 and 14.3.3, no *Anti-Doping Organization*, *National Federation* or *WADA*-accredited laboratory, or any official of any such body, shall publicly comment on the specific facts of any pending case (as opposed to general description of process and science) except in response to public comments attributed to, or based on information provided by, the *Athlete*, other *Person* or their entourage or other representatives.
- 14.3.7** The mandatory *Public Disclosure* required in Article 14.3.2 shall not be required where the *Athlete* or other *Person* who has been found to have committed an anti-doping rule violation is a *Minor*, *Protected Person* or *Recreational Athlete*. Any optional *Public Disclosure* in a case involving a *Minor*, *Protected Person* or *Recreational Athlete* shall be proportionate to the facts and circumstances of the case.

14.4 Statistical Reporting

The Commission shall, at least annually, publish publicly a general statistical report of its *Doping Control* activities, with a copy provided to *WADA*. The Commission may also publish reports showing the name of each *Athlete* tested and the date of each *Testing*.

14.5 Doping Control Information Database and Monitoring of Compliance

To enable *WADA* to perform its compliance monitoring role and to ensure the effective use of resources and sharing of applicable *Doping Control* information among *Anti-Doping Organizations*, the Commission shall report to *WADA* through *ADAMS Doping Control*-related information, including, in particular:

- (a) *Athlete Biological Passport* data for *International-Level Athletes* and *National-Level Athletes*,
- (b) Whereabouts information for *Athletes* including those in *Registered Testing Pools*,
- (c) *TUE* decisions, and
- (d) *Results Management* decisions,

as required under the applicable *International Standard(s)*.

- 14.5.1** To facilitate coordinated test distribution planning, avoid unnecessary duplication in *Testing* by various *Anti-Doping Organizations*, and to ensure that *Athlete Biological Passport* profiles are updated, the Commission shall report all *In-Competition* and *Out-of-Competition* tests to *WADA* by entering the *Doping Control* forms into *ADAMS* in accordance with the requirements and timelines contained in the *International Standard for Testing and Investigations*.
- 14.5.2** To facilitate *WADA's* oversight and appeal rights for *TUEs*, the Commission shall report all *TUE* applications, decisions and supporting documentation using *ADAMS* in accordance with the requirements and timelines contained in the *International Standard for Therapeutic Use Exemptions*.
- 14.5.3** To facilitate *WADA's* oversight and appeal rights for *Results Management*, the Commission shall report the following information into *ADAMS* in accordance with the requirements and timelines outlined in the *International Standard for Results Management*: (a) notifications of anti-doping rule violations and related decisions for *Adverse Analytical Findings*; (b) notifications and related decisions for other anti-doping rule violations that are not *Adverse Analytical Findings*; (c) whereabouts failures; and (d) any decision imposing, lifting or reinstating a *Provisional Suspension*.
- 14.5.4** The information described in this Article will be made accessible, where appropriate and in accordance with the applicable rules, to the *Athlete*, the *Athlete's National Anti-Doping Organization* and International Federation, and any other *Anti-Doping Organizations* with *Testing* authority over the *Athlete*.

14.6 Data Privacy

- 14.6.1** The Commission may collect, store, process or disclose personal information relating to *Athletes* and other *Persons* where necessary and appropriate to conduct its *Anti-Doping Activities* under the *Code*, the *International Standards* (including specifically the *International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information*), these *Anti-Doping Rules*, and in compliance with applicable law.
- 14.6.2** Without limiting the foregoing, the Commission shall:
- (a) Only process personal information in accordance with a valid legal ground;
 - (b) Notify any *Participant* or *Person* subject to these *Anti-Doping Rules*, in a manner and form that complies with applicable laws and the *International Standard for the Protection of Privacy and*

Personal Information, that their personal information may be processed by the Commission and other *Persons* for the purpose of the implementation of these Anti-Doping Rules;

- (c) Ensure that any third-party agents (including any *Delegated Third Party*) with whom the Commission shares the personal information of any *Participant* or *Person* is subject to appropriate technical and contractual controls to protect the confidentiality and privacy of such information.

ARTICLE 15 IMPLEMENTATION OF DECISIONS

15.1 Automatic Binding Effect of Decisions by *Signatory Anti-Doping Organizations*

15.1.1 A decision of an anti-doping rule violation made by a *Signatory Anti-Doping Organization*, an appellate body (Article 13.2.2 of the *Code*) or *CAS* shall, after the parties to the proceeding are notified, automatically be binding beyond the parties to the proceeding upon the Commission and any *National Federation* in Montenegro, as well as every *Signatory* in every sport with the effects described below:

15.1.1.1 A decision by any of the above-described bodies imposing a *Provisional Suspension* (after a *Provisional Hearing* has occurred or the *Athlete* or other *Person* has either accepted the *Provisional Suspension* or has waived the right to a *Provisional Hearing*, expedited hearing or expedited appeal offered in accordance with Article 7.4.3) automatically prohibits the *Athlete* or other *Person* from participation (as described in Article 10.14.1) in all sports within the authority of any *Signatory* during the *Provisional Suspension*.

15.1.1.2 A decision by any of the above-described bodies imposing a period of *Ineligibility* (after a hearing has occurred or been waived) automatically prohibits the *Athlete* or other *Person* from participation (as described in Article 10.14.1) in all sports within the authority of any *Signatory* for the period of *Ineligibility*.

15.1.1.3 A decision by any of the above-described bodies accepting an anti-doping rule violation automatically binds all *Signatories*.

15.1.1.4 A decision by any of the above-described bodies to *Disqualify* results under Article 10.10 for a specified period automatically *Disqualifies* all results obtained within the authority of any *Signatory* during the specified period.

- 15.1.2** The Commission and any *National Federation* in Montenegro shall recognize and implement a decision and its effects as required by Article 15.1.1, without any further action required, on the earlier of the date the Commission receives actual notice of the decision or the date the decision is placed into *ADAMS*.
- 15.1.3** A decision by an *Anti-Doping Organization*, an appellate body or *CAS* to suspend, or lift, *Consequences* shall be binding upon the Commission, and any *National Federation* in Montenegro, without any further action required, on the earlier of the date the Commission receives actual notice of the decision or the date the decision is placed into *ADAMS*.
- 15.1.4** Notwithstanding any provision in Article 15.1.1, however, a decision of an anti-doping rule violation by a *Major Event Organization* made in an expedited process during an *Event* shall not be binding on the Commission or *National Federations* in Montenegro unless the rules of the *Major Event Organization* provide the *Athlete* or other *Person* with an opportunity to an appeal under non-expedited procedures.

15.2 Implementation of Other Decisions by *Anti-Doping Organizations*

The Commission and any *National Federation* in Montenegro may decide to implement other anti-doping decisions rendered by *Anti-Doping Organizations* not described in Article 15.1.1 above, such as a *Provisional Suspension* prior to a *Provisional Hearing* or acceptance by the *Athlete* or other *Person*.

15.3 Implementation of Decisions by Body that is not a *Signatory*

An anti-doping decision by a body that is not a *Signatory* to the *Code* shall be implemented by the Commission and any *National Federation* in Montenegro, if the Commission finds that the decision purports to be within the authority of that body and the anti-doping rules of that body are otherwise consistent with the *Code*.

ARTICLE 16 STATUTE OF LIMITATIONS

No anti-doping rule violation proceeding may be commenced against an *Athlete* or other *Person* unless he or she has been notified of the anti-doping rule violation as provided in Article 7, or notification has been reasonably attempted, within ten (10) years from the date the violation is asserted to have occurred.

ARTICLE 17 EDUCATION

The Commission shall plan, implement, evaluate and promote *Education* in line with the requirements of Article 18.2 of the *Code* and the *International Standard for Education*.

ARTICLE 18 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF *NATIONAL*

FEDERATIONS

- 18.1** All *National Federations* of Montenegro and their members shall comply with the *Code, International Standards*, and these Anti-Doping Rules. All *National Federations* of Montenegro and other members shall include in their policies, rules and programs the provisions necessary to recognize the authority and responsibility of the Commission for implementing Montenegro's National Anti-Doping Program and enforcing these Anti-Doping Rules (including carrying out *Testing*) directly in respect of *Athletes* and other *Persons* under their anti-doping authority as specified in the Introduction to these Anti-Doping Rules (Section "Scope of these Anti-Doping Rules").
- 18.2** Each *National Federation* of Montenegro shall accept and abide by the spirit and terms of Montenegro's National Anti-Doping Program and these Anti-Doping Rules as a condition of receiving financial and/or other assistance from the Government of Montenegro and/or the *National Olympic Committee* of Montenegro
- 18.3** Each *National Federation* of Montenegro shall incorporate these Anti-Doping Rules either directly or by reference into its governing documents, constitution and/or rules as part of the rules of sport that bind their members so that the *National Federation* may enforce them itself directly in respect of *Athletes* and other *Persons* under its anti-doping authority.
- 18.4** By adopting these Anti-Doping Rules, and incorporating them into their governing documents and rules of sport, *National Federations* shall cooperate with and support the Commission in that function. They shall also recognize, abide by and implement the decisions made pursuant to these Anti-Doping Rules, including the decisions imposing sanctions on *Persons* under their authority.
- 18.5** All *National Federations* of Montenegro shall take appropriate action to enforce compliance with the *Code, International Standards*, and these Anti-Doping Rules by *inter alia*:
- (i) conducting *Testing* only under the documented authority of their International Federation and using the Commission or other *Sample* collection authority to collect *Samples* in compliance with the *International Standard* for *Testing* and Investigations;
 - (ii) recognizing the authority of the Commission in accordance with Article 5.2.1 of the *Code* and assisting as appropriate with the Commission's implementation of the national *Testing* program for their sport;
 - (iii) analyzing all *Samples* collected using a *WADA*-accredited or *WADA*-approved laboratory in accordance with Article 6.1; and
 - (iv) ensuring that any national level anti-doping rule violation cases discovered by *National Federations* are adjudicated by an *Operationally*

Independent hearing panel in accordance with Article 8.1 and the International Standard for Results Management.

- 18.6** All *National Federations* shall establish rules requiring all *Athletes* preparing for or participating in a *Competition* or activity authorized or organized by a *National Federation* or one of its member organizations, and all *Athlete Support Personnel* associated with such *Athletes* to agree to be bound by these Anti-Doping Rules and to submit to the *Results Management* authority of the *Anti-Doping Organization* in conformity with the *Code* as a condition of such participation.
- 18.7** All *National Federations* shall report any information suggesting or relating to an anti-doping rule violation to the Commission and to their International Federation and shall cooperate with investigations conducted by any *Anti-Doping Organization* with authority to conduct the investigation.
- 18.8** All *National Federations* shall have disciplinary rules in place to prevent *Athlete Support Personnel* who are *Using Prohibited Substances* or *Prohibited Methods* without valid justification from providing support to *Athletes* under the authority of the Commission or the *National Federation*.
- 18.9** All *National Federations* shall conduct anti-doping *Education* in coordination with the Commission.

ARTICLE 19 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE COMMISSION

- 19.1** In addition to the roles and responsibilities described in Article 20.5 of the *Code* for *National Anti-Doping Organizations*, the Commission shall report to *WADA* on the Commission's compliance with the *Code* and *International Standards* in accordance with Article 24.1.2 of the *Code*.
- 19.2** Subject to applicable law, and in accordance with Article 20.5.10 of the *Code*, all the Commission board members, directors, officers, and those employees (and those employees of appointed *Delegated Third Parties*), who are involved in any aspect of *Doping Control*, must sign a form provided by the Commission, agreeing to be bound by these Anti-Doping Rules as *Persons* in conformity with the *Code* for direct and intentional misconduct.
- 19.3** Subject to applicable law, and in accordance with Article 20.5.11 of the *Code*, any Commission employee who is involved in *Doping Control* (other than authorized anti-doping *Education* or rehabilitation programs) must sign a statement provided by the Commission confirming that they are not *Provisionally Suspended* or serving a period of *Ineligibility* and have not been directly or intentionally engaged in conduct within the previous six (6) years which would have constituted a violation of anti-doping rules if *Code-compliant* rules had been applicable to them.

ARTICLE 20 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF ATHLETES

- 20.1 To be knowledgeable of and comply with these Anti-Doping Rules.
- 20.2 To be available for *Sample* collection at all times.
- 20.3 To take responsibility, in the context of anti-doping, for what they ingest and *Use*.
- 20.4 To inform medical personnel of their obligation not to *Use Prohibited Substances* and *Prohibited Methods* and to take responsibility to make sure that any medical treatment received does not violate these Anti-Doping Rules.
- 20.5 To disclose to the Commission and their International Federation any decision by a non-*Signatory* finding that the *Athlete* committed an anti-doping rule violation within the previous ten (10) years.
- 20.6 To cooperate with *Anti-Doping Organizations* investigating anti-doping rule violations.

Failure by any *Athlete* to cooperate in full with *Anti-Doping Organizations* investigating anti-doping rule violations may result in a charge of misconduct under the **Commission** Law on Sports.

- 20.7 To disclose the identity of their *Athlete Support Personnel* upon request by the Commission or a *National Federation*, or any other *Anti-Doping Organization* with authority over the *Athlete*.
- 20.8 Offensive conduct towards a *Doping Control* official or other *Person* involved in *Doping Control* by an *Athlete*, which does not otherwise constitute *Tampering*, may result in a charge of misconduct under the Law on Sports.

ARTICLE 21 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF *ATHLETE SUPPORT PERSONNEL*

- 21.1 To be knowledgeable of and comply with these Anti-Doping Rules.
- 21.2 To cooperate with the *Athlete Testing* program.
- 21.3 To use their influence on *Athlete* values and behavior to foster anti-doping attitudes.
- 21.4 To disclose to the Commission and their International Federation any decision by a non-*Signatory* finding that they committed an anti-doping rule violation within the previous ten (10) years.
- 21.5 To cooperate with *Anti-Doping Organizations* investigating anti-doping rule violations.

Failure by any *Athlete Support Personnel* to cooperate in full with *Anti-Doping Organizations* investigating anti-doping rule violations may result in a charge of misconduct under Law on Sports.

- 21.6 *Athlete Support Personnel* shall not *Use* or *Possess* any *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* without valid justification.

Any such *Use* or *Possession* may result in a charge of misconduct under Law on Sports.

- 21.7 Offensive conduct towards a *Doping Control* official or other *Person* involved in *Doping Control* by *Athlete Support Personnel*, which does not otherwise constitute *Tampering*, may result in a charge of misconduct under Law on Sports.

ARTICLE 22 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF OTHER PERSONS SUBJECT TO THESE ANTI-DOPING RULES

- 22.1 To be knowledgeable of and comply with these Anti-Doping Rules.
- 22.2 To disclose to the Commission and their International Federation any decision by a non-*Signatory* finding that they committed an anti-doping rule violation within the previous ten (10) years.
- 22.3 To cooperate with *Anti-Doping Organizations* investigating anti-doping rule violations.

Failure by any other *Person* subject to these Anti-Doping Rules to cooperate in full with *Anti-Doping Organizations* investigating anti-doping rule violations may result in a charge of misconduct under Law on Sports.

- 22.4 Not to *Use* or *Possess* any *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* without valid justification.
- 22.5 Offensive conduct towards a *Doping Control* official or other *Person* involved in *Doping Control* by a *Person*, which does not otherwise constitute *Tampering*, may result in a charge of misconduct under Law on Sports.

ARTICLE 23 INTERPRETATION OF THE CODE

- 23.1 The official text of the *Code* shall be maintained by *WADA* and shall be published in English and French. In the event of any conflict between the English and French versions, the English version shall prevail.
- 23.2 The comments annotating various provisions of the *Code* shall be used to interpret the *Code*.
- 23.3 The *Code* shall be interpreted as an independent and autonomous text and not by reference to the existing law or statutes of the *Signatories* or governments.

- 23.4** The headings used for the various Parts and Articles of the *Code* are for convenience only and shall not be deemed part of the substance of the *Code* or to affect in any way the language of the provisions to which they refer.
- 23.5** Where the term “days” is used in the *Code* or an *International Standard*, it shall mean calendar days unless otherwise specified.
- 23.6** The *Code* shall not apply retroactively to matters pending before the date the *Code* is accepted by a *Signatory* and implemented in its rules. However, pre-*Code* anti-doping rule violations would continue to count as "First violations" or "Second violations" for purposes of determining sanctions under Article 10 for subsequent post-*Code* violations.
- 23.7** The Purpose, Scope and Organization of the World Anti-Doping Program and the *Code* and Appendix 1, Definitions, shall be considered integral parts of the *Code*.

ARTICLE 24 FINAL PROVISIONS

- 24.1** Where the term “days” is used in these Anti-Doping Rules, it shall mean calendar days unless otherwise specified.
- 24.2** These Anti-Doping Rules shall be interpreted as an independent and autonomous text and not by reference to existing law or statutes.
- 24.3** These Anti-Doping Rules have been adopted pursuant to the applicable provisions of the *Code* and the *International Standards* and shall be interpreted in a manner that is consistent with applicable provisions of the *Code* and the *International Standards*. The *Code* and the *International Standards* shall be considered integral parts of these Anti-Doping Rules and shall prevail in case of conflict.
- 24.4** The Introduction and Appendix 1 shall be considered integral parts of these Anti-Doping Rules.
- 24.5** The comments annotating various provisions of the *Code* are incorporated by reference into these Anti-Doping Rules, shall be treated as if set out fully herein, and shall be used to interpret these Anti-Doping Rules.
- 24.6** These Anti-Doping Rules shall enter into force on 1 January 2021 (the “Effective Date”). They repeal the Montenegrin Olympic Committee Anti-Doping Rules that came into effect in January 2011.
- 24.7** These Anti-Doping Rules shall not apply retroactively to matters pending before the Effective Date. However:
- 24.7.1** Anti-doping rule violations taking place prior to the Effective Date count as "first violations" or "second violations" for purposes of

determining sanctions under Article 10 for violations taking place after the Effective Date.

- 24.7.2** Any anti-doping rule violation case which is pending as of the Effective Date and any anti-doping rule violation case brought after the Effective Date based on an anti-doping rule violation which occurred prior to the Effective Date, shall be governed by the substantive anti-doping rules in effect at the time the alleged anti-doping rule violation occurred, and not by the substantive anti-doping rules set out in these Anti-Doping Rules, unless the panel hearing the case determines the principle of “lex mitior” appropriately applies under the circumstances of the case. For these purposes, the retrospective periods in which prior violations can be considered for purposes of multiple violations under Article 10.9.4 and the statute of limitations set forth in Article 16 are procedural rules, not substantive rules, and should be applied retroactively along with all of the other procedural rules in these Anti-Doping Rules (provided, however, that Article 16 shall only be applied retroactively if the statute of limitations period has not already expired by the Effective Date).
- 24.7.3** Any Article 2.4 whereabouts failure (whether a filing failure or a missed test, as those terms are defined in the *International Standard for Results Management*) prior to the Effective Date shall be carried forward and may be relied upon, prior to expiry, in accordance with the *International Standard for Results Management*, but it shall be deemed to have expired twelve (12) months after it occurred.
- 24.7.4** With respect to cases where a final decision finding an anti-doping rule violation has been rendered prior to the Effective Date, but the *Athlete* or other *Person* is still serving the period of *Ineligibility* as of the Effective Date, the *Athlete* or other *Person* may apply to the Commission or other *Anti-Doping Organization* which had *Results Management* responsibility for the anti-doping rule violation to consider a reduction in the period of *Ineligibility* in light of these Anti-Doping Rules. Such application must be made before the period of *Ineligibility* has expired. The decision rendered may be appealed pursuant to Article 13.2. These Anti-Doping Rules shall have no application to any case where a final decision finding an anti-doping rule violation has been rendered and the period of *Ineligibility* has expired.
- 24.7.5** For purposes of assessing the period of *Ineligibility* for a second violation under Article 10.9.1, where the sanction for the first violation was determined based on rules in force prior to the Effective Date, the period of *Ineligibility* which would have been assessed for that first violation had these Anti-Doping Rules been applicable, shall be applied.

24.7.6 Changes to the *Prohibited List* and *Technical Documents* relating to substances or methods on the *Prohibited List* shall not, unless they specifically provide otherwise, be applied retroactively. As an exception, however, when a *Prohibited Substance* or a *Prohibited Method* has been removed from the *Prohibited List*, an *Athlete* or other *Person* currently serving a period of *Ineligibility* on account of the formerly *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* may apply to the Commission or other *Anti-Doping Organization* which had *Results Management* responsibility for the anti-doping rule violation to consider a reduction in the period of *Ineligibility* in light of the removal of the substance or method from the *Prohibited List*.

APPENDIX 1 DEFINITIONS

ADAMS: The Anti-Doping Administration and Management System is a Web-based database management tool for data entry, storage, sharing, and reporting designed to assist stakeholders and *WADA* in their anti-doping operations in conjunction with data protection legislation.

Administration: Providing, supplying, supervising, facilitating, or otherwise participating in the *Use* or *Attempted Use* by another *Person* of a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method*. However, this definition shall not include the actions of bona fide medical personnel involving a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method Used* for genuine and legal therapeutic purposes or other acceptable justification and shall not include actions involving *Prohibited Substances* which are not prohibited in *Out-of-Competition Testing* unless the circumstances as a whole demonstrate that such *Prohibited Substances* are not intended for genuine and legal therapeutic purposes or are intended to enhance sport performance.

Adverse Analytical Finding: A report from a *WADA*-accredited laboratory or other *WADA*-approved laboratory that, consistent with the *International Standard* for Laboratories, establishes in a *Sample* the presence of a *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers* or evidence of the *Use* of a *Prohibited Method*.

Adverse Passport Finding: A report identified as an *Adverse Passport Finding* as described in the applicable *International Standards*.

Aggravating Circumstances: Circumstances involving, or actions by, an *Athlete* or other *Person* which may justify the imposition of a period of *Ineligibility* greater than the standard sanction. Such circumstances and actions shall include, but are not limited to: the *Athlete* or other *Person Used* or *Possessed* multiple *Prohibited Substances* or *Prohibited Methods, Used* or *Possessed* a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* on multiple occasions or committed multiple other anti-doping rule violations; a normal individual would be likely to enjoy the performance-enhancing effects of the anti-doping rule violation(s) beyond the otherwise applicable period of *Ineligibility*; the *Athlete* or *Person* engaged in deceptive or obstructive conduct to avoid the detection or adjudication of an anti-doping rule violation; or the *Athlete* or other *Person* engaged in *Tampering* during *Results Management*. For the avoidance of doubt, the examples of circumstances and conduct described herein are not exclusive and other similar circumstances or conduct may also justify the imposition of a longer period of *Ineligibility*.

Anti-Doping Activities: Anti-doping *Education* and information, test distribution planning, maintenance of a *Registered Testing Pool*, managing *Athlete Biological Passports*, conducting *Testing*, organizing analysis of *Samples*, gathering of intelligence and conduct of investigations, processing of *TUE* applications, *Results Management*, monitoring and enforcing compliance with any *Consequences* imposed, and all other activities related to anti-doping to be carried out by or on behalf of an *Anti-Doping Organization*, as set out in the *Code* and/or the *International Standards*.

Anti-Doping Organization: *WADA* or a *Signatory* that is responsible for adopting rules for initiating, implementing or enforcing any part of the *Doping Control* process. This includes, for example, the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee,

other *Major Event Organizations* that conduct *Testing* at their *Events*, International Federations, and *National Anti-Doping Organizations*.

Athlete: Any *Person* who competes in sport at the international level (as defined by each International Federation) or the national level (as defined by each *National Anti-Doping Organization*). An *Anti-Doping Organization* has discretion to apply anti-doping rules to an *Athlete* who is neither an *International-Level Athlete* nor a *National-Level Athlete*, and thus to bring them within the definition of “*Athlete*”. In relation to *Athletes* who are neither *International-Level* nor *National-Level Athletes*, an *Anti-Doping Organization* may elect to: conduct limited *Testing* or no *Testing* at all; analyze *Samples* for less than the full menu of *Prohibited Substances*; require limited or no whereabouts information; or not require advance *TUEs*. However, if an Article 2.1, 2.3 or 2.5 anti-doping rule violation is committed by any *Athlete* over whom an *Anti-Doping Organization* has elected to exercise its authority to test and who competes below the international or national level, then the *Consequences* set forth in the *Code* must be applied. For purposes of Article 2.8 and Article 2.9 and for purposes of anti-doping information and *Education*, any *Person* who participates in sport under the authority of any *Signatory*, government, or other sports organization accepting the *Code* is an *Athlete*.

Athlete Biological Passport: The program and methods of gathering and collating data as described in the *International Standard for Testing and Investigations* and *International Standard for Laboratories*.

Athlete Support Personnel: Any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, medical, paramedical personnel, parent or any other *Person* working with, treating or assisting an *Athlete* participating in or preparing for sports *Competition*.

Attempt: Purposely engaging in conduct that constitutes a substantial step in a course of conduct planned to culminate in the commission of an anti-doping rule violation. Provided, however, there shall be no anti-doping rule violation based solely on an *Attempt* to commit a violation if the *Person* renounces the *Attempt* prior to it being discovered by a third party not involved in the *Attempt*.

Atypical Finding: A report from a *WADA*-accredited laboratory or other *WADA*-approved laboratory which requires further investigation as provided by the *International Standard for Laboratories* or related *Technical Documents* prior to the determination of an *Adverse Analytical Finding*.

Atypical Passport Finding: A report described as an *Atypical Passport Finding* as described in the applicable *International Standards*.

CAS: The Court of Arbitration for Sport.

Code: The World Anti-Doping *Code*.

Competition: A single race, match, game or singular sport contest. For example, a basketball game or the finals of the Olympic 100-meter race in athletics. For stage races and other sport contests where prizes are awarded on a daily or other interim basis the distinction between a *Competition* and an *Event* will be as provided in the rules of the applicable International Federation.

Consequences of Anti-Doping Rule Violations (“*Consequences*”): An *Athlete's* or other *Person's* violation of an anti-doping rule may result in one or more of the following: (a) *Disqualification* means the *Athlete's* results in a particular *Competition* or *Event* are invalidated, with all resulting *Consequences* including forfeiture of any medals, points and prizes; (b) *Ineligibility* means the *Athlete* or other *Person* is barred on account of an anti-doping rule violation for a specified period of time from participating in any *Competition* or other activity or funding as provided in Article 10.14; (c) *Provisional Suspension* means the *Athlete* or other *Person* is barred temporarily from participating in any *Competition* or activity prior to the final decision at a hearing conducted under Article 8; (d) *Financial Consequences* means a financial sanction imposed for an anti-doping rule violation or to recover costs associated with an anti-doping rule violation; and (e) *Public Disclosure* means the dissemination or distribution of information to the general public or *Persons* beyond those *Persons* entitled to earlier notification in accordance with Article 14. Teams in *Team Sports* may also be subject to *Consequences* as provided in Article 11.

Contaminated Product: A product that contains a *Prohibited Substance* that is not disclosed on the product label or in information available in a reasonable Internet search.

Decision Limit: The value of the result for a threshold substance in a *Sample*, above which an *Adverse Analytical Finding* shall be reported, as defined in the *International Standard for Laboratories*.

Delegated Third Party: Any *Person* to which the Commission delegates any aspect of *Doping Control* or anti-doping *Education* programs including, but not limited to, third parties or other *Anti-Doping Organizations* that conduct *Sample* collection or other *Doping Control* services or anti-doping *Educational* programs for the Commission, or individuals serving as independent contractors who perform *Doping Control* services for the Commission (e.g., non-employee *Doping Control* officers or chaperones). This definition does not include *CAS*.

Disqualification: See *Consequences of Anti-Doping Rule Violations* above.

Doping Control: All steps and processes from test distribution planning through to ultimate disposition of any appeal and the enforcement of *Consequences*, including all steps and processes in between, including but not limited to, *Testing*, investigations, whereabouts, *TUEs*, *Sample* collection and handling, laboratory analysis, *Results Management*, and investigations or proceedings relating to violations of Article 10.14 (Status During *Ineligibility* or *Provisional Suspension*).

Education: The process of learning to instill values and develop behaviors that foster and protect the spirit of sport, and to prevent intentional and unintentional doping.

Event: A series of individual *Competitions* conducted together under one ruling body (e.g., the Olympic Games, World Championships of an International Federation, or Pan American Games).

Event Period: The time between the beginning and end of an *Event*, as established by the ruling body of the *Event*.

Event Venues: Those venues so designated by the ruling body for the *Event*.

Fault: *Fault* is any breach of duty or any lack of care appropriate to a particular situation. Factors to be taken into consideration in assessing an *Athlete's* or other *Person's* degree of *Fault* include, for example, the *Athlete's* or other *Person's* experience, whether the *Athlete* or other *Person* is a *Protected Person*, special considerations such as impairment, the degree of risk that should have been perceived by the *Athlete* and the level of care and investigation exercised by the *Athlete* in relation to what should have been the perceived level of risk. In assessing the *Athlete's* or other *Person's* degree of *Fault*, the circumstances considered must be specific and relevant to explain the *Athlete's* or other *Person's* departure from the expected standard of behavior. Thus, for example, the fact that an *Athlete* would lose the opportunity to earn large sums of money during a period of *Ineligibility*, or the fact that the *Athlete* only has a short time left in a career, or the timing of the sporting calendar, would not be relevant factors to be considered in reducing the period of *Ineligibility* under Article 10.6.1 or 10.6.2.

Financial Consequences: See *Consequences of Anti-Doping Rule Violations* above.

In-Competition: The period commencing at 11:59 p.m. on the day before a *Competition* in which the *Athlete* is scheduled to participate through the end of such *Competition* and the *Sample* collection process related to such *Competition*. Provided, however, *WADA* may approve, for a particular sport, an alternative definition if an International Federation provides a compelling justification that a different definition is necessary for its sport; upon such approval by *WADA*, the alternative definition shall be followed by all *Major Event Organizations* for that particular sport.

Independent Observer Program: A team of observers and/or auditors, under the supervision of *WADA*, who observe and provide guidance on the *Doping Control* process prior to or during certain *Events* and report on their observations as part of *WADA's* compliance monitoring program.

Individual Sport: Any sport that is not a *Team Sport*.

Ineligibility: See *Consequences of Anti-Doping Rule Violations* above.

Institutional Independence: Hearing panels on appeal shall be fully independent institutionally from the *Anti-Doping Organization* responsible for *Results Management*. They must therefore not in any way be administered by, connected or subject to the *Anti-Doping Organization* responsible for *Results Management*.

International Event: An *Event* or *Competition* where the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, an International Federation, a *Major Event Organization*, or another international sport organization is the ruling body for the *Event* or appoints the technical officials for the *Event*.

International-Level Athlete: *Athletes* who compete in sport at the international level, as defined by each International Federation, consistent with the *International Standard for Testing and Investigations*.

International Standard: A standard adopted by WADA in support of the Code. Compliance with an *International Standard* (as opposed to another alternative standard, practice or procedure) shall be sufficient to conclude that the procedures addressed by the *International Standard* were performed properly. *International Standards* shall include any *Technical Documents* issued pursuant to the *International Standard*.

Major Event Organizations: The continental associations of *National Olympic Committees* and other international multi-sport organizations that function as the ruling body for any continental, regional or other *International Event*.

Marker: A compound, group of compounds or biological variable(s) that indicates the Use of a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method*.

Metabolite: Any substance produced by a biotransformation process.

Minimum Reporting Level: The estimated concentration of a *Prohibited Substance* or its *Metabolite(s)* or *Marker(s)* in a *Sample* below which WADA-accredited laboratories should not report that *Sample* as an *Adverse Analytical Finding*.

Minor: A natural *Person* who has not reached the age of eighteen (18) years.

National Anti-Doping Organization: The entity(ies) designated by each country as possessing the primary authority and responsibility to adopt and implement anti-doping rules, direct the collection of *Samples*, manage test results and conduct *Results Management* at the national level. If this designation has not been made by the competent public authority(ies), the entity shall be the country's *National Olympic Committee* or its designee. In Montenegro, the *National Anti-Doping Organization* is the Commission.

National Event: A sport *Event* or *Competition* involving *International-* or *National-Level Athletes* that is not an *International Event*.

National Federation: A national or regional entity in Montenegro which is a member of or is recognized by an International Federation as the entity governing the International Federation's sport in that nation or region in Montenegro.

National-Level Athlete: *Athletes* who compete in sport at the national level, as defined by each *National Anti-Doping Organization*, consistent with the *International Standard* for *Testing* and *Investigations*. In Montenegro, *National-Level Athletes* are defined as set out in the Introduction to these Anti-Doping Rules (Section "Scope of these Anti-Doping Rules").

National Olympic Committee: The organization recognized by the International Olympic Committee. The term *National Olympic Committee* shall also include the National Sport Confederation in those countries where the National Sport Confederation assumes typical *National Olympic Committee* responsibilities in the anti-doping area. In Montenegro, the *National Olympic Committee* is the Olympic Committee of Montenegro.

No Fault or Negligence: The *Athlete* or other *Person's* establishing that he or she did not know or suspect, and could not reasonably have known or suspected even with the exercise of utmost caution, that he or she had *Used* or been administered the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* or otherwise violated an anti-doping rule. Except in the case of a

Protected Person or Recreational Athlete, for any violation of Article 2.1, the *Athlete* must also establish how the *Prohibited Substance* entered the *Athlete's* system.

No Significant Fault or Negligence: The *Athlete* or other *Person's* establishing that any *Fault* or *Negligence*, when viewed in the totality of the circumstances and taking into account the criteria for *No Fault* or *Negligence*, was not significant in relationship to the anti-doping rule violation. Except in the case of a *Protected Person* or *Recreational Athlete*, for any violation of Article 2.1, the *Athlete* must also establish how the *Prohibited Substance* entered the *Athlete's* system.

Operational Independence: This means that (1) board members, staff members, commission members, consultants and officials of the *Anti-Doping Organization* with responsibility for *Results Management* or its affiliates (e.g., member federation or confederation), as well as any *Person* involved in the investigation and pre-adjudication of the matter cannot be appointed as members and/or clerks (to the extent that such clerk is involved in the deliberation process and/or drafting of any decision) of hearing panels of that *Anti-Doping Organization* with responsibility for *Results Management* and (2) hearing panels shall be in a position to conduct the hearing and decision-making process without interference from the *Anti-Doping Organization* or any third party. The objective is to ensure that members of the hearing panel or individuals otherwise involved in the decision of the hearing panel, are not involved in the investigation of, or decisions to proceed with, the case.

Out-of-Competition: Any period which is not *In-Competition*.

Participant: Any *Athlete* or *Athlete Support Person*.

Person: A natural *Person* or an organization or other entity.

Possession: The actual, physical *Possession*, or the constructive *Possession* (which shall be found only if the *Person* has exclusive control or intends to exercise control over the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* or the premises in which a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* exists); provided, however, that if the *Person* does not have exclusive control over the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* or the premises in which a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* exists, constructive *Possession* shall only be found if the *Person* knew about the presence of the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* and intended to exercise control over it. Provided, however, there shall be no anti-doping rule violation based solely on *Possession* if, prior to receiving notification of any kind that the *Person* has committed an anti-doping rule violation, the *Person* has taken concrete action demonstrating that the *Person* never intended to have *Possession* and has renounced *Possession* by explicitly declaring it to an *Anti-Doping Organization*. Notwithstanding anything to the contrary in this definition, the purchase (including by any electronic or other means) of a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* constitutes *Possession* by the *Person* who makes the purchase.

Prohibited List: The list identifying the *Prohibited Substances* and *Prohibited Methods*.

Prohibited Method: Any method so described on the *Prohibited List*.

Prohibited Substance: Any substance, or class of substances, so described on the *Prohibited List*.

Protected Person: An *Athlete* or other natural *Person* who at the time of the anti-doping rule violation: (i) has not reached the age of sixteen (16) years; (ii) has not reached the age of eighteen (18) years and is not included in any *Registered Testing Pool* and has never competed in any *International Event* in an open category; or (iii) for reasons other than age has been determined to lack legal capacity under applicable national legislation.

Provisional Hearing: For purposes of Article 7.4.3, an expedited abbreviated hearing occurring prior to a hearing under Article 8 that provides the *Athlete* with notice and an opportunity to be heard in either written or oral form.

Provisional Suspension: See *Consequences of Anti-Doping Rule Violations* above.

Publicly Disclose: See *Consequences of Anti-Doping Rule Violations* above.

Recreational Athlete: In Montenegro, *Recreational Athlete* is defined as set out in the Introduction to these Anti-Doping Rules (Section “Scope of these Anti-Doping Rules”).

Regional Anti-Doping Organization: A regional entity designated by member countries to coordinate and manage delegated areas of their national anti-doping programs, which may include the adoption and implementation of anti-doping rules, the planning and collection of *Samples*, the management of results, the review of *TUEs*, the conduct of hearings, and the conduct of *Educational* programs at a regional level.

Registered Testing Pool: The pool of highest-priority *Athletes* established separately at the international level by International Federations and at the national level by *National Anti-Doping Organizations*, who are subject to focused *In-Competition* and *Out-of-Competition Testing* as part of that International Federation's or *National Anti-Doping Organization's* test distribution plan and therefore are required to provide whereabouts information as provided in Article 5.5 of the *Code* and the *International Standard for Testing and Investigations*. In Montenegro, the Commission's *Registered Testing Pool* is defined as set out in Article 5.5 of these Anti-Doping Rules.

Results Management: The process encompassing the timeframe between notification as per Article 5 of the *International Standard for Results Management*, or in certain cases (e.g., *Atypical Finding*, *Athlete Biological Passport*, whereabouts failure), such pre-notification steps expressly provided for in Article 5 of the *International Standard for Results Management*, through the charge until the final resolution of the matter, including the end of the hearing process at first instance or on appeal (if an appeal was lodged).

Sample or Specimen: Any biological material collected for the purposes of *Doping Control*.

Signatories: Those entities accepting the *Code* and agreeing to implement the *Code*, as provided in Article 23 of the *Code*.

Specified Method: See Article 4.2.2.

Specified Substance: See Article 4.2.2.

Strict Liability: The rule which provides that under Article 2.1 and Article 2.2, it is not necessary that intent, *Fault*, *Negligence*, or knowing *Use* on the *Athlete's* part be

demonstrated by the *Anti-Doping Organization* in order to establish an anti-doping rule violation.

Substance of Abuse: See Article 4.2.3.

Substantial Assistance: For purposes of Article 10.7.1, a *Person* providing *Substantial Assistance* must: (1) fully disclose in a signed written statement or recorded interview all information he or she possesses in relation to anti-doping rule violations or other proceeding described in Article 10.7.1.1, and (2) fully cooperate with the investigation and adjudication of any case or matter related to that information, including, for example, presenting testimony at a hearing if requested to do so by an *Anti-Doping Organization* or hearing panel. Further, the information provided must be credible and must comprise an important part of any case or proceeding which is initiated or, if no case or proceeding is initiated, must have provided a sufficient basis on which a case or proceeding could have been brought.

Tampering: Intentional conduct which subverts the *Doping Control* process but which would not otherwise be included in the definition of *Prohibited Methods*. *Tampering* shall include, without limitation, offering or accepting a bribe to perform or fail to perform an act, preventing the collection of a *Sample*, affecting or making impossible the analysis of a *Sample*, falsifying documents submitted to an *Anti-Doping Organization* or *TUE* committee or hearing panel, procuring false testimony from witnesses, committing any other fraudulent act upon the *Anti-Doping Organization* or hearing body to affect *Results Management* or the imposition of *Consequences*, and any other similar intentional interference or *Attempted* interference with any aspect of *Doping Control*.

Target Testing: Selection of specific *Athletes* for *Testing* based on criteria set forth in the *International Standard for Testing and Investigations*.

Team Sport: A sport in which the substitution of players is permitted during a *Competition*.

Technical Document: A document adopted and published by *WADA* from time to time containing mandatory technical requirements on specific anti-doping topics as set forth in an *International Standard*.

Testing: The parts of the *Doping Control* process involving test distribution planning, *Sample* collection, *Sample* handling, and *Sample* transport to the laboratory.

Therapeutic Use Exemption (TUE): A *Therapeutic Use Exemption* allows an *Athlete* with a medical condition to *Use* a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method*, but only if the conditions set out in Article 4.4 and the *International Standard for Therapeutic Use Exemptions* are met.

Trafficking: Selling, giving, transporting, sending, delivering or distributing (or *Possessing* for any such purpose) a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* (either physically or by any electronic or other means) by an *Athlete*, *Athlete Support Person* or any other *Person* subject to the authority of an *Anti-Doping Organization* to any third party; provided, however, this definition shall not include the actions of bona fide medical personnel involving a *Prohibited Substance Used* for genuine and legal therapeutic purposes or other acceptable justification, and shall not include actions involving *Prohibited Substances* which are not prohibited in *Out-of-Competition Testing* unless the circumstances as a whole

demonstrate such *Prohibited Substances* are not intended for genuine and legal therapeutic purposes or are intended to enhance sport performance.

UNESCO Convention: The International Convention against Doping in Sport adopted by the 33rd session of the UNESCO General Conference on 19 October 2005, including any and all amendments adopted by the States Parties to the Convention and the Conference of Parties to the International Convention against Doping in Sport.

Use: The utilization, application, ingestion, injection or consumption by any means whatsoever of any *Prohibited Substance* or *Prohibited Method*.

WADA: The World Anti-Doping Agency.

Without Prejudice Agreement: For purposes of Articles 10.7.1.1 and 10.8.2, a written agreement between an *Anti-Doping Organization* and an *Athlete* or other *Person* that allows the *Athlete* or other *Person* to provide information to the *Anti-Doping Organization* in a defined time-limited setting with the understanding that, if an agreement for *Substantial Assistance* or a case resolution agreement is not finalized, the information provided by the *Athlete* or other *Person* in this particular setting may not be used by the *Anti-Doping Organization* against the *Athlete* or other *Person* in any *Results Management* proceeding under the *Code*, and that the information provided by the *Anti-Doping Organization* in this particular setting may not be used by the *Athlete* or other *Person* against the *Anti-Doping Organization* in any *Results Management* proceeding under the *Code*. Such an agreement shall not preclude the *Anti-Doping Organization*, *Athlete* or other *Person* from using any information or evidence gathered from any source other than during the specific time-limited setting described in the agreement.

Član 3

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o antidoping pravilima iz januara 2011. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 2-2021

U Podgorici, 6. avgusta 2021. godine

Predsjednica Komisije za antidoping Crne Gore
prof. dr Vesna Zviccer-Simović